



Godina XVIII - Broj 5

ZENICA, petak, 03.05.2013.

SKUPŠTINA

125.

Na osnovu člana 37. stav 1. tačka f) Ustava Zeničko-dobojskog kantona, Skupština Zeničko-dobojskog kantona, na 35. sjednici, održanoj 17.04.2013. godine, donosi

ZAKON O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU

DIO PRVI – OPĆE ODREDBE

Član 1. (Predmet Zakona)

(1) Ovim Zakonom se određuje pojam i predmet javno-privatnog partnerstva, definira javno tijelo, javni i privatni partner i drugi osnovni pojmovi, utvrđuje cilj i načela, uređuju modeli javno-privatnog partnerstva u Zeničko-dobojskom kantonu (u daljem tekstu: Kanton), planiranje i pripremanje, postupak predlaganja, odobravanja, prijedloga projekta javno-privatnog partnerstva, praćenje i provedbe projekata javno-privatnog partnerstva, sadržaj ugovora o javno-privatnom partnerstvu u oblastima koje su u nadležnosti Kantona, i općina na području Kantona, prava i obaveze javnih i privatnih partnera, osnivanje i nadležnosti Komisije za javno-privatno partnerstvo (u daljem tekstu: Komisija), pravna zaštita, te druga pitanja od značaja za javno-privatno partnerstvo.

(2) Na pitanja koja nisu uređena ovim Zakonom primjenjivat će se posebni zakoni zavisno od oblasti koja je predmet javno-privatnog partnerstva.

Član 2. (Definiranje pojma i predmeta javno-privatnog partnerstva)

(1) Javno-privatno partnerstvo (u daljem tekstu: JPP), u smislu ovoga Zakona je dugoročan ugovorni odnos

između javnog i privatnog partnera koji podrazumjeva oblik zadovoljavanja određenih javnih potreba iz okvira nadležnosti javnog partnera.

(2) Predmet JPP-a je izgradnja, rekonstrukcija, upravljanje i održavanje resursa za zadovoljavanje javnih potreba iz okvira nadležnosti javnog partnerstva.

(3) Predmet JPP-a ne može biti isključivo isporuka robe, kao niti isključivo koncesija za privredno korištenje općeg ili drugog dobra u svrhu privrednih aktivnosti.

(4) Osnovna obilježja JPP-a su sljedeća:

a) privatni partner od javnog partnera može preuzeti:

1) obavezu projektovanja, gradnje i/ili rekonstrukcije javne infrastrukture i/ili građevine od javnog interesa, uključujući gradnju i/ili rekonstrukciju javnih informacijsko-komunikacijskih sistema, preuzimajući pri tome i jednu ili više obaveza kao što su finansiranje, upravljanje i održavanje, a u svrhu pružanja krajnjim korisnicima javne usluge iz okvira nadležnosti javnog partnera, ili u svrhu osiguravanja javnom partneru potrebnih preduvjeta za pružanje javnih usluga iz okvira njegovih nadležnosti, ili

2) pružanje krajnjim korisnicima javnih usluga iz okvira nadležnosti javnog partnera, uključujući pružanje usluga upravljanja informacijsko-komunikacijskim sistemima od javnog interesa, odnosno pružanja javnih usluga krajnjim korisnicima na izgrađenim informacijsko-komunikacijskim sistemima.

b) u zamjenu za preuzete obaveze, javni partner može na privatnog partnera prenijeti određena stvarna prava i/ili privatnom partneru dodijeliti koncesiju i/ili privatnom partneru plaćati naknadu u novcu,

c) svaki od partnera preuzima odgovornost za rizik na koji može uticati, ili je odgovornost podijeljena, a s ciljem optimalnog upravljanja rizikom tokom trajanja projekta JPP-a, uz ostalo i korištenjem upravljačkih, tehničkih, finansijskih i inovacijskih sposobnosti privatnog partnera, kao i razmjenom umijeća i znanja između javnog i privatnog partnera.

Član 3. (Osnovni pojmovi)

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeća značenja:

- a) *Projekat* čini niz međusobno povezanih aktivnosti koje se odvijaju utvrđenim redosljedom radi postizanja jasnih ciljeva unutar određenog vremenskog razdoblja i određenih finansijskih sredstava.
- b) *Projekat JPP-a* je projekat koji se provodi po nekom od modela JPP-a, a koji na osnovu procedure opisane u Poglavlju IV ovog Zakona koju provodi Komisija, odobravaju nadležna tijela utvrđena ovim Zakonom.
- c) *Ugovorno javno-privatno partnerstvo* je model JPP-a u kojem se međusobni odnos javnog i privatnog partnera uređuje ugovorom o JPP-u.
- d) *Ugovor o JPP-u* je temeljni ugovor sklopljen između javnog i privatnog partnera, ili javnog partnera i privrednog društva posebne namjene (u daljem tekstu: DPN), kojim se u svrhu provedbe projekata JPP-a uređuju prava i obaveze ugovornih strana.
- e) *Statusno javno-privatno partnerstvo* je oblik JPP-a zasnovan na suvlasničkom odnosu između javnog i privatnog partnera u zajedničkom privrednom društvu, koje je nosilac provedbe projekta JPP-a.
- f) *DPN* je privredno društvo koje može osnovati privatni partner u svrhu sklapanja ugovora o JPP-u i/ili provedbe projekta JPP-a.
- g) *Javno tijelo* je Kanton, i općine sa područja Kantona (u daljem tekstu: jedinica lokalne samouprave), ustanove čiji je osnivač Kanton ili jedinica lokalne samouprave, kao i privredno društvo u vlasništvu ili većinskom vlasništvu Kantona ili jedinice lokalne samouprave.
- h) *Javni partner* je:
 - 1) jedno ili više javnih tijela koje sa privatnim partnerom ili DPN-om sklapa ugovor, ili
 - 2) jedno ili više javnih tijela koje je sa privatnim partnerom suvlasnički povezano u zajedničkom privrednom društvu.
- i) *Privatni partner* je domaće ili strano privatno pravno lice, koje je odabrano na osnovu provedenog postupka javne nabavke i koji s javnim partnerom sklapa ugovor o JPP-u, ili u tu svrhu osniva DPN, ili s javnim partnerom zasniva suvlasnički odnos u zajedničkom privrednom društvu.
- j) *Postupak izbora privatnog partnera* je postupak javne nabavke određen propisima kojima se uređuje područje javne nabavke ili postupak davanja koncesije određen propisima kojima se uređuje područje koncesija ukoliko provedba projekta JPP-a podrazumijeva davanje koncesije.
- k) *Konsultant* je jedna i/ili više fizičkih i/ili pravnih osoba koja posjeduje specijalistička znanja nužna za pripremu, ugovaranje i provedbu projekata JPP-a.
- l) *Komparator troškova javnog sektora* (PSC, Public Sector Comparator) je usporedba sadašnje vrijednosti

ukupnih životnih troškova u ugovorenom razdoblju projekta po tradicionalnom budžetskom modelu financiranja u odnosu na istu vrstu troškova provedenog po modelu JPP-a.

Član 4. (Cilj)

Cilj ovog Zakona je da omogućí transparentan, nediskriminatoran i jasan pravni okvir u zakonom određenom postupku utvrđivanja uslova pod kojima domaća i strana privatna pravna lica mogu realizirati projekte JPP-a sa javnim partnerima u Kantonu.

Član 5. (Načela)

(1) Procedure odabira privatnog partnera provode se sukladno načelima jednakog tretmana, transparentnosti, proporcionalnosti, međusobnog priznanja, zaštite javnog interesa, zaštite prava osoba, slobode natjecanja i zaštite okoliša.

(2) Načela iz stava (1) ovog člana imaju sljedeće značenje:

- a) „jednak tretman“ znači zabranu bilo kakve diskriminacije po bilo kojoj osnovi koja nije objektivno opravdana;
- b) „transparentnost“ znači da javno tijelo koje namjerava izvršiti odabir privatnog partnera za određene projekte, te namjere javno objavi da bi se osigurali uvjeti za neometano natjecanje;
- c) „proporcionalnost“ znači da svaka mjera koja se poduzme za odabir privatnog partnera bude nužna i odgovarajuća za postizanje traženog cilja, da ima što manji utjecaj na ekonomsku aktivnost i da se tijekom procedura ne nameću pretjerani, nesrazmjerni tehnički, profesionalni ili finansijski uvjeti;
- d) „međusobno priznanje“ znači da javno tijelo prihvaća tehničke standarde, stručne kvalifikacije i certifikate koji se koriste u državama članicama Europske unije;
- e) „zaštita javnog interesa“ znači da pri odlučivanju o odobravanju projekata treba uzeti u obzir:
 - 1) potrebu finansiranja od strane privatnog partnera u cilju umanjenja ekonomskog opterećenja ili finansijskog udjela javnog tijela,
 - 2) potrebu korisnika za poboljšanjem usluga,
 - 3) potrebu za korištenjem posebnih znanja i iskustava;
- f) „zaštita prava osobe“ znači da odluke o odabiru privatnog partnera trebaju biti opravdane i otvorene za sudsko preispitivanje sukladno zakonu;
- g) „princip slobodnog nadmetanja“ znači da poziv na dostavu ponuda mora sadržavati jednake uvjete i objektivne kriterije kako bi se osigurali uvjeti da u

- postupku odabira privatnog partnera sudjeluje maksimalan broj ponuđača koji su u stanju realizirati projekt, kao i da se spriječi stvaranje monopola ili oligopola;
- h) „princip zaštite okoliša i održivog razvitka“ znači da se kod planiranja i realizacije projekata, u obzir uzima zaštita prirodnog i povijesnog okruženja da bi se za naredne generacije očuvali ekološki balans i prirodni resursi.

DIO DRUGI – MODELI JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA

Član 6. (Vrste modela)

Javno-privatno partnerstvo se u smislu ovog zakona provodi po jednom od slijedećih modela:

- a) ugovorno javno-privatno partnerstvo,
- b) statusno javno-privatno partnerstvo.

POGLAVLJE I. MODEL UGOVORNO JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO

Član 7. (Ugovor o JPP-u)

(1) Ugovorno javno-privatno partnerstvo je model JPP-a u kojem se međusobni odnos javnog i privatnog partnera uređuje ugovorom o JPP-u.

(2) Ugovor o JPP-u sklapa se u pisanom obliku i na određeno vrijeme, s tim da to razdoblje ne može biti kraće od pet, a niti duže od četrdeset godina, uz mogućnost da se nakon isteka ugovornog razdoblja sklopi novi ugovor uz izbor privatnog partnera u skladu sa odredbama člana 18. ovog Zakona.

(3) Ugovor o JPP-u obavezno sadrži:

- a) prava i obaveze javnog i privatnog partnera kao ugovornih strana,
- b) svrhu i predmet ugovora,
- c) jasnu identifikaciju rizika i podjelu rizika između javnog i privatnog partnera,
- d) način i uvjete osiguranja financijske konstrukcije projekta kao i uvjete pod kojim finansijske institucije mogu sudjelovati u projektu,
- e) minimalne standarde koji će se primijeniti tokom projektiranja, standarde prostora, kvalitetu usluga, kao i druge zahtjeve za provođenje projekta,

- f) način plaćanja, te uslove za određivanje i usklađivanje naknada,
- g) potpunu transparentnost i obavezu javnog partnera da objavi podatke koji se odnose na vođenje JPP projekta,
- h) pravo javnog partnera na nadzor tokom provođenja projekta i realizacije ugovora,
- i) vrijeme trajanja, kao i uslove za obavljanje ugovora,
- j) definisanje vlasništva po prestanku ugovora,
- k) sankcije i naknade za neispunjenje ugovornih obaveza,
- l) uslove za raskid ugovora i postupak u slučaju raskida ugovora prije datuma prestanka utvrđenog ugovorom,
- m) način rješavanja sporova,
- n) mjere za omogućavanje finansiranja projekta,
- o) opis događaja koji se smatraju višom silom,
- p) imovinska prava ugovornih strana i način njihovog rješavanja,
- r) zaštita intelektualnog vlasništva, tajnost podataka i poslovna tajna,
- s) način i uslovi preuzimanja građevine ukoliko je predmet JPP-a,
- š) garancije za izvršenje ugovora,
- t) ostale elemente bitne za predmet JPP-a.

(4) Na sva pitanja koja nisu regulisana u stavu (3) ovog člana primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 8. (Upis sklopljenih ugovora o JPP-u)

Ministar Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona će Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja Registra ugovora o JPP u smislu člana 21. ovog Zakona propisati pravila kojima će se odrediti postupak upisa sklopljenih ugovora o JPP-u u Registar ugovora o JPP-u (u daljem tekstu: Registar), kao i sadržaj i obim javnosti dostupnih elemenata sklopljenih ugovora o JPP-u, pridržavajući se pri tom propisa o zaštiti intelektualnog vlasništva, osobnih podataka, tajnosti podataka i poslovne tajne.

Član 9. (Privredno društvo posebne namjene)

(1) DPN može sudjelovati isključivo u provođenju projekta JPP-a za čiju provedbu je osnovan.

(2) Kada privatni partner osniva DPN, javni partner ugovor o JPP-u može sklopiti s DPN-om.

(3) DPN se osniva u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje osnivanje i poslovanje privrednih društava.

POGLAVLJE II. STATUSNO JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO

Član 10. (Zajedničko privredno društvo)

(1) Statusno javno-privatno partnerstvo je oblik JPP-a koji se temelji na suvlasničkom odnosu javnog i privatnog partnera u zajedničkom privrednom društvu koje je nosilac provedbe projekta JPP-a, pri čemu se taj odnos između javnog i privatnog partnera u zajedničkom društvu može zasnovati na osnivačkim ulozima u novoosnovanom društvu, ili na otkupu vlasničkog udjela u postojećem privrednom društvu.

(2) Zajedničko privredno društvo kao nosilac provedbe projekta JPP-a iz stava (1) ovog člana na nivou Kantona može se osnovati samo na osnovu prethodnog odobrenja Skupštine Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Skupština), a na nivou jedinice lokalne samouprave na osnovu prethodnog odobrenja nadležnog općinskog vijeća (u daljem tekstu: Vijeće).

(3) Na zajedničko privredno društvo primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje osnivanje i poslovanje privrednih društava, kao i odredbe ugovora o ortaštvu.

Član 11. (Ugovor o ortaštvu)

(1) Kad javno tijelo projekat JPP-a namjerava provesti na način utvrđen članom 10. ovog Zakona primjenjuju se kriteriji u skladu sa odredbama člana 18.-20. Zakona.

(2) Nakon provedenog postupka izbora privatnog partnera, javno tijelo i izabrani privatni partner sklapaju ugovor o ortaštvu, kojem je cilj uspostava zajedničkog privrednog društva iz člana 10. ovog Zakona, a u svrhu provedbe projekta JPP-a.

DIO TREĆI – PLANIRANJE I PRIPREMANJE PROJEKATA JPP-a

Član 12. (Planiranje projekata JPP-a)

(1) Sva ministarstva Kantona i nadležne općinske službe dužni su izraditi srednjoročni (trogodišnji) i godišnji plan potencijalnih projekata JPP-a na način određen ovim Zakonom.

(2) Vlada Kantona i Općinski načelnik prije isteka tekuće kalendarske godine utvrđuju listu projekata koji se

u narednoj kalendarskoj godini planiraju realizirati kroz oblike JPP, koja se objavljuje na njihovoj web-stranici.

(3) U srednjoročnom planu provedbe JPP projekata navode se privredne i druge oblasti iz resora nadležnog ministarstva odnosno općine u kojima se planiraju projekti JPP-a, naziv i kratki opis projekta, svrha i cilj projekta, javni objekti koji će se graditi odnosno javne djelatnosti koje će se obavljati na osnovu JPP-a, planirani rashodi za JPP projekte, procjena očekivane koristi od projekata JPP-a.

(4) Sva ministarstva Kantona i nadležne općinske službe dužni su prije isteka tekuće godine izraditi godišnji plan provedbe JPP projekata iz svoje nadležnosti za narednu kalendarsku godinu, kao sastavni dio njihovog godišnjeg programa rada. Ovaj godišnji plan mora biti u skladu sa srednjoročnim planom provedbe JPP projekata a sadrži naročito:

- a) planirani broj provedbe JPP projekata,
- b) naziv i kratak opis JPP projekta,
- c) svrha i cilj projekta,
- d) pravni osnov i predloženi modeli JPP-a,
- e) rokovi u kojima se pojedini JPP projekti planiraju dostaviti,
- f) podjela prava i obaveza između javnog i privatnog partnera, uz procjenu očekivane koristi za konkretne JPP projekte.

Član 13. (Pripremanje projekata JPP)

(1) Nadležni organ javnog tijela u svakom konkretnom slučaju utvrđuje odgovarajućim aktom opredjeljenost za uspostavljanje partnerstva sa privatnim sektorom.

Odluku o opredjeljenosti uspostavljanja JPP javno tijelo donosi na osnovu studije opravdanosti projekta.

Studija opravdanosti projekta obavezno sadrži:

- a) kratak opis projekta,
- b) ekonomske i finansijske pokazatelje projekta, uključujući uporednu analizu troškova javnog sektora sa troškovima koje bi javni sektor imao u provođenju tog projekta u slučaju klasičnog budžetskog finansiranja u predviđenom vremenskom razdoblju (Public Sector Comparator - PSC),
- c) neophodna finansijska sredstva iz budžeta Kantona ili jedinice lokalne samouprave, odnosno neophodna finansijska sredstva koja treba da obezbijede ustanove ili preduzeća u njihovom vlasništvu,
- d) pravni status vlasništva projekta,
- e) rizike realizacije projekta, kao i
- f) druge potrebne elemente.

(2) Saglasnost na Odluku o opredjeljenosti za uspostavljanje JPP-a za projekte iz nadležnosti Kantona daje Vlada na prijedlog resornog ministarstva.

Saglasnost na Odluku o opredjeljenosti za uspostavljanje JPP-a za projekte iz nadležnosti općine daje Vijeće na prijedlog Općinskog načelnika.

(3) Sa ciljem utvrđivanja tržišnog interesa potencijalnih privatnih partnera za sudjelovanjem u provedbi projekata putem JPP-a, javna tijela mogu objaviti Javni poziv za iskazivanje interesa za realizaciju određenog projekta sa privatnim partnerom koji će svojim sredstvima financirati provedbu tog projekta. Javni poziv za iskazivanje interesa za realizaciju određenog projekta putem JPP-a objavljuje se na web-stranici javnog partnera.

DIO ČETVRTI – POSTUPAK PREDLAGANJA, ODOBRAVANJA I PROVEDBE PROJEKATA JPP-a

Član 14.

(Predlaganje projekata JPP-a)

(1) Javna tijela iz ovog Zakona su ovlaštena isključivo putem nadležnog resornog ministarstva Kantona (u daljem tekstu: resorno ministarstvo) odnosno putem nadležne općinske službe predlagati provedbu potencijalnih projekata JPP-a na način utvrđen odredbama ovog Zakona i podzakonskih akata temeljenih na ovom Zakonu.

Ova odredba ne isključuje mogućnost predlaganja JPP projekata od strane poslovnog sektora, odnosno privrednih komora i asocijacija poslovnog sektora.

(2) Komisija ocjenjuje sadržaj prijedloga projekta u skladu sa Uredbom o kriterijima ocjene i odobravanja projekata JPP-a, kojom se utvrđuju stručni kriteriji ocjene i odobravanja projekata JPP-a, kao i popis dokumentacije koja se dostavlja uz prijedlog projekta.

Vlada na prijedlog Komisije donosi navedenu Uredbu.

(3) Javno tijelo je na način utvrđen članom 13. stav (1) i (2) ovog Zakona dužno Komisiji dostaviti prijedlog projekta i popratnu dokumentaciju propisanu Uredbom iz stava (2) ovog člana, kao i slijedeću dokumentaciju:

- a) saglasnost Ministarstva finansija Kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo finansija) i/ili saglasnost Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja za projekte iz oblasti zdravstva, odnosno saglasnost nadležne općinske službe o usklađenosti prijedloga projekta s budžetskim projekcijama kao i o finansijskoj održivosti prijedloga projekta,
- b) mišljenje resornog ministarstva o usklađenosti prijedloga projekta sa sektorskim razvojnim planovima i strategijama, odnosno propisima iz područja njegove nadležnosti, a od općinske službe mišljenje o usklađenosti prijedloga projekta s planovima razvojne politike te općine.

(4) Nadležna tijela iz stava (3) ovog člana dužna su traženu saglasnost, odnosno mišljenje dostaviti javnom tijelu u roku od 30 dana od dana dostavljanja prijedloga projekta.

Ukoliko javno tijelo ne otkloni eventualno utvrđene nedostatke u roku od 60 dana smatra se da je odustalo od prijedloga projekta.

Član 15.

(Odobranje provedbe predloženog projekta JPP-a)

(1) U roku koji ne može biti duži od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga projekta i cjelokupne popratne dokumentacije iz člana 14. stav (3) ovog Zakona, Komisija na osnovu ocjene o ispunjenosti svih kriterija propisanih Uredbom iz člana 14. stav (2) ovog Zakona donosi Odluku o odobravanju provedbe predloženog projekta po nekom od modela JPP-a.

Prilikom ocjene zaprimljenog prijedloga projekta i popratne dokumentacije, Komisija naročito ocjenjuje:

- a) opravdanost projekta, i
- b) opravdanost primjene modela javno-privatnog partnerstva.

(2) Na osnovu Odluke Komisije iz stava (1) ovog člana prijedlog projekta stiče status projekta JPP-a.

(3) Javno tijelo odluku o provedbi projekta po nekom od modela JPP-a donosi isključivo na osnovu Odluke iz stava (1) ovog člana.

(4) Ukoliko javno tijelo iz stava (3) ovog člana u roku od 6 mjeseci od dana zaprimanja Odluke iz stava (1) ovog člana ne pokrene postupak izbora privatnog partnera, Odluka se stavlja van snage te se za isti prijedlog projekta mora ponovno pokrenuti postupak u skladu sa odredbama člana 14. ovog Zakona.

Član 16.

(Odlučivanje o usklađenosti dokumentacije za nadmetanje)

(1) Javno tijelo koje je donijelo odluku iz člana 14. stav (3) ovog Zakona, prije pokretanja postupka izbora privatnog partnera, dužno je Komisiji na ocjenu i odobrenje dostaviti ovjerenu kopiju dokumentacije za nadmetanje sa svim priložima utvrđenim u članu 14. stav (2) i (3) ovog Zakona.

(2) Komisija donosi Odluku o usklađenosti dokumentacije sa odobrenim projektom JPP-a u roku koji ne može biti duži od 30 dana od dana zaprimanja cjelokupne dokumentacije iz stava (1) ovog člana.

(3) Javno tijelo postupak izbora privatnog partnera može pokrenuti samo na osnovu odluke Komisije iz stava (2) ovog člana.

(4) Ukoliko se postupak izbora privatnog partnera, pokrenut na osnovu odluke Komisije iz stava (2) ovog člana, ponavlja, dokumentacija za nadmetanje iz stava (1) ovog člana se mora dostaviti Komisiji na ponovnu ocjenu i odobrenje, u skladu sa odredbama ovog člana.

Član 17.

(Postupak izbora privatnog partnera)

(1) Postupak izbora privatnog partnera provodi se u skladu sa propisima i kriterijima kojima se uređuje područje javne nabavke, uz primjenu odgovarajućih odredbi ovog Zakona. Prihvata se ekonomski najprijhvatljivija ponuda koja zadovoljava kvalifikacijske i ekonomske kriterije propisane od strane javnog partnera. Javni poziv za izbor privatnog partnera objavljuje se u Službenom glasniku BiH, u jednim dnevnim novinama koje se izdaju na teritoriji Bosne i Hercegovine, kao i na službenoj web-stranici.

(2) Pored kriterija utvrđenih u prethodnom stavu, dokumentacija za nadmetanje mora sadržavati i sljedeće elemente:

- a) prijedlog ugovora o JPP-u,
- b) upute za izradu finansijskog modela JPP projekta,
- c) diskontnu stopu,
- d) prijedlog tablice podjele rizika.

(3) Ukoliko provedba projekta JPP-a podrazumijeva davanje koncesije, postupak izbora privatnog partnera provodi se u skladu sa propisima kojima se uređuje postupak davanja koncesije, uz odgovarajuću primjenu člana 9. ovog Zakona.

Član 18.

(Sklapanje ugovora o JPP-u)

(1) Nadležno javno tijelo dužno je prije donošenja Odluke o izboru privatnog partnera dostaviti Komisiji na odobrenje konačni nacrt ugovora o JPP-u, uključujući priloge koji čine njegov sastavni dio, kao i saglasnost Ministarstva finansija, odnosno nadležne općinske službe na konačni nacrt ugovora.

(2) Komisija je dužna u roku od 30 dana od dana zaprimanja konačnog nacrta ugovora donijeti Odluku o saglasnosti na tekst nacrta ugovora iz stava (1) ovog člana, koju utvrđuje na osnovu ocjene o usklađenosti konačnog nacrta ugovora s dokumentacijom za nadmetanje i odredbama člana 7. stav 3. ovog zakona.

(3) Odluku iz stava (2) ovog člana sa cjelokupnom dokumentacijom Komisija uz prethodno pribavljeno mišljenje Kantonalnog/Općinskog pravobranioca dostavlja Vladi, odnosno Općinskom načelniku koji na prijedlog Komisije donose akte o saglasnosti na konačni nacrt ugovora o JPP-u.

(4) Ugovor o JPP-u na nivou Kantona može biti sklopljen isključivo na osnovu akta Vlade iz stava (3) ovog člana, a na nivou općine ugovor o JPP-u može biti sklopljen samo na osnovu akta Općinskog načelnika i saglasnosti Vijeća na konačni nacrt ugovora. Ovi akti se objavljuju u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona” i „Službenom glasniku općine“.

(5) Za sve izmjene i dopune sklopljenih ugovora o JPP-u u kojim se mijenjaju prava i obaveze ugovornih strana potrebno je provesti postupak u skladu sa odredbama ovog člana.

Član 19.

(Postupak izbora konsultanta)

Postupak izbora konsultanta provodi Javno tijelo u skladu sa propisima kojima se uređuje postupak javne nabavke.

Član 20.

(Izračunavanje neto sadašnje vrijednosti)

(1) U primjeni kriterija iz člana 17. stav (1) i (2) pod cijenom se podrazumijeva neto sadašnja vrijednost (u daljem tekstu: NSV) koja se odnosi na diskontirani iznos novčanog toka u ugovorenom roku trajanja projekta JPP-a.

(2) Za izračunavanje NSV-a projekta JPP-a primjenjuje se diskontna stopa.

(3) Javno tijelo koje pokreće postupak javne nabavke za izbor privatnog partnera, u dokumentaciji za nadmetanje određuje diskontnu stopu koju su ponuđači dužni koristiti kod izračunavanja NSV-a u tom postupku.

Član 21.

(Registar ugovora o JPP-u)

(1) Javni partner obavezan je dostaviti Komisiji sklopljeni ugovor o JPP-u sa svim dodacima, kao i izmjene ugovora i svih priloga u roku koji će se propisati Pravilnikom kojeg donosi Ministarstvo privrede na prijedlog Komisije. Sklopljeni ugovor o JPP-u sa svim dodacima koji čine njegov sastavni dio, kao i sve izmjene ugovora i njegovih dodataka upisuju se u Registar ugovora JPP-a (u daljem tekstu: Registar), koji vodi Komisija.

(2) Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra objavljuje se u “Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona”.

(3) Ovim Pravilnikom odredit će se ovlaštena lica za pristup Registru i obim prava pristupa podacima iz Registra, u skladu s posebnim propisima koji se odnose na zaštitu podataka i poslovnu tajnu.

(4) Registar iz stava (1) ovog člana je javan.

Član 22.

(Primjena Uredbe o nadzoru provedbe projekata JPP-a)

U svrhu primjene Uredbe o nadzoru provedbe projekata JPP-a iz člana 23. stav (1) ovog Zakona, javni partner, privatni partner ili DPN dužni su za vrijeme trajanja ugovornog odnosa dostaviti Komisiji na njezin zahtjev ovjerenu kopiju sljedećih dokumenata:

- a) ugovore koji uređuju finansijske odnose,
- b) akt o osnivanju DPN-a,
- c) ugovore o sticanju i prenošenju prava vlasništva, prava građenja i drugih stvarnih prava,
- d) ugovore o pružanju usluga (instalacija, implementacija, integracija i održavanje informacijsko-komunikacijskih sistema i druge usluge),
- e) ugovore o izvođenju radova (gradnja, rekonstrukcija, proširenje i drugi srodni radovi),
- f) ugovore o pružanju usluga (savjetovanje, projektovanje, upravljanje, održavanje i druge usluge),
- g) ugovore o osiguranju od rizika (polisa osiguranja),
- h) druge ugovore i pravne akte po potrebi.

Član 23.

(Nadzor nad provedbom projekata JPP-a)

(1) U skladu sa odredbama Uredbe o nadzoru provedbe projekata JPP-a koju na prijedlog Komisije donosi Vlada, resorno ministarstvo odnosno nadležna općinska služba prati provedbu projekata JPP-a odnosno vrši njegov nadzor. Komisija ima obavezu praćenja, odnosno stručnog uvida i/ili nadzora u provedbi projekata JPP-a.

(2) Uredbom iz stava (1) ovog člana propisuju se prava i obaveze javnog i privatnog partnera u postupku nadzora provedbe projekata JPP-a.

DIO PETI - KOMISIJA ZA JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO

Član 24.

(Osnivanje i sastav Komisije)

(1) Vlada Zeničko-dobojskog kantona imenuje Komisiju za javno privatno partnerstvo kao stalno radno tijelo

Vlade, iz reda stručnjaka iz oblasti prava, ekonomije, tehničkih, medicinskih i drugih odgovarajućih zanimanja srodnih JPP-u koja u okviru nadležnosti Kantona, svoje funkcije obavlja kao stručno i nezavisno regulatorno tijelo.

(2) Komisija se sastoji od pet (5) članova od kojih su tri stalna člana i to predstavnici Ministarstva privrede, Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline i Ministarstva finansija. Nestalni članovi će se imenovati u zavisnosti od vrste projekta od predstavnika resornog ministarstva, te predstavnika općine ukoliko se radi o projektu općinskog nivoa.

(3) Komisija ima predsjednika i sekretara Komisije, koji ne učestvuje u odlučivanju Komisije, a bira se iz reda državnih službenika i imenuje se na četiri godine.

(4) Komisiju saziva i istom predsjedava Predsjednik Komisije.

(5) Član Komisije ne može obavljati političke funkcije.

(6) Rješenjem Vlade o obrazovanju Komisije bliže se određuje sastav Komisije, nadležnosti, način rada, vrijeme vršenja funkcije i pitanje njenog finansiranja.

(7) Za obavljanje određenih stručnih poslova u provođenju JPP-a Komisija može, uz prethodnu saglasnost nadležnog organa, po potrebi angažirati stručna, savjetodavna, te specijalizirana tijela ili eksperte za ekonomsko-finansijsku, pravnu ili tehničku oblast.

Član 25.

(Nadležnosti Komisije)

Komisija obavlja sljedeće poslove:

- a) provodi postupak ocjene i odobravanja prijedloga projekata JPP-a, dokumentacije za nadmetanje, te konačnih nacrtu ugovora, u skladu sa odredbama ovog Zakona,
- b) donosi odluke i priprema prijedloge rješenja u vezi s obavljanjem poslova iz nadležnosti Komisije propisanih članom 15.-17. ovog Zakona i podzakonskim propisima donesenim na osnovu ovog Zakona,
- c) ustrojava i vodi Registar,
- d) priprema i daje stručna mišljenja o pojedinim pitanjima iz ovoga Zakona i propisa donesenih na osnovu ovog Zakona,
- e) vrši stručni uvid, prati i/ili obavlja nadzor provedbe projekata JPP-a, u skladu sa članom 23. ovog Zakona,
- f) predlaže ovlaštenim predlagračima izmjene i dopune ovoga Zakona i drugih propisa o javno- privatnom partnerstvu,
- g) u saradnji s drugim nadležnim tijelima organizira specijalističke programe edukacije za javna tijela i druge učesnike u skladu sa Uredbom o educiranju

- učesnika u postupcima pripreme i provedbe projekata JPP-a,
- h) saraduje s domaćim naučnim i istraživačkim institucijama, socijalnim partnerima, privrednim i nevladinim udruženjima i drugim zainteresiranim stranama u svrhu unapređivanja primjene modela JPP-a u Kantonu,
 - i) promovira i izučava primjenu najbolje prakse JPP-a, te u svom domenu saraduje s inozemnim nacionalnim tijelima i međunarodnim organizacijama i institucijama ovlaštenim za primjenu modela JPP-a i provedbu projekata JPP-a,
 - j) obavlja i druge poslove u skladu sa odredbama ovog Zakona.

Član 26.

(Sredstva za rad Komisije)

(1) Sredstva za rad i obavljanje poslova iz djelokruga Komisije osiguravaju se u Budžetu Kantona, na posebnoj budžetskoj poziciji u okviru Ministarstva privrede.

(2) Visinu naknade za rad Komisije odobrava Vlada na prijedlog ministra.

Član 27.

(Način rada i odlučivanja Komisije)

(1) Komisija na prvoj sjednici donosi Poslovnik o radu, kojim propisuje način rada i odlučivanja.

(2) Komisija donosi odluke na sjednicama većinom glasova svih članova. Ni jedan član Komisije ne može biti suzdržan od glasanja. Komisija može punovažno odlučivati ako sjednici prisustvuje najmanje tri člana Komisije, od kojih je jedan predsjednik ili lice koje predsjednik ovlasti da ga zamjenjuje u njegovoj odsutnosti.

(3) Predsjednik Komisije ovlašten je da:

- a) upravlja i koordinira radom, te daje radna zaduženja članovima Komisije,
 - b) saziva i predsjedava sjednicama Komisije,
 - c) sastavlja i predlaže dnevni red za svaku sjednicu, koji može biti dopunjen na sjednici,
 - d) potpisuje sve odluke i druge akte Komisije.
- Ako je predsjednik Komisije odsutan ili nije u mogućnosti da obavlja svoju dužnost, zamjenjuje ga član Komisije iz stava (1) ovog člana sa istim ovlaštenjima.

(4) Komisija svoje odluke i druga akta donosi na način utvrđen odredbama člana 15.-17. ovog Zakona, kao i drugim odredbama Zakona koje se odnose na rad Komisije.

(5) Komisija, na zahtjev stranke ili po službenoj dužnosti, može preispitati svoje odluke u sljedećim slučajevima:

- a) ako je utvrđena bitna promjena u činjenicama na kojima je bila zasnovana odluka, a koja bi značajno uticala na donošenje drugačije odluke da je bila poznata u vrijeme donošenja te odluke,
- b) ako je utvrđeno da je odluka zasnovana na netačnim ili lažnim dokumentima.

(6) Sekretar Komisije vodi zapisnike sa sjednica Komisije, dostavlja odluke Komisije nadležnim tijelima, vodi i ažurira Registar ugovora i arhivu Komisije, te obavlja ostale administrativne i druge tehničke poslove koje mu povjeri predsjednik Komisije.

(7) Administrativno-tehničke poslove, poslove zaprimanja i dostavljanja prijedloga projekata i popratne dokumentacije, odlaganje dokumentacije i arhiviranje spisa, te druge poslove za potrebe Komisije obezbjeđuje Ministarstvo privrede.

Član 28.

(Način izvještavanja)

(1) Komisija za svoj rad odgovara Vladi.

(2) Komisija najmanje jednom godišnje putem Ministarstva privrede podnosi Vladi pisani izvještaj o radu Komisije. Izvještaj sadrži podatke o podnesenim prijedlozima provedbe projekata JPP-a, odluke Komisije sa prijedlogom rješenja Vlade uz kraće obrazloženje, pregled zaključenih ugovora iz Registra o JPP-u, upite sa stručnim mišljenjem Komisije, te druge podatke o radu Komisije.

Ministarstvo privrede može zatražiti i druge informacije u vezi s radom Komisije.

(3) Vlada najmanje jednom godišnje izvještava Skupštinu Kantona o provedbi projekata JPP-a.

DIO ŠESTI - PRAVNA ZAŠTITA

Član 29.

(Pravna zaštita u postupku izbora privatnog partnera)

Pravna zaštita u postupku izbora privatnog partnera provodi se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH kojim se uređuje postupak javne nabavke.

Član 30.

(Primjena odredaba Zakona o upravnom postupku)

(1) Na postupke koje u okviru svojih nadležnosti utvrđenih ovim Zakonom provodi Komisija i druga

nadležna tijela utvrđena odredbama člana 15.-17. ovog Zakona primjenjuju se odredbe Zakona o upravnom postupku.

(2) Odluke, rješenja i drugi upravni akti Komisije, Vlade, načelnika općine i drugih tijela iz stava (1) ovog člana su konačni i protiv njih se može pokrenuti upravni spor.

Član 31. (Spor o nadležnosti)

U slučaju sukoba nadležnosti iz JPP-a između Kantona i općine, primjenjivat će se odredbe Zakona o upravnom postupku.

Član 32. (Način rješavanja sporova)

(1) Za rješavanje sporova između stranaka koji nastaju na temelju ugovora o JPP-u, stvarno i mjesno je nadležan sud prema sjedištu javnog partnera.

(2) Stav (1) ovog člana ne primjenjuje se ukoliko su stranke ugovorile arbitražno rješavanje sporova nastalih na temelju ugovora o JPP-u ili medijaciju.

(3) Za rješavanje sporova koji nastanu između javnog i privatnog partnera iz stava (1) ovog člana primjenjuju se propisi Bosne i Hercegovine, odnosno mjerodavno je pravo i postupak koje su stranke izabrale u skladu sa stavom (2) ovog člana.

DIO SEDMI - PREKRŠAJNE ODREDBE

Član 33. (Pokretanje prekršajnog postupka)

Ako Komisija ili drugo nadležno tijelo utvrdi da je došlo do povrede odredbi ovog Zakona od strane javnog, privatnog partnera ili DPN-a, podnosi sudu nadležnom za prekršaje prijedlog za pokretanje prekršajnog postupka.

Član 34. (Novčane kazne)

(1) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 15.000,00 KM kaznit će se za prekršaj javni partner, privatni partner ili DPN:

- a) ako javni, privatni partner ili DPN ne dostave Komisiji zatraženu dokumentaciju (član 22.),
- b) ako javno tijelo postupi suprotno odlukama Komisije i aktima Vlade odnosno općine (člana 15.-17.),

- c) ako javni partner ne dostavi ili ne dostavi u propisanom roku Komisiji sklopljeni ugovor o JPP-u sa svim dodacima i izmjenama (član 22.),
- d) ako javni partner, privatni partner ili DPN nisu na zahtjev resornog ministarstva odnosno općine ili Komisije omogućili nadzor provedbe projekta JPP-a (član 23.),
- e) ako javni partner postupi suprotno odredbama člana 10. i 11. ovog Zakona.

(2) Novčanom kaznom od 1.000,00 do 3.000,00 KM kaznit će se odgovorna osoba javnog tijela, privatnog partnera ili DPN-a za prekršaje iz stava (1) ovog člana.

Član 35. (Zastara)

(1) Prekršajni postupak ne može se pokrenuti ni voditi za prekršaje kad prođu tri godine od dana kada je prekršaj izvršen.

(2) Apsolutna zastara nastupa kada protekne dvostruko vrijeme od dana počinjenog prekršaja određenog stavom (1) ovog člana.

DIO OSMI - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 36. (Donošenje podzakonskih i drugih pravnih akata)

(1) Vlada će najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona rješenjem imenovati Komisiju u skladu sa odredbama člana 24.-28. ovog Zakona.

(2) Ministarstvo za privredu će najkasnije u roku od 30 dana od dana imenovanja Komisije donijeti Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra ugovora JPP-a iz člana 21. ovog Zakona.

(3) Vlada će na prijedlog Ministarstva privrede Zeničko-dobojskog kantona najkasnije u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona donijeti:

- Uredbu o kriterijima ocjene i odobravanja projekata JPP-a iz člana 14. stav (2),
- Uredbu o nadzoru provedbe projekata JPP-a iz člana 23. ovog Zakona i
- Uredbu o educiranju učesnika u postupcima pripreme i provedbe projekata JPP-a iz člana 25. tačka g) ovog Zakona.

Član 37.
(Stupanje na snagu)

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 01-02-9135/13
Datum, 18.04.2013. godine
Zenica

PREDSJEDAVALAČICA
Sretko Radišić, s.r.

126.

Na osnovu člana 23. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 18/12) i člana 44. stav 1. tačka d) Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona – Novi prečišćeni tekst ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 7/12) Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, na 36. sjednici, održanoj 15.04.2013. godine, utvrdila je Prečišćeni tekst Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica. Prečišćeni tekst Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica obuhvata Zakon o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 6/06), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 9/07) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 18/12), u kojima je označen dan stupanja na snagu istih zakona, kao i rok primjene.

ZAKON
O DOPUNSKIM PRAVIMA BRANILACA I
ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

- Prečišćeni tekst -

POGLAVLJE I. OPĆE ODREDBE

Član 1.
(Predmet Zakona)

(1) Ovim Zakonom se uređuju uvjeti, način i postupak za ostvarivanje prava ratnih vojnih invalida i članova

njihovih porodica, članova porodica šehida, poginulih, umrlih i nestalih branilaca (u daljem tekstu: porodice šehida, poginulih, umrlih, nestalih branilaca), demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica i lica sa naročitim zaslugama u odbrambeno-oslobodilačkom ratu, kao i druga pitanja iz oblasti zaštite branilaca i članova njihovih porodica, koji imaju prebivalište na području Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Kanton), kao i povratnika u Republiku Srpsku koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite u općinama Kantona ili koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općinama Kantona.

- (2) Pojam šehid ili pojam poginuli branilac, u smislu ovog Zakona, koristi se po slobodnom izboru korisnika prava.
- (3) Lica iz stava 1. ovog člana prava po ovom Zakonu ostvaruju kao dopunska, uz prava koja su za braniocce i članove njihovih porodica utvrđena Zakonom o pravima branilaca i članova njihovih porodica ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" broj 33/04, 56/05, 70/07 i 9/10, u daljem tekstu: Federalni zakon) i Zakonom o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" broj 70/05, 61/06 i 9/10).

Član 2.
(Definicije)

U skladu sa odredbama zakona iz člana 1. stav (3) ovog Zakona, kod reguliranja prava i pogodnosti koja se tiču branilaca i članova njihovih porodica utvrđenih ovim Zakonom i drugim propisima na području Kantona, koriste se sljedeći pojmovi i definicije:

- a) Braniocem, odnosno demobiliziranim braniocem (u daljem tekstu: branilac) smatra se pripadnik Armije Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća obrane i policije nadležnog organa unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: Oružane snage) koji je učestvovao u odbrani Bosne i Hercegovine (početak agresije na općinu Ravno) od 18.09.1991. do 23.12.1996. godine, odnosno do prestanka neposredne ratne opasnosti i koji je demobiliziran rješenjem nadležnog vojnog organa, kao i lice koje je učestvovalo u pripremi za odbranu i u odbrani Bosne i Hercegovine u periodu prije 18.09.1991. godine a koje je angažirano od nadležnih organa;
- b) Pod učešćem u odbrani Bosne i Hercegovine podrazumijeva se učešće u oružanom otporu i djelovanje u direktnoj vezi sa pružanjem otpora;

- c) Dobrovoljcem i organizatorom otpora smatra se pripadnik vojnih jedinica koji je učestvovao u pripremi za odbranu i u odbrani Bosne i Hercegovine u periodu do 19.06.1992. godine, kao i drugo lice koje nije bilo vojni obveznik u vrijeme dobrovoljnog stupanja u Oružane snage i ostalo neprekidno u jedinicama do kraja rata, ili je ranije demobiliziran od nadležnog vojnog organa;
- d) Veteranom se smatra lice koje je stupilo u Oružane snage od 18.09.1991. godine do 31.12.1992. godine i ostalo neprekidno do 23.12.1995. godine, ili je ranije demobilizirano od nadležnog vojnog organa;
- e) Učesnikom rata smatra se svako lice koje je u sastavu Oružanih snaga provelo najmanje jednu godinu neprekidno u periodu od 20.06.1992. godine do 23.12.1995. godine.

Član 3.

(Pojmovi korišteni u Zakonu)

- (1) Ratni vojni invalid, u smislu ovog Zakona, je branilac kojem je to svojstvo utvrđeno rješenjem nadležnog organa i u skladu sa važećim federalnim propisima iz oblasti branilačko-invalidske zaštite, a po osnovu zadobivene rane, povrede, bolesti ili pogoršanja zdravstvenog stanja, usljed čega je nastupilo oštećenje njegovog organizma najmanje za 20%.
- (2) Član porodice šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca i umrlog ratnog vojnog invalida, u smislu ovog Zakona, je korisnik prava na porodičnu invalidninu, na osnovu rješenja nadležnog organa, izdatog u skladu sa važećim federalnim propisima iz oblasti branilačko-invalidske zaštite.
- (3) Dijete šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca bez oba roditelja, u smislu ovog Zakona, je član porodice šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca, koje je u vrijeme gubitka oba roditelja bilo malodobno.
- (4) Djetetom ratnog vojnog invalida/demobiliziranog branioca, u smislu ovog Zakona, smatra se dijete rođeno u braku/van braka, usvojeno dijete, kao i pastorče koje je sa istim živjelo u zajedničkom domaćinstvu najmanje posljednju godinu dana.
- (5) Lice sa naročitim zaslugama u odbrambeno-oslobodilačkom ratu, u smislu ovog Zakona, je dobitnik ratnog priznanja ili odlikovanja i nosilac "Partizanske spomenice 1941".
- (6) Dobitnik ratnog priznanja ili odlikovanja i član uže porodice poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja, u smislu ovog Zakona je korisnik prava na mjesečni novčani dodatak, na

osnovu rješenja nadležnog organa, u skladu sa odredbama Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica.

- (7) Nosilac "Partizanske spomenice 1941" i član uže porodice poginulog ili umrlog nosioca "Partizanske spomenice 1941", u smislu ovog Zakona je korisnik prava na mjesečni novčani dodatak, na osnovu rješenja nadležnog organa, u skladu sa odredbama Odluke o posebnim pravima nosilaca "Partizanske spomenice 1941" i članova njihovih porodica ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" broj 6/06).
- (8) Sa braniocima, u smislu ovog Zakona, izjednačeni su u pravima učesnici narodnooslobodilačkog-antifašističkog rata 1941.-1945. godine, čiji je status utvrđen rješenjem nadležnog organa.

Član 4.

(Posebni korisnici prava po Zakonu)

Prava po ovom Zakonu, na način i pod uvjetima utvrđenim podzakonskim aktima, može koristiti i:

- a) dijete šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca, kojem je prestalo pravo na porodičnu invalidninu – prava iz članova 6., 15. – 17. i 23. ovog Zakona, do navršene 35. godine života;
- b) dijete poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja, osim lica iz tačke a) ovog člana, kojem je prestalo pravo na mjesečni novčani dodatak i dijete umrlog ratnog vojnog invalida koje nije korisnik prava na porodičnu invalidninu – prava iz članova 6., 16., 17. i 23. ovog Zakona, do navršene 30. godine života;
- c) dijete umrlog demobiliziranog branioca koji je u redovima Oružanih snaga proveo najmanje dvije godine i koje je sa istim živjelo u zajedničkom domaćinstvu ili ga je isti izdržavao najmanje posljednju godinu dana prije smrti - prava iz člana 6., 16., 17. i 23. ovog Zakona, do navršene 30. godine života;
- d) udovica umrlog demobiliziranog branioca koji je u redovima Oružanih snaga proveo najmanje dvije godine, i koja je sa istim živjela u braku najmanje dvije posljednje godine dana prije smrti, pod uvjetom da nema druge prihode i da nije stupila u brak ili vanbračnu zajednicu;
- e) roditelji umrlog ratnog vojnog invalida ili demobiliziranog branioca koji je u redovima Oružanih snaga proveo najmanje dvije godine, ukoliko ih je isti izdržavao posljednjih godinu dana prije smrti.

POGLAVLJE II. PRAVA

Član 5. (Dopunska prava po Zakonu)

Branioци i članovi njihovih porodica, u skladu sa ovim Zakonom, ostvaruju slijedeća prava:

- a) Zdravstvena zaštita;
- b) Banjsko i klimatsko liječenje (medicinska rehabilitacija);
- c) Profesionalna rehabilitacija;
- d) Osiguranje povoljnijih uvjeta za zapošljavanje;
- e) Vanredna novčana pomoć;
- f) Prednosti u školovanju i stipendiranju;
- g) Rješavanje stambenog pitanja;
- h) Oslobođanje od plaćanja sudskih i administrativnih taksi;
- i) Participacija troškova manifestacija invalidskog sporta i obilježavanja značajnih datuma;
- j) Podizanje nišana – nadgrobnog spomenika;
- k) Pomoć u slučaju smrti;
- l) Izgradnja prilaza do stambene zgrade;
- m) Posebna prava.

Odjeljak A. Zdravstvena zaštita

Član 6. (Ostvarivanje prava)

- (1) Branioци i članovi njihovih porodica ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, saglasno odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH" broj 46/10) i Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH" broj 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11) ukoliko to pravo ne mogu ostvariti po drugom osnovu.
- (2) Ostvarivanje zdravstvene zaštite za lica koja nisu osigurana u skladu sa stavom 1. ovog člana, kao i prošireni obim prava iz oblasti zdravstvene zaštite branilaca i članova njihovih porodica, posebnim propisom utvrđuje Skupština Zeničko-dobojskog kantona.
- (3) Propisom iz prethodnog stava naročito se reguliše pitanje nabavke ortopedskih i drugih pomagala i njihova opravka, te osiguranje potrebnih lijekova i sanitetskog materijala za liječenje rana i povreda, posljedično vezanih za učešće u ratu.

Član 7.

(Prednost u korištenju usluga zdravstvenih ustanova)

Nadležni organi u ustanovama iz oblasti zdravstva osigurati će isticanje obavijesti na vidnim mjestima da prednost bez čekanja u redu imaju dobitnici ratnih priznanja ili odlikovanja, nosioci "Partizanske spomenice 1941", ratni vojni invalidi, članovi porodice šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioца, članovi uže porodice poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja i članovi uže porodice poginulog ili umrlog nosioca "Partizanske spomenice 1941", koji će svoj status dokazivati odgovarajućim iskaznicama.

Član 8.

(Pravo na liječenje u inozemstvu)

- (1) Ratni vojni invalidi, dobitnici ratnih priznanja ili odlikovanja, demobilizirani branioци, nosioci "Partizanske spomenice 1941", članovi porodica šehida, poginulih, umrlih, nestalih branilaca, članovi uže porodice poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja, djeca ratnih vojnih invalida i djeca demobiliziranih branilaca, ostvaruju pravo na liječenje u inozemstvu prema utvrđenoj medicinskoj indikaciji i u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju i propisom o upućivanju osiguranih lica na liječenje u inozemstvo.
- (2) Način i postupak ostvarivanja ovog prava, u skladu sa federalnim propisima koji regulišu ovu oblast, posebnim propisom utvrđuje Vlada Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Vlada Kantona).

Odjeljak B. Banjsko i klimatsko liječenje (medicinska rehabilitacija)

Član 9. (Korisnici prava)

- (1) Ratni vojni invalid, dobitnik ratnog priznanja ili odlikovanja, demobilizirani branilac, nosilac "Partizanske spomenice 1941", član porodice šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioца i član uže porodice poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja, ima pravo na medicinsku rehabilitaciju u banjsko-klimatskom lječilištu, ukoliko je prema medicinskim indikacijama takvo liječenje potrebno.
- (2) Izuzetno, na medicinsku rehabilitaciju može biti upućen i član invalidskog sportskog kluba i reprezentacije u invalidskom sportu, kao i pojedinac RVI-sportista, u pripremama za takmičenja.

Član 10. **(Sadržina prava)**

Banjsko-klimatsko liječenje, prema ovom zakonu, podrazumijeva liječenje koje je neophodno kao nastavak liječenja od posljedica ranjavanja, povređivanja i bolesti koje su propisane kao indikacije za to liječenje, a koje se obavlja u specijalizovanim zdravstvenim ustanovama u kojima se u liječenju primjenjuje i prirodni faktor, drugim zdravstvenim ustanovama u kojima se liječenje obavlja pretežno prirodnim faktorom, kao i u ustanovama i privrednim društvima osnovanim za liječenje, odmor i rekreaciju u kojima se u liječenju primjenjuje prirodni faktor.

Član 11. **(Regulisanje pružanja usluga)**

Sa ustanovama iz člana 10. ovog Zakona, Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo) zaključuje ugovore o banjsko-klimatskom liječenju i rehabilitaciji, kojima se naročito regulišu pitanja u pogledu obima, kvaliteta i cijene pružanja zdravstvenih i drugih usluga, kao i druga međusobna prava i obaveze.

Član 12. **(Ostvarivanje prava)**

- (1) Vlada Kantona će posebnim propisom utvrditi uvjete, način i postupak upućivanja pripadnika branilačke populacije na medicinsku rehabilitaciju u banjsko-klimatska lječilišta, kao i ostala pitanja od značaja za ostvarivanje ovog prava.
- (2) Propisom iz prethodnog stava za dobitnike ratnog priznanja ili odlikovanja i nosioce "Partizanske spomenice 1941", osigurat će se ostvarivanje prava u obimu koji je propisan za ratne vojne invalide.

Odjeljak C. Profesionalna rehabilitacija

Član 13. **(Korisnici prava)**

- (1) Ratni vojni invalid, dobitnik ratnog priznanja ili odlikovanja i demobilizirani branilac, na osnovu preostale radne sposobnosti, ima pravo na profesionalnu rehabilitaciju uključujući prekvalifikaciju i školovanje za obavljanje poslova za koje se traži više stručna sprema od one koju ima, pod uvjetom da je nezaposlen i ako prema općem obrazovanju, godinama života, zdravstvenom stanju i drugim okolnostima ima uvjete za uspješnu rehabilitaciju.
- (2) Profesionalnom rehabilitacijom osigurava se osposobljavanje za vršenje ranijeg ili drugog odgovarajućeg

zanimanja, stručno osposobljavanje za vršenje određenog zanimanja i stručno usavršavanje.

Član 14. **(Ostvarivanje prava)**

- (1) Pravo na profesionalnu rehabilitaciju se utvrđuje na osnovu pribavljenog nalaza, ocjene i mišljenja komisije stručne ustanove za ocjenjivanje radne sposobnosti, u skladu sa propisima iz oblasti penzijsko-invalidskog osiguranja.
- (2) Uvjete, način i postupak za ostvarivanje prava na profesionalnu rehabilitaciju na osnovu preostale radne sposobnosti, propisuje posebnim pravilnikom ministar Ministarstva.

Odjeljak D. Osiguranje povoljnijih uvjeta za zapošljavanje

Član 15. **(Prednost pri zapošljavanju)**

- (1) Ratni vojni invalid, demobilizirani branilac i član porodice šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca koji je na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona, ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju, pod jednakim uvjetima i u skladu sa propisima iz oblasti radnog zakonodavstva.
- (2) Pravo iz prethodnog stava ne može ostvariti lice kojem je radni odnos, zasnovan po osnovu ranije ostvarene prednosti pri zapošljavanju, prestao njegovom krivicom ili je po prestanku radnog odnosa ostvario pravo na otpremninu.

Član 16. **(Prednost pri korištenju programa Službe za zapošljavanje)**

Ratni vojni invalid, demobilizirani branilac i član porodice šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca koji je na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona, ima prednost pri korištenju programa iste Službe, namijenjenog trajnom zapošljavanju.

Član 17. **(Dodjela kredita za zapošljavanje)**

- (1) U cilju otvaranja novih radnih mjesta namijenjenih zapošljavanju branilaca i članova njihovih porodica, mogu se dodijeliti kreditna sredstava.
- (2) Vlada Kantona će posebnim propisom utvrditi visinu novčanih sredstava za kreditiranje zapošljavanja, kriterije, način i postupak dodjele istih, kao i ostala pitanja od značaja za ostvarivanje ovog prava.

Odjeljak E. Vanredna novčana pomoć

Član 18.

(Novčana pomoć zbog vanrednih okolnosti)

Braniocima i članovima njihovih porodica, u slučaju vanrednih okolnosti kao što su elementarne nepogode i nesreće, smrt i bolest člana kućnog domaćinstva i u drugim slučajevima koji uzrokuju tešku ekonomsku situaciju, može se odobriti vanredna novčana pomoć u svrhu osiguranja sredstava za osnovne potrebe.

Član 19.

(Uvjeti)

Vlada Kantona će posebnim propisom utvrditi visinu novčanih sredstava koja mogu biti odobrena u svrhu vanredne novčane pomoći, uvjete, način i postupak dodjele istih, kao i ostala pitanja od značaja za ostvarivanje ovog prava.

Odjeljak F. Prednosti u školovanju i stipendiranju

Član 20.

(Prednost pri upisu u obrazovne ustanove)

- (1) Ratni vojni invalid, demobilizirani branilac, dijete šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca, dijete ratnog vojnog invalida i dijete demobiliziranog branioca, koji je redovni učenik i student, ima pravo prvenstva pod jednakim uvjetima pri upisu u obrazovnu ustanovu čiji je osnivač Kanton ili općina, odnosno smještaju u đački i studentski dom na području Kantona.
- (2) Vlada Kantona će posebnim propisom utvrditi uvjete, način i postupak realizacije prava iz ovog člana.

Član 21.

(Besplatan upis)

Lice iz prethodnog člana ima pravo na besplatan upis u novu školsku/studijsku godinu u srednjoškolskoj i visokoškolskoj ustanovi čiji je osnivač Kanton ili općina, u skladu sa uvjetima utvrđenim posebnim propisom koji donosi Vlada Kantona.

Član 22.

(Besplatni obavezni udžbenici)

Djeca šehida, poginulih, umrlih i nestalih branilaca, dobitnika ratnih priznanja ili odlikovanja, ratnih vojnih invalida i demobiliziranih branilaca, imaju pravo na besplatne obavezne udžbenike za potrebe redovnog školovanja u osnovnim i srednjim školama, u skladu sa uvjetima utvrđenim posebnim propisom koji donosi Vlada Kantona.

Član 23.

(Stipendiranje studija)

Branioci i članovi njihovih porodica, koji su srednje obrazovanje stekli u školama na području Bosne i Hercegovine, imaju pravo na dodjelu stipendije za redovni studij na visokoškolskim ustanovama, u skladu sa posebnim propisom koji donosi Vlada Kantona, a kojim se naročito utvrđuje visina novčanih sredstava za stipendiranje, uvjeti, način i postupak dodjele stipendija, kao i ostala pitanja od značaja za ostvarivanje ovog prava.

Odjeljak G. Rješavanje stambenog pitanja

Član 24.

(Jednokratna novčana sredstva)

Dobitnik ratnog priznanja ili odlikovanja, ratni vojni invalid, demobiliziran branilac koji je u redovima Oružanih snaga proveo najmanje dvije godine, član porodice šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca i član uže porodice poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja, koji nema riješeno stambeno pitanje, a sa prebivalištem odnosno boravištem na području Kantona je u trajanju od najmanje tri godine neprekidno, ima pravo na jednokratnu bespovratnu dodjelu novčanih sredstava za rješavanje stambenih potreba.

Član 25.

(Prioritetno rješavanje stambenih pitanja)

U skladu sa važećim propisima, Vlada Kantona osigurava prioritetno rješavanje stambenih pitanja pripadnika branilačke populacije putem stambenog zbrinjavanja i pomoći u stambenom zbrinjavanju, po pravu prvenstva kako slijedi:

- a) dobitnici ratnih priznanja ili odlikovanja;
- b) djeca šehida, poginulih, umrlih, nestalih branilaca bez oba roditelja i ratni vojni invalidi sa oštećenjem organizma od 100% I grupe;
- c) porodice sa dva i više šehida, poginulih, umrlih, nestalih branilaca i ratni vojni invalidi sa oštećenjem organizma od 100% II grupe;
- d) porodice šehida, poginulih, umrlih, nestalih branilaca i ratni vojni invalidi sa oštećenjem organizma od 90%, 80% i 70%;
- e) članovi uže porodice poginulih, umrlih ili nestalih dobitnika ratnih priznanja ili odlikovanja;
- f) ostali ratni vojni invalidi i demobilizirani branioci.

Član 26.**(Stambeno zbrinjavanje povratnika u RS i raseljenih lica)**

- (1) Lice iz člana 24. ovog Zakona, koje ima status povratnika u RS ili raseljenog lica, u svrhu osiguranja uvjeta za održivi povratak u mjesto u kojem je imalo prebivalište ili boravište prije početka agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, može ostvariti pravo na jednokratnu dodjelu sredstava za stambeno zbrinjavanje.
- (2) Pravo iz prethodnog stava nema lice koje je na području Kantona riješilo svoje stambeno pitanje.

Član 27.**(Ostvarivanje prava)**

Vlada Kantona će posebnim propisom utvrditi visinu novčanih sredstava namijenjenih trajnom stambenom zbrinjavanju branilaca i članova njihovih porodica, uvjete, način i postupak dodjele istih, kao i ostala pitanja od značaja za ostvarivanje ovog prava.

Odjeljak H. Oslobođanje od plaćanja sudskih i administrativnih taksi**Član 28.****(Korisnici prava)**

Dobitnik ratnog priznanja ili odlikovanja, ratni vojni invalid, član porodice šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca, član uže porodice poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja i nezaposleni demobilizirani branilac, oslobođen je plaćanja taksi u postupku pred sudovima u Kantonu, kantonalnih i općinskih administrativnih taksi.

Član 29.**(Posebni slučajevi oslobođanja)**

Ratni vojni invalid, demobilizirani branilac, član porodice šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca, dijete ratnog vojnog invalida, dijete dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja i dijete demobiliziranog branioca, u postupku pribavljanja dokumentacije u cilju stipendiranja i pomoći u školovanju, kao prava predviđenih ovim zakonom, oslobođen je plaćanja kantonalnih i općinskih administrativnih taksi i naknada za sva uvjerenja potrebna u tu svrhu, izdata u školskim ustanovama, čiji je osnivač Kanton.

Odjeljak I. Participacija troškova manifestacija invalidskog sporta i obilježavanja značajnih datuma**Član 30.****(Troškovi učešća u sportskim takmičenjima)**

- (1) Invalidski sportski savez i invalidski sportski klub, čiji sastav pretežno čine ratni vojni invalidi sa područja Kantona, ostvaruje pravo na participaciju u troškovima učešća u sportskim takmičenjima i manifestacijama, odnosno u organizovanju i održavanju sportsko-rekreativnih takmičenja i aktivnosti, te manifestacija u sportu i rekreaciji invalidnih lica.
- (2) Pravo na finansijsku pomoć za takmičarske aktivnosti, može ostvariti i ratni vojni invalid -sportista pojedinac.
- (3) Vlada Kantona će posebnim propisom utvrditi visinu novčanih sredstava namijenjenih ostvarivanju ovog prava, uvjete, način i postupak dodjele istih.

Član 31.**(Sufinansiranje obilježavanja značajnih datuma)**

Vlada Kantona, na prijedlog Ministarstva, odobrava kantonalnom udruženju pripadnika branilačke populacije participaciju troškova organizovanja i održavanja manifestacije povodom obilježavanja značajnog datuma i događaja iz proteklog odbrambeno-oslobodilačkog rata.

Član 32.**(Sredstva za rad branilačkih udruženja)**

Vlada Kantona odobrava sredstva za rad i aktivnosti kantonalnih udruženja pripadnika branilačke populacije od posebnog društvenog interesa, u skladu sa posebnim propisom kojim utvrđuje visinu, uvjete, način i postupak dodjele istih sredstava.

Odjeljak J. Podizanje nišana – nadgrobno spomenika**Član 33.****(Jedinstveno spomen obilježje šehida/poginulog branioca)**

Svakom pripadniku Oružanih snaga RBiH koji je poginuo ili umro kao učesnik u odbrani Bosne i Hercegovine u proteklom odbrambeno-oslobodilačkom ratu i koji je sahranjen na području Kantona, osigurava se podizanje jedinstvenog spomen obilježja, izrađenog u skladu sa usvojenim idejnim rješenjem.

Član 34.**(Spomen obilježja za braniocce ukopane izvan Kantona)**

Vlada Kantona, na prijedlog Ministarstva, posebnim aktom odobrava podizanje nišana – nadgrobnog spomenika i za poginule pripadnike Oružanih snaga RBiH koji su ukopani izvan područja Kantona, a koji su početkom agresije na Bosnu i Hercegovinu imali prebivalište na području Kantona.

Član 35.**(Naknada troškova podizanja nišana/nadgrobnog spomenika)**

- (1) Član porodice šehida, poginulog, umrlog ili nestalog branioca ili drugo lice koje vlastitim sredstvima izvrši podizanje nišana - nadgrobnog spomenika šehidu/poginulom braniocu iz člana 33. i 34. ovog Zakona, ima pravo na naknadu troškova u visini jedne i po prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine u prethodnoj godini.
- (2) Odluku o naknadi troškova iz stava (1) ovog člana, a na osnovu podnesenog zahtjeva i dokaza, donosi ministar Ministarstva.

Član 36.**(Spomen obilježje dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja)**

- (1) Dobitniku ratnog priznanja ili odlikovanja "Zlatni ljiljan" i "Red hrvatskog trolista" nakon smrti osigurava se podizanje spomen obilježja.
- (2) Član porodice ili drugo lice koje vlastitim sredstvima izvrši podizanje nišana - nadgrobnog spomenika umrlom braniocu iz stava (1) ovog člana, ima pravo na naknadu troškova u visini jedne i po prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine u prethodnoj godini.
- (3) Odluku o naknadi troškova iz stava (2) ovog člana, a na osnovu podnesenog zahtjeva i dokaza, donosi ministar Ministarstva.

Odjeljak K. Pomoć u slučaju smrti**Član 37.****(Naknada troškova dženaze/sahrane)**

- (1) U slučaju smrti ratnog vojnog invalida, demobiliziranog branioca, dobrovoljca u organiziranju otpora, veterana i nosioca "Partizanske spomenice 1941", članovi porodice sa kojima je umrli živio u zajedničkom domaćinstvu u vrijeme smrti ili drugo lice koje vlastitim sredstvima sahrani umrlog, imaju

pravo na jednokratnu pomoć najmanje u visini prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine u prethodnoj godini, prema podacima Zavoda za statistiku Federacije Bosne i Hercegovine, ukoliko to pravo nisu ostvarili prema drugom propisu.

- (2) U slučaju smrti člana porodice šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca i člana uže porodice poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja, koji je prije smrti sa prebivalištem odnosno boravištem na području Kantona bio u trajanju od najmanje dvije godine neprekidno, član porodice ili drugo lice koje vlastitim sredstvima sahrani umrlog ima pravo na novčanu pomoć u svrhu naknade troškova dženaze - sahrane (troškovi prijevoza i prijenosa umrlog lica, opremanja i ukopa) u iznosu jedne polovine prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine u prethodnoj godini, ukoliko istu pomoć ne može ostvariti po osnovu Federalnog zakona ili na drugi način.
- (3) Izuzetno, pomoć iz prethodnog stava se može odobriti i u većem iznosu, ukoliko se član porodice koji sahranjuje umrlog nalazi u teškoj socijalno-ekonomskoj situaciji.
- (4) Vlada Kantona će posebnim propisom utvrditi način i postupak dodjele ovih sredstava, dokumentaciju koju je korisnik prava dužan podnijeti, kao i ostala pitanja od značaja za ostvarivanje ovog prava.

Član 38.**(Prava u slučaju smrti lica sa naročitim zaslugama)**

U slučaju smrti dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja i nosioca "Partizanske spomenice 1941", općina na području koje je isti imao prebivalište vrši obavještanje o smrti putem javnih medija i organizuje ukop - sahranu uz državne počasti, na ukopnom mjestu na lokaciji zaslužnih ličnosti.

Odjeljak L. Izgradnja prilaza do stambene zgrade**Član 39.****(Korisnik prava)**

Ratni vojni invalid I grupe koji nije sposoban za kretanje bez invalidskih kolica, ima pravo na uklanjanje arhitektonsko-urbanističkih barijera za prilaz i ulazak u stambenu zgradu u kojoj stanuje i za korištenje stana.

Član 40.**(Uvjeti za ostvarivanje)**

- (1) Pravo iz prethodnog člana se može ostvariti jednokratno i pod uvjetom da se radi o stambenoj jedinici sa

riješenim imovinsko-pravnim odnosima.

- (2) Realizaciju ovog prava dužna je osigurati općina na području kojem se stambena zgrada nalazi.

Odjeljak M. Posebna prava

Član 41.

(Posebna prava lica sa naročitim zaslugama)

- (1) Pod uvjetom da prebivalište odnosno boravište na području Kantona ima neprekidno najmanje tri godine prije stupanja na snagu ovog Zakona, dobitnik ratnog priznanja ili odlikovanja i nosilac "Partizanske spomenice 1941" ima pravo na jednokratno novčano primanje u toku jedne kalendarske godine, u visini koju utvrdi Vlada Kantona, a prema dinamici isplate koju utvrdi Ministarstvo.
- (2) Pod uvjetom iz prethodnog stava, dobitniku ratnog priznanja ili odlikovanja za vrijeme nezaposlenosti odobrava se mjesečna novčana naknada u skladu sa posebnim propisom koji donosi Vlada Kantona, a kojim se naročito utvrđuje visina novčanih sredstava u ovu svrhu, uvjeti, način i postupak dodjele istih, kao i ostala pitanja od značaja za ostvarivanje ovog prava.
- (3) U realizaciji prava na osiguranje povoljnijih uvjeta za zapošljavanje (odjeljak D. članovi 15. do 17.) i prednosti u školovanju i stipendiranju (odjeljak F. članovi 20. do 23.) iz ovog Zakona, prednost u okviru branilačke kategorije kojoj pripada (ratni vojni invalid, demobilizirani branilac, član porodice šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca) ima dobitnik ratnog priznanja ili odlikovanja odnosno član porodice poginulog, umrlog, nestalog branioca - dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja.

Član 42.

(Prednost u korištenju usluga državnih organa i javnih ustanova)

Članovi porodice šehida poginulih, umrlih, nestalih branilaca, ratni vojni invalidi, dobitnici ratnih priznanja ili odlikovanja i nosioci "Partizanske spomenice 1941", imaju prioritet u korištenju usluga državnih organa i javnih ustanova na području Kantona odnosno općina, o čemu su nadležni organi u istim pravnim licima dužni istaknuti obavijest na vidnim mjestima.

POGLAVLJE III. OSTVARIVANJE PRAVA

Član 43.

(Izuzeci i ograničenja u korištenju prava)

- (1) Prava utvrđena ovim Zakonom ne mogu koristiti lica

kojima je ostvarenje istih omogućeno po drugom pravnom osnovu.

- (2) Prava utvrđena ovim Zakonom se mogu koristiti za period dok postoje propisani uvjeti za njihovo korištenje i ne mogu se nasljeđivati niti prenositi na druga lica.

Član 44.

(Lica koja ne mogu ostvariti prava)

Prava prema ovom Zakonu, ne mogu ostvariti:

- lica koja su samovoljno, bez odobrenja nadležne komande napustila Oružane snage (dezertirala);
- lica koja su se sama ranila ili povrijedila radi izbjegavanja vojne dužnosti za ciljeve odbrane i sigurnosti Bosne i Hercegovine;
- lica koja su osuđena pravosnažnom sudskom presudom zbog izvršenja težih krivičnih djela protiv ustavnog poretka Bosne i Hercegovine, ustavnog poretka Federacije Bosne i Hercegovine, krivičnih djela protiv čovječnosti i međunarodnog prava i krivičnih djela protiv Oružanih snaga;
- članovi porodice lica koja su osuđena za djela iz stava 1. tačka a), b) i c) ovog člana.

Član 45.

(Prestanak prava)

- (1) Prestanak svojstva ratnog vojnog invalida ili člana porodice šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca i porodice umrlog ratnog vojnog invalida (korisnika prava na ličnu, odnosno porodičnu invalidninu) u skladu sa Federalnim zakonom, ima za posljedicu prestanak prava utvrđenih ovim Zakonom, ukoliko su ta prava ostvarena na osnovu tog svojstva i ukoliko ovim Zakonom nije drugačije rečeno.
- (2) Korisnik prava po ovom Zakonu je dužan u roku od 15 dana prijaviti svaku promjenu koja povlači izmjenu ili gubitak prava utvrđenih ovim Zakonom.

Član 46.

(Dokazivanje statusa)

U postupku ostvarivanja prava po ovom Zakonu, branioci i članovi njihovih porodica svoj status dokazuju rješenjem nadležne općinske službe o priznavanju svojstva ratnog invalida odnosno člana porodice šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca, ili uvjerenjem nadležnog organa, izdatog u skladu sa Zakonom o upravnom postupku ("Službene novine FBiH" broj 2/98 i 48/99).

POGLAVLJE IV. PROVOĐENJE ZAKONA

Član 47.**(Rješavanje o pravima u prvostepenom postupku)**

- (1) Nadležna općinska služba, prema mjestu prebivališta podnosioca zahtjeva, rješava u prvom stepenu o pravima iz ovog Zakona.
- (2) Službenu evidenciju o korisnicima prava po ovom Zakonu vode nadležne općinske službe.

Član 48.**(Rješavanje o pravima u drugostepenom postupku)**

- (1) Žalba na prvostepeno rješenje može se uložiti u roku od 8 dana od dana prijema rješenja.
- (2) Po žalbi izjavljenoj na prvostepeno rješenje rješava Ministarstvo.
- (3) Protiv rješenja donesenog po žalbi može se pokrenuti upravni spor.

Član 49.**(Primjena odredbi Zakona o upravnom postupku)**

U postupku za ostvarivanje prava prema ovom Zakonu primjenjuju se odredbe Zakona o upravnom postupku.

Član 50.**(Supsidijarna primjena odredbi Zakona)**

Određbe iz člana 47. do 49. ovog Zakona o nadležnosti i postupku za ostvarivanje prava, ne primjenjuju se u slučajevima u kojima je Zakonom ili propisom donesenim u izvršenju istog, drugačije regulirano.

POGLAVLJE V. NAKNADA ŠTETE

Član 51.**(Obaveza povrata dodijeljenih sredstava)**

Lice kome je isplaćeno novčano primanje prema ovom Zakonu, na koje nije imalo pravo, dužno je vratiti primljeni iznos:

- a) ako je na osnovu netačnih podataka koje je znalo ili je moralo znati da su netačni, ili je na drugi protivpravni način ostvarilo novčano primanje prema ovom Zakonu, koje mu ne pripada, ili je ostvarilo novčano primanje u većem iznosu nego što mu pripada;
- b) ako je ostvarilo novčano primanje zbog toga što nije prijavilo nastale promjene koje utiču na gubitak, prestanak ili smanjenje obima nekog prava, a znalo je ili je moralo znati za te promjene;
- c) ako je primilo veći iznos od iznosa koje mu je određeno rješenjem.

Član 52.**(Zastara rokova potraživanja)**

- (1) Potraživanje iz prethodnog člana zastarjeva protekom roka određenog zakonom kojim se uređuje zastarjelost potraživanja za odnosnu vrstu potraživanja. Ovi rokovi počinju teći od dana konačnosti rješenja kojim je utvrđeno da isplaćeno primanje ne pripada ili pripada u manjem obimu, odnosno od dana kada je izvršena nepravilna isplata.
- (2) Obaveza vraćanja nepravilno isplaćenog iznosa postoji bez obzira na to da li je rješenje kojim je tom licu pravo priznato, poništeno ili ukinuto.
- (3) Ukoliko je nepravilna isplata nastala kao posljedica greške organa koji je vodio postupak, isti organ je dužan nadoknaditi nepravilno isplaćena sredstva.

POGLAVLJE VI. SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA

Član 53.**(Osiguravanje sredstava za provođenje Zakona)**

Sredstva za finansiranje prava propisanih ovim Zakonom se osiguravaju u budžetu Kantona i općina.

Član 54.**(Troškovi postupka)**

- (1) Troškove postupka u vezi sa ostvarivanjem prava prema ovom Zakonu, snosi organ koji vodi postupak.
- (2) U postupku za ostvarivanje prava po ovom Zakonu ne plaća se taksa.
- (3) Na novčana primanja prema ovom Zakonu, ne plaćaju se porezi i doprinosi.

POGLAVLJE VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 55.**(Nadzor nad provođenjem Zakona)**

- (1) Nadzor nad provođenjem ovog Zakona i propisa donesenih na osnovu njega, te neposredan upravni i finansijski nadzor i kontrolu trošenja sredstava namijenjenih za ostvarivanje prava po ovom Zakonu, vrši Ministarstvo.
- (2) U izvršavanju svojih obaveza iz stava (1) ovog člana, Ministarstvo kao kontrolor u smislu odredbi Zakona o zaštiti ličnih podataka ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine" broj 49/06, 76/11 i 89/11) vrši obradu ličnih podataka neophodnih za utvrđivanje identiteta podnosioca zahtjeva za korištenje prava po Zakonu, uključivo jedinstveni matični broj građana.

(3) U skladu sa odredbama Zakona o slobodi pristupa informacijama ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" broj 32/01) Ministarstvo vrši dostavljanje informacija svim zainteresovanim fizičkim licima i organizacijama koje se odnose na odobravanje novčanih sredstava sa transfera Ministarstva korisnicima prava po ovom Zakonu, kao i objavljivanje spiskova sa ličnim imenom, imenom roditelja, prezimenom i prebivalištem korisnika prava, putem web stranice Kantona.

Član 56.
(Donošenje provedbenih propisa)

- (1) Nadležni organi Kantona u smislu ovog Zakona dužni su donijeti provedbene propise za primjenu Zakona u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu istog.
- (2) Nadležni organi Kantona i općine u smislu ovog Zakona, dužni su usaglasiti odredbe važećih propisa sa odredbama ovog Zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu istog.
- (3) U izradi prijedloga provedbenih akata, obrađivač je obavezan osigurati učešće kantonalnih udruženja pripadnika branilačke populacije.

Član 56a.
(Ravnopravnost spolova)

Sve imenice koje se odnose na braniocce i članove njihovih porodica, upotrijebljene u ovom Zakonu samo u muškom ili samo u ženskom rodu, odnose se na oba spola.

Član 57.
(Stavljanje propisa van snage)

Danom stupanja na snagu ovog Zakona i donošenjem provedbenih propisa u realizaciji prava po ovom Zakonu, prestaje primjena važećih propisa koji se odnose na izdvajanje sredstava iz budžeta Kantona za potrebe branilačko-invalidske zaštite.

Član 58.
(Primjena propisa u prijelaznom periodu)

U slučajevima suprotnog ili drugačijeg definisanja ili regulisanja pojedinih pitanja kojima su utvrđena prava branilaca i članova njihovih porodica u propisima iz člana 57. ovog Zakona, vrši se direktna primjena odredbi Zakona.

Član 59.
(Stupanje na snagu i objavljivanje Zakona)

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona."

Broj: 01-02-7473-2/13
Datum, 15.04.2013. godine
Zenica

**Predsjedavajući
Zakonodavno-pravne komisije
Džemal Bećirhodžić, s.r.**

.....

127.

Na osnovu člana 63. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 46/10), Skupština Zeničko-dobojskog kantona, na 35. sjednici održanoj dana 17.04.2013. godine, d o n o s i

ODLUKU
**o davanju saglasnosti na Statut Univerzitetskog
kliničkog centra Sarajevo**

Član 1.
(Predmet Odluke)

Daje se saglasnost na Statut Univerzitetskog kliničkog centra Sarajevo broj: 129/12 od 10.08.2012. godine.

Član 2.
(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 01-01-9137/13
Datum, 18.04.2013. godine
Zenica

**PREDSJEDAVALAČI
Sretko Radišić, s.r.**

.....

VLADA

128.

Na osnovu člana 16. stav 1. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 7/10) i člana 30. stav 3. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 6/06, 9/07 i 18/12), na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 106. sjednici, održanoj dana 04.04.2013. godine, d o n o s i

UREDBU O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O PARTICIPACIJI TROŠKOVA SPORTSKIH MANIFESTACIJA I INVALIDSKOG SPORTA BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

Član 1.

(Izmjene i dopune člana 3.-Definicije)

U članu 3. Uredbe, iza broja "56/05" veznik "i" zamjenjuje se zarezom, riječi: "70/07)," zamjenjuju se riječima: "70/07 i 9/10) i", iza broja "70/05" veznik "i" zamjenjuje se zarezom, iza broja "61/06" dodaju se riječi: "i 9/10", a nakon zgrade stavlja se tačka i ostatak teksta se briše.

Član 2.

(Stupanje na snagu i važenje odredbi Uredbe)

Ova Uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona", a primjenjivat će se do prestanka važenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj 18/12").

Broj: 02-14-8114/13.

Datum, 04.04.2013. godine

Zenica

PREMIJER

mr.sci.Fikret Plevljak dipl.ing. , s.r.

129.

Na osnovu člana 16. stav 1. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 7/10) i člana 23. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 6/06, 9/07 i 18/12), na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 106. sjednici, održanoj dana 04.04.2013. godine, d o n o s i

UREDBU O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O STIPENDIRANJU BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

Član 1.

(Izmjene i dopune člana 1.-Predmet Uredbe)

U članu 1. Uredbe o stipendiranju branilaca i članova njihovih porodica-Prečišćeni tekst ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 2/09, u daljnjem tekstu: Uredba), iza riječi "porodice," dodaju se riječi: "koji su srednje obrazovanje stekli u školama na području Bosne i Hercegovine," a iza riječi: "ustanove" stavlja se tačka i ostatak teksta se briše.

Član 2.

(Izmjene člana 3.-Korisnici prava)

- (1) U članu 3. Uredbe, u tački c) broj "6" zamjenjuje se brojem "24", a riječi: "od 18.09.1991.godine." zamjenjuju se riječima: "od 06.04.1992. godine".
- (2) U tački g) riječi: "učesnika rata" zamjenjuju se riječima: "koji su u redovima Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca u periodu od 06.04.1992. godine do 23.12.1995. godine".
- (3) U tački i) riječi: "od 18.09.1991. godine" zamjenjuju se riječima: "od 06.04.1992. godine".

Član 3.

(Izmjene i dopune člana 4.-Definicije)

U članu 4. Uredbe, iza broja "56/05" veznik "i" zamjenjuje se zarezom, riječi: "70/07)," zamjenjuju se riječima: "70/07 i 9/10) i", iza broja "70/05" veznik "i" zamjenjuje se zarezom, iza broja "61/06" dodaju se riječi: "i 9/10", a nakon zgrade stavlja se tačka i ostatak teksta se briše.

Član 4.**(Dopune člana 7.-Izuzete od prava učesća na konkursu)**

U članu 7. stav (1) Uredbe, u tački e) na kraju teksta tačka se zamjenjuje tačkom zarezom, a iza tačke e) dodaju se nove tačke f) i g):

f) oni ili članovi njihovog porodičnog domaćinstva obavljaju obrtničku ili srodnu djelatnost;

g) koji su upisali studij poslije navršene 25. godine života."

Član 5.**(Izmjena člana 8.-Obavezna dokumentacija uz prijavu)**

U članu 8. Uredbe, u tački f) riječ "prihodu" zamjenjuje se riječima: "prosječnom prihodu za posljednja tri mjeseca,".

Član 6.**(Dopuna člana 11.-Dodjela stipendija bez bodovanja)**

U članu 11. Uredbe, iza riječi "više" a prije tačke na kraju teksta, dodaju se riječi: "i student sa procentom invaliditeta 70% i više".

Član 7.**(Izmjene i dopuna člana 14.-Socijalno-ekonomska situacija)**

(1) U članu 14. stav (1) Uredbe, u tački c) iza riječi "više" dodaje se riječ "redovna", a riječ "kandidata" se briše.

(2) U stavu (2) riječi: "privredne i uslužne" se brišu.

(3) U stavu (4) riječi: "uvjerenje Porezne uprave o ostvarenom prihodu (završni račun za proteklu godinu) odnosno plaćenom porezu za druge djelatnosti," se brišu.

Član 8.**(Dopuna člana 15.-Ratna priznanja, ratni staž i stepen invaliditeta roditelja)**

U članu 15. stav (2) Uredbe, iza riječi "bod" a prije tačke na kraju teksta, dodaju se riječi: "a za drugog roditelja pola boda".

Član 9.

Ova Uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-38-8115/13.

PREMIJER

Datum, 04.04.2013. godine

Zenica

mr.sci.Fikret Plevljak dipl.ing. , s.r.**130.**

Na osnovu člana 16. stav 1. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 7/10) i člana 41. stav 2. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 6/06, 9/07 i 18/12), na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 106. sjednici, održanoj dana 04.04.2013. godine, d o n o s i

O D L U K U**O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O NOVČANOJ NAKNADI DOBITNIKA RATNIH PRIZNANJA I ODLIKOVANJA****Član 1.****(Izmjena i dopuna člana 3.-Definicija i priznavanje statusa)**

U članu 3. Odluke o novčanoj naknadi dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 19/07), iza broja "70/05" veznik "i" zamjenjuje se zarezom, iza broja "61/06" dodaju se riječi: "i 9/10".

Član 2.**(Stupanje na snagu Odluke)**

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-14-8113/13.

PREMIJER

Datum, 04.04.2013. godine

Zenica

mr.sci.Fikret Plevljak dipl.ing. , s.r.**131.**

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 7/10), a u skladu sa Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 19/12), na prijedlog Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na nastavku 104. sjednice, održanom dana 28.03.2013. godine, d o n o s i

O D L U K U

o odobravanju finansijskih sredstava Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona na ime pokrića viška rashoda nad prihodima za 2012.godinu

I.

Odobravaju se finansijska sredstva Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona u iznosu od 41.627,00 KM (slovima: četrdesetjednihiljadašeststotinadvadesetse-dam konvertibilnih maraka) na ime pokrića viška rashoda nad prihodima za 2012.godinu.

II.

Odobrena sredstva iz tačke I. ove odluke isplatit će sa posebnog ESCROW računa, u skladu sa punjenjem Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu.

III.

Zadužuje se Ministarstvo finansija da u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima realizuje ovu odluku svako u okviru svojih nadležnosti.

IV.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-14-7650/13.

PREMIJER

Datum, 28.03.2013. godine

Zenica **mr.sci.Fikret Plevljak dipl.ing. , s.r.**

.....
132.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10), i Programa utroška sredstava planiranih Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i izbjeglice broj: 02-14-4034-1/13 od 14.02.2013. godine, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, na 105. sjednici, održanoj 28.03.2013. godine, d o n o s i

O D L U K U

o odobravanju novčanih sredstava Udruženju „Humanost-societas humanitatis“ za zajedničko finansiranje projekta “Mobilna kućna njega i pomoć u kući za stara iznemogla lica smještena u objektima Radakovo i Crkvice, općina Zenica“ u 2013. godini

Član 1. (Predmet)

Odobravaju se sredstva Udruženju „Humanost-societas humanitatis“, u iznosu od 25.324,00 KM (slovima: dvadesetpethiljadatristotinedvadesetčetiri konvertibilne marke), na ime nastavka učešća Zeničko-dobojskog kantona u finansiranju projekta “Mobilna kućna njega i pomoć u kući za stara iznemogla lica smještena u objektima Radakovo i Crkvice, općina Zenica“ u 2013. godini, za koji je data saglasnost Zaključkom Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-35-13222/09 od 28.04.2009. godine.

Član 2. (Analitička konta)

Odobrena sredstva isplatit će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 19/12), razdjel 20, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614200, subanalitika KAD 201, pozicija Budžeta: «Izdaci za raseljena lica».

Član 3. (Uplata sredstava)

Sredstva će biti uplaćena na račun Udruženja „Humanost-societas humanitatis“ broj: 134-010-00002 44657 otvoren kod IK banke Zenica, sa naznakom „Finansiranje projekta “Mobilna kućna njega i pomoć u kući za stara iznemogla lica smještena u objektima Radakovo i Crkvice, općina Zenica“ u 2013. godini”, tromjesečno u četiri jednake rate u iznosu od po 6.331,00 KM.

Član 4. (Provođenje Odluke)

Zadužuju se Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice i Ministarstvo finansija da realizuju ovu odluku u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima, svako u okviru svojih nadležnosti.

Član 5.
(Izvjestavanje)

Udruženje „Humanost-societas humanitatis“ izvještavaće Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice o utrošku doznačenih sredstava prema dinamici doznake sredstava iz člana 3. ove odluke.

Član 6.
(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja, i biti će objavljena u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-7503/13.

PREMIJER

Datum, 28.03.2013. godine

Zenica

mr.sci.Fikret Plevljak dipl.ing. , s.r.

133.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10), i Programa utroška sredstava planiranih Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i izbjeglice broj: 02-14-4034-1/13 od 14.02.2013. godine, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, na 105. sjednici, održanoj 28.03.2013. godine,
d o n o s i

O D L U K U

o odobravanju sredstava za finansiranje realizacije projekta „Obnova stambenih objekata za povratnike na područje Zeničko-dobojskog kantona i raseljene osobe čije je prijeratno prebivalište bilo na području Zeničko-dobojskog kantona-2013“

Član 1.
(Predmet)

Odobravaju se sredstva u iznosu do 300.000,00 KM (slovima: tristotinehiljada konvertibilnih maraka) za finansiranje realizacije projekta „Obnova stambenih objekata za povratnike na područje Zeničko-dobojskog kantona i raseljene osobe čije je prijeratno prebivalište bilo na području Zeničko-dobojskog kantona-2013“ a za koji je Vlada Zeničko-dobojskog kantona dala saglasnost za realizaciju Zaključkom broj: 02-36-5564/13 od 07.03.2013. godine.

Član 2.
(Analitička konta)

Odobrena sredstva isplatit će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 19/12), razdjel 20, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614200, subanalitika KAD 202, pozicija budžeta «Sredstva za podsticaj povratka izbjeglih i raseljenih lica», u skladu sa punjenjem Budžeta.

Član 3.
(Realizacija Odluke)

- (1) Projekat će se realizirati shodno Procedurama za izbor korisnika projekta „Obnova stambenih objekata za povratnike na područje Zeničko-dobojskog kantona i raseljene osobe čije je prijeratno prebivalište bilo na području Zeničko-dobojskog kantona-2013“.
- (2) Postupak odabira najpovoljnijeg ponuđača za izradu projektne dokumentacije, revizije projekta i vršenje nadzora nad građenjem, te izbora najpovoljnijeg ponuđača za izgradnju/rekonstrukciju stambenih objekata odabranih korisnika provest će Ministarstvo, a sve u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama (Službeni glasnik Bosne i Hercegovine broj 49/04, 19/05,52/05; 92/05;8/06; 24/06;70/06;12/09 i 60/10).

Član 4.
(Provođenje Odluke)

Zadužuju se Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice i Ministarstvo finansija da realizuju ovu odluku u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima, svako u okviru svojih nadležnosti.

Član 5.
(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja, i biti će objavljena u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-7647/13.

PREMIJER

Datum, 28.03.2013. godine

Zenica

mr.sci.Fikret Plevljak dipl.ing. , s.r.

134.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10), i Programa utroška sredstava planiranih Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i izbjeglice broj: 02-14-4034-1/13 od 14.02.2013. godine, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, na 105. sjednici, održanoj 28.03.2013. godine,
d o n o s i

O D L U K U

o odobravanju sredstava Udruženju „Humanost-societas humanitatis“ za finansiranje projekta “Angažovanje socijalnog radnika za potrebe organizacije unutrašnjeg života u zgradama Crkvice i Radakovo“ u 2013. godini

Član 1. (Predmet)

Odobravaju se sredstva Udruženju „Humanost-societas humanitatis“, u iznosu od 20.000,00 KM (slovima: dvadesethiljada konvertibilnih maraka), na ime nastavka učešća Zeničko-dobojskog kantona u finansiranju projekta “Angažovanje socijalnog radnika za potrebe organizacije unutrašnjeg života u zgradama Crkvice i Radakovo“ u 2013. godini, za koji je data saglasnost Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona, potpisivanjem Aneksa II-A Tripartitnog ugovora broj: 09-23-7951-9/05 od 08.05.2006. godine.

Član 2. (Analitička konta)

Odobrena sredstva isplatit će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 19/12), razdjel 20, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614200, subanalitika KAD 201, pozicija Budžeta: «Izdaci za raseljena lica».

Član 3. (Uplata sredstava)

Sredstva će biti uplaćena na račun Udruženja „Humanost-societas humanitatis“ broj: 134-010-0000244657 otvoren kod IK banke Zenica, sa naznakom „Finansiranje projekta “Angažovanje socijalnog radnika za potrebe organizacije unutrašnjeg života u zgradama Crkvice i Radakovo“ u 2013. godini”, tromjesečno u četiri jednake rate u iznosu od po 5.000,00 KM.

Član 4. (Provođenje Odluke)

Zadužuju se Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice i Ministarstvo finansija da realizuju ovu odluku u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima, svako u okviru svojih nadležnosti.

Član 5. (Izveštavanje)

Udruženje „Humanost-societas humanitatis“ izvještavat će Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice o utrošku doznačenih sredstava prema dinamici doznake sredstava iz člana 3. ove odluke.

Član 6. (Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja, i bit će objavljena u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona”.

Broj: 02-14-7649/13. **PREMIJER**
Datum, 28.03.2013. godine
Zenica **mr.sci.Fikret Plevljak dipl.ing. , s.r.**
.....

135.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj 7/10) i člana 17. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 19/12), na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 106. sjednici, održanoj dana 04.04.2013. godine, d o n o s i

O D L U K U
o utvrđivanju visine osnovice za obračun plaće zaposlenika u kantonalnim organima državne službe i drugim budžetskim korisnicima Zeničko-dobojskog kantona za mjesec april 2013. godine

Član 1. (Utvrđivanje visine osnovice)

Visina osnovice za obračun plaće (u daljem tekstu: osnovica) zaposlenika u kantonalnim organima državne službe i drugim budžetskim korisnicima Zeničko-dobojskog kantona za mjesec april 2013. godine, utvrđuje

se u iznosu od 432,00 KM (slovima: četrstotinetrideset-dvije konvertibilne marke), što uvećano za korektivni koeficijent od 1,05263, iznosi 454,73616 KM.

Član 2.

(Izuzete od primjene)

Osnovica iz člana 1. ove odluke ne odnosi se na sudije, tužioce i stručne saradnike iz člana 4. Zakona o plaćama i drugim naknadama sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 22/09).

Član 3.

(Realizacija)

Zadužuje se Ministarstvo finansija Zeničko-dobojskog kantona da u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima realizuje ovu odluku.

Član 4.

(Stupanje na snagu, primjena i objavljivanje)

Odluka stupa na snagu danom donošenja, primjenjuje se od 01.04.2013. godine i objavit će se „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-8108/13.

PREMIJER

Datum, 04.04.2013. godine

Zenica

mr.sci.Fikret Plevljak dipl.ing. , s.r.

136.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćen tekst ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 7/10), člana 7. Zakona o finansiranju političkih stranaka („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 95/12), člana 21. stav (5) Zakona o izvršavanju budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 19/12), a u vezi sa Zaključkom Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku, budžet i finansije Skupštine Zeničko-dobojskog kantona o utvrđivanju načina raspodjele i kontrole trošenja sredstava iz Budžeta Zeničko-dobojskog Kantona namijenjenih za finansiranje političkih stranaka i klubova poslanika političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona broj: 01-28-27752-1/12 od 27.12.2012. godine, na prijedlog Stručne službe Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 106. sjednici, održanoj dana 04.04.2013. godine, d o n o s i

O D L U K U

o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka i klubova poslanika političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec mart 2013. godine

Član 1.

(Predmet Odluke)

Ovom Odlukom odobrava se isplata sredstava u iznosu od 33.333,33 KM (slovima: tridesettri hiljade tristotinetridesettri/33 konvertibilnih maraka) za političke stranke i klubove poslanika političkih stranaka zastupljene u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, za mjesec mart 2013. godine.

Član 2.

(Raspored sredstava)

Sredstva iz člana 1. Ove Odluke raspoređuju se na način da se:

- 30% sredstava dijeli jednako svim političkim strankama, odnosno klubovima poslanika političkih stranaka koje su osvojile mandate u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona,
- 60% sredstava dijeli prema broju poslaničkih mandata koje svaka politička stranka zastupljena u Skupštini Kantona, ima u trenutku dodjele mandata,
- 10% od ukupnog iznosa raspoređuje se klubovima poslanika, srazmjerno broju poslaničkih mjesta koja pripadaju manje zastupljenom spolu.

Član 3.

(Trenutak raspodjele)

Kao trenutak raspodjele sredstava iz člana 2. ove Odluke smatra se dan donošenja Odluke Vlade Kantona o raspodjeli istih.

Član 4.

(Budžetska organizacija i ekonomski kod)

Isplata sredstava iz člana 1. ove odluke će se izvršiti na osnovu Zakona o izvršavanju budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 19/12), sa razdjela 10, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001-Skupština Kantona, ekonomski kod 614300 „Tekući transfer za finansiranje političkih stranaka, koalicija političkih stranaka i nezavisnih poslanika.“

Član 5.
(Realizacija Odluke)

Zadužuju se Ministarstvo finansija i Stručna služba Skupštine Zeničko-dobojskog kantona da u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima realizuju ovu odluku svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 6.
(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-8111/13. **PREMIJER**
Datum, 04.04.2013. godine
Zenica **mr.sci.Fikret Plevljak dipl.ing. , s.r.**
.....

137.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10), na prijedlog Stručne službe Vlade Zeničko-dobojskog kantona, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 106. sjednici održanoj dana 04.04.2013. godine, d o n o s i

O D L U K U
O UTVRĐIVANJU DOMENE I ADRESA
ELEKTRONSKE POŠTE U ZENIČKO-
DOBOJSKOM KANTONU

Član 1.
(Predmet)

Ovom odlukom se utvrđuju nazivi domene internet stranica Vlade Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Vlada), Skupštine Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Skupština), kantonalnih organa uprave i stručnih službi, te kantonalnih upravnih organizacija Zeničko-dobojskog kantona i adresa elektronske pošte (u daljem tekstu: adresa e-pošta) zastupnika u Skupštini, članova Vlade te državnih službenika i namještenika Kantona (u daljem tekstu: zaposlenici).

Član 2.
(Domena Kantona)

Zeničko-dobojski kanton za predstavljanje na Internetu koristi domenu "zdk.ba", registrovanu kod institucije nadležne za upravljanje "ba" domenom.

Član 3.
(Internet portal Kantona)

Uspostavlja se internet portal Zeničko-dobojskog kantona koji će objediniti stranice pojedinih kantonalnih organa uprave i stručnih službi, te kantonalnih upravnih organizacija Kantona.

Član 4.
(Internet stranica Kantona)

Internet stranica Zeničko-dobojskog kantona je: <http://zdk.ba> koja obuhvata internet sadržaj Vlade, Skupštine, kantonalnih organa uprave i stručnih službi, te kantonalnih upravnih organizacija Zeničko-dobojskog kantona.

Član 5.
(Službene adrese e-pošte organa)

Kanton koristi sljedeće adrese e-pošte, uz dodatne adrese po potrebi:

- Skupština Zeničko-dobojskog kantona: skupstina@zdk.ba
- Vlada Zeničko-dobojskog kantona: vlada@zdk.ba
- Premijer: premijer@zdk.ba
- Ured premijera: uredpremierera@zdk.ba
- Stručna služba Vlade: strucnasluzbavlade@zdk.ba
- Sekretarijat za zakonodavstvo: zakonodavstvo@zdk.ba
- Ministarstvo za privredu: min.privreda@zdk.ba
- Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu: min.poljoprivreda@zdk.ba
- Ministarstvo za pravosuđe i upravu: min.pravosudje@zdk.ba
- Ministarstvo finansija: min.finansije@zdk.ba
- Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice: min.rad@zdk.ba
- Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport: min.obrazovanje@zdk.ba
- Ministarstvo zdravstva: min.zdravstvo@zdk.ba
- Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline: min.prostorno@zdk.ba
- Ministarstvo za boračka pitanja: min.boracka@zdk.ba
- Služba za zajedničke poslove: sluzbazazp@zdk.ba
- Kantonalna uprava civilne zaštite: kucz@zdk.ba

- Kantonalna direkcija robnih rezervi:
kd.rezerve@zdk.ba
- Kantonalna uprava za inspeksijske poslove:
kuzip@zdk.ba
- Biznis servis centar: bsczdk@zdk.ba
- Kantonalna uprava za šumarstvo:
ku.sumarstvo@zdk.ba
- Veterinarski zavod: vet.zavod@zdk.ba
- Kantonalni zavod za pravnu pomoć: kzpp@zdk.ba
- Pedagoški zavod: ped.zavod@zdk.ba
- Kantonalna direkcija za ceste: kd.cestezdk@zdk.ba
- Agencija za privatizaciju:
agencija.privatizacija@zdk.ba

Član 6.

(Službene adrese e-pošte članova Vlade, zastupnika u Skupštini i zaposlenika u Kantonu)

Službene adrese e-pošte članova Vlade, zastupnika u Skupštini i svih ostalih zaposlenika kantonalnih organa uprave i stručnih službi, te kantonalnih upravnih organizacija Zeničko-dobojskog kantona kreiraju se kako slijedi: ime.prezime@zdk.ba

Član 7.

(Ukidanje službene adrese e-pošte)

- (1) U slučaju prestanka mandata članova Vlade, zastupnika u Skupštini ili prestanka radnog odnosa zaposlenika kantonalnih organa uprave, stručnih službi i kantonalnih upravnih organizacija Zeničko-dobojskog kantona po bilo kom osnovu, Odjeljenje za informatičku podršku Stručne službe Vlade (u daljem tekstu: Odjeljenje) će ukinuti službenu adresu e-pošte.
- (2) Obavezuju se rukovodioci kantonalnih organa uprave, stručnih službi i kantonalnih upravnih organizacija da u slučajevima iz stava (1) izvjeste Odjeljenje u roku od 7 dana.

Član 8.

(Izdvojene internet stranice)

Odjeljenje će u dogovoru sa upravama i upravnim organizacijama koje žele zadržati izdvojene internet stranice, izvan zajedničkog portala Kantona, postaviti link (vezu) za njihove postojeće web adrese.

Član 9.

(Prelazni period za adrese e-pošte organa i zaposlenika)

- (1) Promjena adresa e-pošte će se obaviti u roku od 3 (tri) mjeseca od stupanja na snagu Odluke.

- (2) Dosadašnje adrese e-pošte kantonalnih organa uprave koje nisu na domeni zdk.ba ostaju važeće u periodu od najmanje 3 (tri) mjeseca od dana stupanja na snagu Odluke, sa mogućnosti primanja e-pošte redirekcijom na zdk.ba adrese, dok se slanje obavlja samo sa adresama navedenih u članu 5. ove Odluke.

Član 10.

(Isključenje primjene Odluke)

Ova odluka se ne primjenjuje na Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona.

Član 11.

(Provođenje Odluke)

Za provođenje ove odluke zadužuje se Odjeljenje.

Član 12.

(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-05-8118/13.

Datum, 04.04.2013. godine

Zenica

PREMIJER

mr.sci.Fikret Plevljak dipl.ing. , s.r.

138.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10), na prijedlog Stručne službe Vlade Zeničko-dobojskog kantona, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 106. sjednici održanoj dana 04.04.2013. godine, d o n o s i

O D L U K U

O SOFTVERU U ZENIČKO-DOBOJSKOM KANTONU

Član 1.

(Predmet)

Ovom odlukom uređuje se odabir i primjena informacionih i komunikacionih tehnologija (u daljem tekstu: IKT) u oblasti računarskih programskih rješenja od strane kantonalnih organa uprave i stručnih službi, te kantonalnih upravnih organizacija Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: kantonalni organi).

Član 2. **(Korištenje IKT)**

Vlada Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Vlada) podstiče državne službenike i namještenike (u daljem tekstu: zaposlenike) kantonalnih organa na upotrebu računarskih programa za prikupljanje, obradu i korištenju podataka u obavljanju svakodnevnih poslova, razmjeni informacija korisnih za posao te procesu donošenja odluka.

Član 3. **(Elektronska obrada podataka)**

- (1) Kantonalni organi se obavezuju da će pri obradi podataka oslanjati se na upotrebu IKT i računarskih programskih rješenja, posebno elektronskih zapisa i elektronske kolaboracije, te razmjenjivati podatke putem elektronskih dokumenata.
- (2) Pri tome će slijediti princip korištenja postojećih podataka u cilju smanjenja višestrukih unosa i mogućih grešaka, vodeći računa o vlasniku podataka i zaštiti podataka.

Član 4. **(Opravdanost programskog rješenja)**

- (1) Kantonalni organi se obavezuju da će razvijati, nabavljati ili implementirati nova programska rješenja ili nove verzije postojećih rješenja u saradnji sa Odjeljenjem za informatičku podršku Stručne službe Vlade Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Odjeljenje) ukoliko je to opravdano u skladu sa obaveznom analizom ukupnih troškova koštanja i koristi koje rješenje donosi u odnosu na organizacioni, finansijski i tehnički aspekt razvoja ili nabavke, instaliranja, održavanja i korištenja specifičnog rješenja.
- (2) Kantonalni organi također vrše periodično analizu opravdanosti održavanja i korištenja postojećih računarskih programskih rješenja.

Član 5. **(Dokumentiranje procesa)**

- (1) Znanje o cjelini informatičkih rješenja, koje uključuje opis (model) poslovnih procesa, dijagram toka procesa i veze sa drugim sistemima, kao i model programskih komponenti, će biti u vlasništvu kantonalnih organa, dokumentirano i ažurno, u elektronskom obliku, uz primjenu odgovarajuće standardne notacije.
- (2) Jedan primjerak dokumatacije iz stava (1) se obavezno dostavlja Odjeljenju.

Član 6. **(Licenciranje)**

- (1) Kantonalni organi su dužni koristiti licencirani softver sa dovoljnim brojem licenci ili besplatni softver, uz evidentiranje modela licenciranja te serijskih brojeva, odnosno licenci po serveru, procesoru ili pristupu, ukoliko postoje.
- (2) Softver isporučen uz mašine (OEM) će se registrovati uz mašine, a posebno kupljeni softver ili softver neovisan o mašini će se registrovati zasebno. Za vođenje evidencije o licencama odgovorni su kantonalni organi koji su vlasnici licenci.
- (3) Evidencija o licencama iz stava (2) se obavezno dostavlja Odjeljenju.

Član 7. **(Upotreba otvorenih standarda)**

Kantonalni organi se obavezuju da će promovisati upotrebu otvorenih standarda, te će u svim postupcima razvoja svojih informacionih sistema u najvećoj mogućoj mjeri razvijati, izrađivati i nabavljati programska rješenja zasnovana na upotrebi međunarodno priznatih otvorenih standarda, te široko prisutnih na tržištu.

Član 8. **(Programi otvorenog koda)**

- (1) Kantonalni organi se obavezuju da će poticati i promovisati razvoj programskih rješenja zasnovanih na otvorenom izvornom kodu kao sredstvo razvoja domaće informatičke stručnosti i industrije.
- (2) Kantonalni organi će pri tome, kada je to finansijski i tehnološki opravdano, pri razvoju svojih informacionih sistema poticati ugradnju programa otvorenog koda.
- (3) Kantonalni organi se obavezuju da će podizati nivo znanja u području programskih rješenja baziranih na otvorenom izvornom kodu. Pri tome će se ravnopravno predstavljati sadržaji o otvorenim i vlasničkim programskim rješenjima kako bi se mogla stvoriti popuna slika procesa odlučivanja o izboru i opravdanosti odabranog programskog rješenja za pojedinačne informacione i poslovne potrebe.

Član 9. **(Preuzimanje izvornog koda)**

Kantonalni organi se obavezuju da će u slučajevima kada je to tehnički i sigurnosno moguće tražiti pravo vlasništva, upotrebe ili prenošenja izvornog koda nabavljenih programskih rješenja od isporučioaca programskih rješenja razvijenih za svoje potrebe.

Član 10.**(Korištenje postojećih rješenja)**

Programska rješenja za koje je preuzeto pravo vlasništva, upotrebe ili prenošenja izvornog koda će biti ponuđena na upotrebu drugim kantonalnim organima uz posebno definisane odredbe u okviru licencnog odnosa za nabavljena programska rješenja.

Član 11.**(Izbor programskih rješenja)**

(1) U svim postupcima izrade programskih rješenja izbor će se primarno zasnivati na funkcionalnosti, finansijskim aspektima, dostupnosti podrške i uslovima upotrebe određenog programskog rješenja u odnosu na prisutni poslovni odnos ili model upotrebe (licencni model).

(2) Finansijski aspekti trebaju obuhvatiti ukupni trošak programskog rješenja u toku razvoja, eksploatacije i održavanja, uključujući eventualnu potrebu za izvornim kodom.

Član 12.**(Lokalizacija programa)**

(1) Kantonalni organi se obavezuju da će poticati razvoj programskih rješenja na službenim jezicima Kantona, te prevodjenje na službene jezike postojećih programskih rješenja na stranim jezicima zasnovanih na otvorenom kodu.

(2) Korisnici programa će sami odabrati jezik koji će koristiti u radu, gdje god je to moguće.

Član 13.**(Osposobljavanje službenika)**

Kantonalni organi se obavezuju da će podupirati osposobljavanje zaposlenika za upotrebu informacionih tehnologija i računarskih programa i osigurati da imaju minimum tehnološke osposobljenosti za rad.

Član 14.**(Međuooperativnost)**

(1) Kantonalni organi će osigurati međuooperativnost i portabilnost među programskim rješenjima između različitih organa i podršku poslovnim procesima, uz potpunu primjenu uputstava i standarda iz okvira međuooperativnosti.

(2) Kantonalni organi se obavezuju da će izbjegavati upotrebu programskih rješenja koja ne omogućuju povezivanje sa programskim rješenjima u drugim organima i razmjenu podataka između programskih rješenja različitih informacionih sistema. Pored toga, kantonalni organi će procijeniti potrebu za povezivanjem postojećih programskih rješenja i u tom

smislu razviti odgovarajuća sučelja, a u skladu sa ovom odlukom.

(3) Kantonalni organi će u skladu sa potrebama u konkretnom rješenju za tehnologije i formate koristiti jedinstvene interne standarde podijeljene u odgovarajuće kategorije prema obaveznosti primjene.

Član 15.**(Arhitektura programskih rješenja)**

(1) Kantonalni organi će se u ovisnosti od potreba pri izradi namjenskih programskih rješenja opredijeliti za višeslojnu arhitekturu.

(2) Sistemi koji zahtijevaju višekorisnički način rada će koristiti sistem upravljanja bazama podataka (DBMS).

Član 16.**(Programi neovisni o platformi)**

Kantonalni organi će pri izboru programskog rješenja odnosno svake programske komponente izbjegavati ovisnost o jednom proizvođaču, te preferirati rješenja neovisna o platformi, odnosno ostalim komponentama programskog rješenja – posebice, operativnom sistemu, aplikacijskom serveru i sistemu za upravljanje bazom podataka, posebno vodeći računa o funkcionalnosti, finansijskim aspektima i uslovima upotrebe određenog programskog rješenja.

Član 17.**(Registar rješenja i objekata)**

(1) Odjeljenje će napraviti registar programskih rješenja u cilju efikasnijeg korištenja resursa i utvrđivanja usklađenosti sa ovom odlukom.

(2) Odjeljenje će napraviti registar hardverske infrastrukture koja se koristi za implementaciju svih programskih rješenja u Kantonu.

Član 18.**(Razmjena podataka)**

Kantonalni organi će razmjenu podataka između svojih baza podataka i baza podataka na drugim nivoima vlasti vršiti koristeći prethodno usaglašene web servise.

Član 19.**(Komunikacioni servisi)**

(1) Kantonalni organi će koristiti jedinstvene komunikacione servise zasnovane na paketnom protokolu TCP/IP. IPv4 (Internet protokol) će biti korišten, dok će IPv6 biti planiran i podržan pri novim nabavkama.

(2) Razdvajanje servisa po organima se ne mora nužno vršiti na fizičkom nivou. Uz odgovarajuće mjere sigurnosti, razdvajanje se može vršiti na mrežnom ili višem sloju TCP/IP protokola.

Član 20.**(Servisi za kolaboraciju)**

- (1) Kantonalni organi će koristiti integralne servise za prijenos, odnosno pregled dokumenata i poruka, te direktorijske i domenske servise, uz potvrdu identiteta korisnika i korištenje digitalnog potpisa.
- (2) Kantonalni organi će koristiti uniformne servise elektronske pošte u grupnom modu, sa mogućnošću interne serverske pohrane podataka, mogućnošću usmjerenja toka dokumenata, te dodatnim servisima kao što su imenik, kalendar i šifriranje.

Član 21.**(Sigurnosni servisi)**

- (1) Sigurnost podataka će se zasnivati na implementiranju upravljanja sigurnošću informacionih sistema prema važećem državnom standardu. Sigurnost informacionih sistema kantonalnih organa predstavlja dio ukupne sigurnosti informacija.
- (2) Kantonalni organi će na osnovu toga napraviti, implementirati i održavati vlastite sigurnosne procedure, uključujući testiranje, u cilju zaštite povjerljivosti, ispravnosti i dostupnosti podataka.

Član 22.**(Pohrana podataka)**

Kantonalni organi će odabirati takva programska rješenja i definisati procedure pohrane podataka koji će korištenjem standardiziranih otvorenih formata osigurati da su podaci dostupni u budućnosti.

Član 23.**(Radna stanica)**

- (1) Kantonalni organi će težiti elektronskoj obradi podataka, te koristiti serverski pristup i strukturiranu pohranu podataka.
- (2) Radna stanica će ovlaštenom korisniku omogućiti pristup informacionom sistemu Kantona, te zadovoljiti sve potrebe uposlenika za pristupom i obradom informacija u različitim oblicima, kao i pristup komunikacionom i kolaboracionom sistemu.
- (3) Kantonalni organi će koristiti jedinstveno i standardizirano okruženje radne stanice kako bi olakšali korištenje, mobilnost korisnika i administraciju sistema.

Član 24.**(Internet prisustvo)**

- (1) Kantonalni organi će koristiti Internet u cilju predsta-

vljanja i komunikacije, te težiti potpunoj elektronskoj interakciji sa korisnicima. Internet stranice će biti standardizirane kako bi stvorile bolji dojam kod korisnika, te olakšale korištenje.

- (2) Vlada će usvojiti i implementirati konzistentnu politiku imena domena Kantona.

Član 25.**(Evidencija i saradnja)**

- (1) Organi Kantona će dostaviti Odjeljenje za informatičku podršku podatke o postojećim programskim rješenjima, te redovno dostavljati podatke o planiranim programskim rješenjima i njihovom usklađenošću sa ovom odlukom, odnosno izvedenim programskim rješenjima.
- (2) Organi Kantona će za nova programska rješenja i projekte u oblasti IKT prije odobrenja utroška sredstava pribaviti mišljenje Odjeljenje za informatičku podršku o usklađenosti sa ovom odlukom.
- (3) Odjeljenje za informatičku podršku će sa kantonalnim organima ostvarivati saradnju u cilju primjene ove odluke.

Član 26.**(Razrada)**

Odjeljenje za informatičku podršku će po potrebi Vladi predložiti donošenje drugih odluka kojim se precizira primjena ove odluke.

Član 27.**(Isključenje primjene Odluke)**

Ova Odluka ne primjenjuje se na Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona.

Član 28.**(Stupanje na snagu)**

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-05-8122/13.

Datum, 04.04.2013. godine

Zenica

PREMIJER

mr.sci.Fikret Plevljak dipl.ing., s.r.

.....

139.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10), na prijedlog Stručne službe Vlade Zeničko-dobojskog kantona, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 106. sjednici održanoj dana 04.04.2013. godine, d o n o s i

O D L U K U O INTERNET PORTALU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

Član 1. (Predmet)

Ovom odlukom se utvrđuje sadržaj i način ažuriranja sadržaja internet stranica portala Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Kanton) u cilju pravovremene i tačne objave informacija i drugog sadržaja.

Član 2. (Nivoi ažuriranja internet portala)

Za ažuriranje sadržaja internet portala Kantona postoje korisnici u dva nivoa, i to:

- a) administratori na nivou Kantona, zaposlenici Odjeljenja za informatičku podršku Stručne službe Vlade kantona (u daljem tekstu: Odjeljenje) i
- b) zaposlenici Ureda premijera Zeničko-dobojskog kantona zaduženi za odnose sa javnošću.

Član 3. (Administratorsko ažuriranje)

Administrator na nivou Kantona ima sva prava u okviru portala što podrazumijeva:

- a) kreiranje novih podstranica za kantonalne organe uprave, stručne službe i kantonalne upravne organizacije, odnosno njihove organizacione dijelove,
- b) kreiranje korisničkih računa i određivanje prava unosa za iste po nalogu rukovodioca organa i
- c) kreiranje svih vrsta sadržaja na cjelokupnoj stranici Zeničko-dobojskog kantona.

Član 4. (Promjena sadržaja stranice Kantona)

- (1) Zaposlenici Ureda premijera Zeničko-dobojskog kantona zaduženi za odnose sa javnošću imaju prava promjene sadržaja stranice Kantona u okviru kreiranja, brisanja i uređivanja sadržaja na nivou cjelokupne stranice u okviru njihovog domena rada.

(2) Vrste sadržaja koji se može ažurirati na ovom nivou:

- a) vijesti,
- b) najave događaja i
- c) obavještenja.

Član 5.

(Lica ovlaštena za ažuriranje stranica organa)

- (1) Rukovodioci kantonalnih organa, stručnih službi i kantonalnih upravnih organizacija će ovlastiti osobu zaduženu za ažuriranje sadržaja u okviru njihovih stranica.
- (2) Na zahtjev rukovodioca, Odjeljenje može ovlaštenoj osobi iz prethodnog stava ovog člana odrediti korisnički račun za samostalno uređivanje sadržaja.
- (3) Zadužuje se Odjeljenje da izvrši obuku lica iz ovog člana za samostalno uređivanje internet stranica, da prati njihov rad i pruža podršku po potrebi.

Član 6.

(Sadržaj stranice)

- (1) Ovlaštena lica iz člana 5. ove Odluke će slijediti uputstva Odjeljenja u vezi prilagodbe postavljenog sadržaja u cilju konzistentnog vizuelnog prikaza i optimizacije materijala za preuzimanje.
- (2) Posebno će se voditi računa o postavljanju izvornog pretraživog sadržaja.
- (3) Postavljeni sadržaj se neće brisati, nego će činiti arhivu objavljenog sadržaja dostupnu putem pretrage.

Član 7.

(Isključenje primjene Odluke)

Ova odluka se ne primjenjuje na Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona.

Član 8.

(Provođenje Odluke)

Za provođenje ove odluke zadužuje se Odjeljenje.

Član 9.

(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona”.

Broj: 02-05-8119/13.

PREMIJER

Datum, 04.04.2013. godine

Zenica

mr.sci.Fikret Plevljak dipl.ing., s.r.

.....

140.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10), na prijedlog Stručne službe Vlade Zeničko-dobojskog kantona, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 106. sjednici održanoj dana 04.04.2013. godine, d o n o s i

ODLUKU O KORIŠTENJU ELEKTRONSKIH MREŽA U ZENIČKO-DOBOJSKOM KANTONU

Član 1.

(Predmet)

- (1) Vlada Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Vlada) podstiče zaposlenike kantonalnih organa uprave i stručnih službi, te kantonalnih upravnih organizacija (u daljem tekstu zaposlenici) na upotrebu elektronskih mreža u lociranju, prikupljanju i korištenju podataka u procesu donošenja odluka, obavljanju svakodnevnih poslova, razmjeni informacija korisnih za posao te na razvoj sposobnosti za efikasno korištenje elektronskih mreža.
- (2) Ovaj dokument pomaže zaposlenicima koji imaju pristup elektronskim mrežama pri prikladnom korištenju opreme i resursa u vlasništvu Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Kanton) i onemogućavanju mogućih zlopotreba.

Član 2.

(Objašnjenje)

- (1) Pristup znači ulazak na elektronsku mrežu Kantona. Pristup može biti unutar ili van prostorija Kantona i može uključivati udaljeni pristup.
- (2) Elektronske mreže su grupe računara i računarskih mreža koje mogu komunicirati međusobno. Ovo uključuje internu mrežu Kantona (u daljem tekstu: intranet), javne i privatne mreže izvan Kantona, kao i internet.
- (3) Elektronske mreže osiguravaju digitalni pristup informacijama. Obzirom da mreže funkcioniraju na kompatibilnim standardima i protokolima, korisnici mogu imati pristup mrežnim računarima i pridruženim aplikacijama. Ovo dalje omogućava pristup elektronskim bazama podataka i njihovo pretraživanje kao i komunikaciju sa drugim korisnicima povezanih mreža.

Član 3.

(Oblast primjene)

Ovom odlukom uređuju se uslovi službenog, prihvatljivog, neprihvatljivog i nezakonitog pristupa mrežnim servisima od strane zaposlenika.

Član 4.

(Službeno korištenje)

Zaposlenici mogu službeno koristiti elektronske mreže:

- a) u cilju pristupa stručnim, naučnim, tehničkim i drugim informacijama u vezi njihovog profesionalnog angažmana u Kantonu i obavljanja svakodnevnih poslova,
- b) u komunikaciji sa drugim institucijama javne administracije, te poslovnim partnerima,
- c) u cilju stručnog i profesionalnog usavršavanja za poziciju na kojoj rade.

Član 5.

(Prihvatljivo korištenje)

- (1) Prihvatljivo korištenje elektronskih mreža od strane zaposlenika je:
 - a) pristupanje informacijama vezanim za razvoj općih sposobnosti za kvalitetno obavljanje poslova,
 - b) učestvovanje u komuniciranju putem elektronske pošte (u daljem tekstu: e-pošta) i na drugi način ukoliko takve komunikacije imaju veze sa obavljanjem posla.
- (2) Ako u toj komunikaciji zaposlenik izražava vlastiti stav, u istoj mora biti uključeno posebno upozorenje koje objašnjava da je to njegov stav, a ne stav Vlade.

Član 6.

(Neprihvatljivo korištenje)

- (1) Sljedeće upotrebe elektronskih mreža, korištenjem informatičkih resursa Kantona, nisu dozvoljene:
 - a) pretraživanje, pristup i štampanje tekstualnih, grafičkih i multimedijalnih informacija koje su usmjerene na pornografiju
 - b) pokretanje internet programa, uključujući, ali ne ograničavajući se na, on-line igre, testove i druge zabavne sadržaje, kao nosioca potencijalne opasnosti po sigurnost računarskih sistema Kantona,
 - c) obavljanje bilo kojih aktivnosti koje na bilo koji način štete ugledu Kantona i krše normeponašanja zaposlenika u javnoj administraciji,

- d) obavljanje privatnih aktivnosti ili aktivnosti koje donose profit poput kupovine roba koje nisu za ličnu i porodičnu upotrebu, primanja usluga online, prodaja roba, pružanja usluga i reklamiranje istih,
 - e) uključanje u bilo koju aktivnost političkog lobiranja, promoviranja političkih stranaka, skupljanja sredstava za iste i ostale političke aktivnosti,
 - f) uznemiravanje i širenje netrpeljivosti po spolnoj, rasnoj, nacionalnoj, vjerskoj, političkoj i drugim osnovama.
 - g) preuzimanje sadržaja sa interneta koji nisu vezani za posao sa posebnim akcentom na sadržaje koji podliježu zaštiti autorskih prava.
- (2) Nije dozvoljeno ugrožavanje sigurnosti računara ili informacija od strane zaposlenika uključujući:
- a) pristup informatičkim resursima Kantona sa udaljenih lokacija koji nije u vezi sa obavljanjem službenih poslova,
 - b) dobivanje neovlaštenog pristupa,
 - c) neovlašteno uništavanje ili mijenjanje podataka ili onemogućavanje pristupa onima koji imaju pravo na pristup,
 - d) neovlašteno onemogućavanje pristupa servisima ili računarima onima koji imaju pravo na pristup,
 - e) pokušaj probijanja zaštite korisničkog računara ili računara,
 - f) otkrivanje šifri, pristupnih procedura ili mrežne konfiguracije trećoj strani,
 - g) slanje povjerljivih ili zaštićenih informacija na nezaštićen način,
 - h) presretanje privatne komunikacije ili e-pošte u prolazu,
 - i) širenje virusa i drugih štetnih programa,
 - j) neovlašteno postavljanje ili skidanje programa,
 - k) obavljanje bilo koje aktivnosti koja bi mogla ugroziti sigurnost bilo kog računara ili informacija Kantona.
- (3) Nije dozvoljeno ugrožavanje informatičkih resursa Kantona putem zagušenja ili prekida komunikacionog kanala uključujući:
- a) slanje masovnih poruka putem e-pošte,

- b) pretplatu na službenu adresu na primanje e-pošte koja nije vezana za posao.

Član 7.

(Nezakonito korištenje)

Nezakonito je korištenje elektronskih mreža koje:

- a) je suprotno važećem Krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine ili Federacije Bosne i Hercegovine, kao i svim drugim zakonima i propisima koji uređuju pojedina pitanja u vezi sa korištenjem elektronskih mreža,
- b) je već nanijelo ili vjerovatno može nanijeti štetu drugom,
- c) je namjerna aktivnost u ugrožavanju Kantona ili računara,
- d) je na neki način nezakonita aktivnost.

Član 8.

(Osiguranje servisa)

- (1) Odjeljenje za informatičku podršku Stručne službe Vlade Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Odjeljenje) osigurava pristup internetu svim zaposlenicima kantonalnih organa uprave, stručnih službi i kantonalnih upravnih organizacija koji koriste računar za obavljanje svakodnevnih poslova.
- (2) Odjeljenje mora svim zaposlenicima kantonalnih organa uprave, stručnih službi, te kantonalnih upravnih organizacija, koji koriste računar za obavljanje svakodnevnih poslova osigurati e-poštu sa domenom registrovanom na Kanton.
- (3) Rukovodilac ima pravo odlučiti da li zaposlenik u obavljanju svojih poslova ima potrebu za internet pristupom i pristupom podacima drugih institucija.
- (4) Rukovodilac mora oduzeti prava pristupa mrežnim podacima i servisima onima koji izgube status zaposlenika.
- (5) Ukoliko dođe do sumnje u kršenje odredbi ove odluke od strane zaposlenika, Odjeljenje o tome informiše rukovodioca sa prijedlogom mjera prema tom zaposleniku.

Član 9.

(Odgovornosti zaposlenika)

- (1) Korištenje računarske opreme, elektronskih mreža i ostalih resursa Kantona u obavljanju službenih poslova uvijek ima prednost nad upotrebom računara u privatne svrhe.

- (2) Zaposlenici su obavezni na učenje pravilnog korištenja elektronskih mreža i kulture komuniciranja putem javnih servisa između ostalog i prijavom na obuke koje organizuju nadležne institucije.
- (3) U cilju izbjegavanja problema vezanih za ograničenost računarskih i mrežnih kapaciteta Kantona, zaposlenici su odgovorni za njihovo racionalno korištenje.
- (4) Zaposlenici moraju biti upoznati sa činjenicom da mrežni i internet kontakt ostvaren korištenjem e-pošte i domene registrovane na Kanton može stvoriti dojam kod drugih da takav pristup odražava zvanični stav Vlade.
- (5) Zaposlenici ne smiju koristiti elektronske mreže u bilo koju svrhu koja može negativno uticati na Vladu i ostale zaposlenike.
- (6) Zaposlenici su odgovorni za pridržavanje sigurnosnih politika i procedura u korištenju servisa elektronskih mreža, i uzdržavanje od bilo koje prakse koja može ugroziti računarske sisteme i podatke Kantona, uključujući, ali ne ograničavajući se na računarske viruse koji mogu biti preuzeti sa interneta.
- (7) Zaposlenici su obavezni poštovati posebne zahtjeve koji su postavljeni na neke sadržaje elektronskih mreža, kao što su ugovori o korištenju istih, pravo o privatnosti korištenja i autorska prava.

**Član 10.
(Praćenje)**

- (1) U cilju efikasnosti i rješavanja problema, te procjene pridržavanja pravila korištenja mrežna komunikacija može biti praćena.
- (2) Praćenje, odnosno bilježenje i analizu aktivnosti na sistemu ili mreži vrši Odjeljenje.

**Član 11.
(Isključenje primjene Odluke)**

Ova Odluka se ne primjenjuje na Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona.

**Član 12.
(Provođenje Odluke)**

Za provođenje ove odluke zadužuje se Odjeljenje.

Član 13.

(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-05-8121/13.

PREMIJER

Datum, 04.04.2013. godine

Zenica

mr.sci.Fikret Plevljak dipl.ing., s.r.

141.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10), na prijedlog Stručne službe Vlade Zeničko-dobojskog kantona, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 106. sjednici održanoj dana 04.04.2013. godine, d o n o s i

**O D L U K U
O UPOTREBI INFORMATIČKE OPREME I
ZAŠTITI PODATAKA U ZENIČKO-DOBOJSKOM
KANTONU**

**Član 1.
(Predmet)**

Ovom odlukom uređuje se upotreba i zaštita informatičke opreme (hardver), programa (softver) i zaštita podataka u cilju neprekidnog, sigurnog i efikasnog rada informatičkog i komunikacionog sistema (IKT sistem) kantonalnih organa uprave, stručnih službi i kantonalnih upravnih organizacija, te odgovornosti zaposlenika.

**Član 2.
(Informacioni sistem Kantona)**

- (1) Informacioni sistem Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Kanton) je organizovan tako da pruža efikasnu pomoć u obavljanju poslovnih operacija koje se odvijaju, i da zadovolji različite potrebe korisnika.
- (2) Prioriteti koje informacioni sistem treba da zadovolji su:
 - a) sigurnost, pouzdanost i integritet podataka,
 - b) brži i lakši pristup informacijama i dokumentima,
 - c) racionalno i cjelovito upravljanje dokumentacijom,

- d) dijeljenje informacijskih resursa i korporativni rad,
- e) integracija poslovnih procesa sa sistemom za upravljanje dokumentacijom,
- f) trajna zaštita podataka i dokumentacije,
- g) korištenje naprednih alata podržanih informacionim tehnologijama.

Član 3.

(Korištenje računarske opreme)

- (1) U postupku obavljanja poslova u Kantonu koristi se informatička oprema koja podrazumijeva:
 - a) računarsku opremu kao što su radne stanice, štampači, UPS-ovi, serveri, itd.
 - b) mrežnu opremu kao što su usmjerivači (router), preklopnici (switch), itd. uključujući opremu za uvezivanje udaljenih lokacija.
- (2) Pravo na upotrebu računarske opreme određuje rukovodilac organa, u ovisnosti o karakteru radnog mjesta, odnosno prirode posla koji zaposlenik obavlja.
- (3) Zaposlenici koji u svom radu koriste računarsku opremu dužni su pri tome pridržavati se:
 - a) tehničkih uputa proizvođača računarske opreme,
 - b) uputa zaposlenika i/ili odjela koji su odgovorni za rad računarskih sistema, i
 - c) odredbi ove odluke i drugih pravilnika, uputstava i odluka koje donese rukovodilac organa.

Član 4.

(Zaštita prostorija)

- (1) Prostorije u kojima se nalazi računarska (hardware) i programska (software) oprema, komunikaciona oprema, kao i prostorije u kojima su pohranjeni podaci, zaštićuju se organizacionim, fizičkim i tehničkim mjerama, koje neovlaštenim osobama onemogućuju pristup opremi i podacima.
- (2) Pristup i boravak u prostorijama iz stava (1) ovog člana omogućen je zaposlenicima za vrijeme radnog vremena.
- (3) Izvan radnog vremena i u dane kada se ne radi, takav pristup i boravak je dopušten samo ako to zahtijevaju potrebe posla, a uz prethodno pismeno odobrenje rukovodioca organa i u skladu sa pravilima i mjerama osiguranja zgrade u kojoj je smješten organ.

- (4) Odobrenje iz stava (3) ovog člana podrazumijeva i dopuštenje za upotrebu računarske i komunikacione opreme i podataka potrebnih za obavljanje poslova.

Član 5.

(Osiguranje komunikacijske opreme)

- (1) U vrijeme kada zaposlenici nisu prisutni, ormari i pisaći stolovi u kojima se nalaze sredstva u/na kojima su zapisani ili snimljeni povjerljivi ili lični podaci, moraju biti zaključani, a računarska oprema, kao i druga komunikacijska oprema, mora biti fizički i programski zaključana.
- (2) Zaposlenici ne smiju ostavljati opremu i predmete koji sadržavaju povjerljive ili lične podatke na stolovima ili iste na drugi način učiniti dostupnim osobama koje nemaju pravo uvida u njih.
- (3) U prostorijama u kojima je dopušten pristup strankama i drugim osobama koje nisu zaposlene u kantonalnom organu uprave, stručnim službama i kantonalnim upravnim organizacijama, sredstva koja sadržavaju povjerljive ili lične podatke i računarski monitori moraju biti postavljeni na način da stranke nemaju mogućnost uvida u podatke.

Član 6.

(Pristup programskoj opremi)

Pristup sistemskoj i aplikativnoj opremi štiti se na način da je pristup omogućen samo unaprijed određenim zaposlenicima, a u njihovom prisustvu i osobama koje u skladu sa ugovorom obavljaju dogovorene usluge.

Član 7.

(Nabavka i isporuka)

- (1) Nabavka računarske opreme, odnosno sistemskih i aplikativnih programa je dopuštena samo uz odobrenje rukovodioca organa.
- (2) U postupku nabavke prilikom definisanja zahtjeva za nabavku računarske opreme, odnosno sistemskih i aplikativnih programa, organi su dužni uključiti zaposlenike Odjeljenja za informatičku podršku Stručne službe Vlade Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Odjeljenje) i pravne osobe s kojima postoji u tu svrhu zaključen ugovor.
- (3) Računarsku opremu u garantnom roku održava isporučilac opreme. Garantni rok podrazumijeva ispravnost hardvera.
- (4) Sve aktivnosti u vezi sa sistemskim softverom na opremi kantonalnih organa uprave, stručnih službi i

kantonalnih upravnih organizacija isporučilac opreme provodi u dogovoru sa Odjeljenjem.

Član 8. (Održavanje)

- (1) Održavanje računarske opreme prvog nivoa redovno vrše zaposlenici, što podrazumijeva svakodnevne poslove koji se tiču jednostavnijih problema prilikom korištenja uredskog paketa (obrada teksta, tabela, prezentacija), elektronske pošte, korištenja interneta i nemogućnosti štampanja i sl.
- (2) Održavanje računarske opreme drugog nivoa kantonalnih organa uprave i stručnih službi redovno vrši Odjeljenje što podrazumijeva dijagnostiku problema i kvarova, kao i reinstalaciju i dogradnju softvera.
- (3) Održavanje računarske opreme trećeg nivoa kantonalnih organa uprave i stručnih službi i kantonalnih upravnih organizacija vrše zaposlenici i/ili odjeli koji su odgovorni za rad računarskih sistema ili pravna osoba s kojom postoji u tu svrhu zaključen ugovor.

Član 9. (Definicija domene)

- (1) Uvođenjem domenskog načina rada na mreži definiše se ograničeno korištenje interneta, pristupa, te instalacije pojedinih programa po vlastitom nahođenju. Odjeljenje će definisati minimalni paket programa potreban i dovoljan za sve korisnike na svojim radnim mašinama.
- (2) Sadržina diskova mrežnog servera i radnih stanica na kojima se nalaze podaci kontinuirano se provjeravaju u vezi sa prisustvom virusa i drugih nepoželjnih programa. U tu svrhu na serveru i radnim stanicama treba biti postavljen odgovarajući licenciran antivirusni program koji se redovno osavremenjuje.
- (3) Svi podaci i programska oprema koji su namijenjeni upotrebi u računarskom sistemu Kantona i koji dospiju u Kanton u elektronskom obliku prije upotrebe moraju biti provjereni zbog eventualnog prisustva računarskih virusa, te drugih malicioznih kodova.

Član 10. (Instaliranje računarske opreme)

Istaliranje računarske opreme na domeni vrši Odjeljenje samostalno i/ili u saradnji i prisustvu vanjskog pružatelja usluga sa kojim kantonalna upravna organizacija ima u tu svrhu zaključen ugovor.

Član 11. (Pristup)

- (1) Pristup do mrežnih servera i radnih stanica, elektronske pošte i drugih izvora informacija, osigurava se sistemom šifri i pravilima pristupa koja određuju pravo pristupa pojedinačnog korisnika ili grupe korisnika.
- (2) Pristup do podataka preko aplikativnog programa osigurava se sistemom šifri za autorizaciju i identifikaciju korisnika programa i podataka. Uputstvo o određivanju šifri, njihovom pohranjivanju, periodičnom mijenjanju i pravu pristupa istim donijet će Odjeljenje.
- (3) Ukoliko je sigurnost podataka ugrožena ili ako se ustanovi zloupotreba podataka, informacija ili sigurnosnih pravila, rukovodilac organa korisniku oduzima pravo pristupa do pojedinačnih informacionih izvora.

Član 12. (Odsutnost zaposlenika)

- (1) Svaki zaposlenik je dužan osigurati zaštitu za pristup podacima (šifre, kartice i sl.) na radnoj stanici.
- (2) Kada zaposlenik nije prisutan na radnom mjestu prethodno mora zaključiti šifrom radnu stanicu, tako da je neovlaštenim osobama onemogućen pristup i uvid u podatke.
- (3) U slučaju odsustva zaposlenik je dužan neposrednom rukovodiocu prijaviti šifru za pristup radnoj stanici.

Član 13. (Kreiranje kopija podataka)

- (1) Za potrebe redovnog funkcionisanja informacionog sistema, do uspostave domene, svi zaposlenici su dužni osigurati redovno kreiranje sigurnosnih kopija podataka sa njihovih radnih stanica.
- (2) Odjeljenje će donijeti uputstvo o proceduri i izradi sigurnosnih kopija podataka za zaposlenike kantonalnih organa uprave i stručnih službi.

Član 14. (Pristup mreži)

- (1) Odjeljenje se brine o osiguranju lokalne računarske mreže kantonalnih organa uprave i stručnih službi od zlonamjernih upada sa drugih elektronskih mreža.
- (2) Pravo pristupa elektronskim mrežama i pravo upotrebe elektronske pošte određuje rukovodilac organa, u skladu sa Odlukom o korištenju elektronskih mreža.

Član 15.**(Korištenje računarske opreme van radnog mjesta)**

Upotrebu računarske opreme kod kuće ili na drugim lokacijama izvan poslovnih prostorija Kantona mora unaprijed odobriti rukovodilac organa i njeni korisnici moraju poštovati ista sigurnosna pravila koja važe za upotrebu računarske opreme i zaštitu podataka na radnom mjestu, uz obavezu brisanja lokalnih kopija podataka po obavljenom poslu.

Član 16.**(Isključenje primjene Odluke)**

Ova Odluka se ne primjenjuje na Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona.

Član 17.**(Provođenje Odluke)**

Za provođenje ove odluke zadužuje se Odjeljenje.

Član 18.**(Stupanje na snagu)**

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona”, a primjenjivat će se od 01.01.2014.godine.

Broj: 02-05-8120/13.

PREMIJER

Datum, 04.04.2013. godine

Zenica

mr.sci.Fikret Plevljak dipl.ing., s.r.

142.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10), na prijedlog Stručne službe Vlade Zeničko-dobojskog kantona, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 106. sjednici održanoj dana 04.04.2013. godine, d o n o s i

O D L U K U**O STANDARDNOJ RADNOJ STANICI
U ZENIČKO-DOBOJSKOM KANTONU****Član 1.****(Predmet)**

Ovom odlukom Vlada Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Vlada) propisuje konfiguraciju standardne radne stanice kantonalnih organa uprave i stručnih službi, te kantonalnih upravnih organizacija, u pogledu hardve-

rskih i softverskih zahtjeva, radi postizanja kompatibilnosti i stvaranja jedinstvenog radnog okruženja.

Član 2.**(Opći tehnički uslovi)**

- (1) Informatička oprema koju koriste zaposlenici kantonalnih organa uprava, stručnih službi i kantonalnih upravnih organizacija (u daljem tekstu: zaposlenici) mora zadovoljavati minimalne tehničke uslove kako bi isti mogli što efikasnije obavljati svoje radne zadatke i razmjenjivati informacije sa ostalim zaposlenicima i poslovnim partnerima.
- (2) U skladu sa potrebama radnog mjesta, korisnici mogu biti standardni i napredni, od čega zavise tehnički uslovi. Svi zaposlenici su normalno standardni korisnici, a rukovodilac organa određuje napredne korisnike.
- (3) Za nabavke nove opreme se određuju standardni tehnički uslovi. Napredni tehnički uslovi se određuju pojedinačno od slučaja do slučaja.

Član 3.**(Tehnički uslovi radnih stanica)**

- (1) Svaka radna stanica mora zadovoljavati minimalne tehničke uslove u pogledu hardvera, kako bi se omogućio nesmetani rad. Radne stanice koje ne zadovoljavaju minimalne tehničke uslove se predlažu za otpis uz pribavljeno mišljenje Odjeljenja za informatičku podršku Stručne službe Vlade Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Odjeljenje).
- (2) Pri nabavci računara se poštuju standardni tehnički uslovi koji će se definisati u postupku nabavke i u skladu sa potrebama radnog mjesta. Rukovodilac organa može tražiti posebne tehničke uslove za naprednog korisnika.
- (3) Radne stanice koje se nabavljaju moraju imati najmanje godinu garancije od strane proizvođača, te osigurane rezervne dijelove od strane isporučioaca.

Član 4.**(Operativni sistem)**

- (1) Radne stanice u pravilu rade pod istim operativnim sistemom (sistemskim softverom).
- (2) Rukovodilac organa može donijeti odluku o nabavci posebnog operativnog sistema u slučaju specifične potrebe određenog programa.
- (3) Na svaku radnu stanicu mora biti postavljen način na koji se korisnici prijavljuju za rad sa korisničkim imenom (user name) i šifrom (password).

- (4) Operativni sistem mora imati regionalne postavke i postavke jezika čime se dobiva pravilan format datuma i rad tastature.
- (5) Operativni sistem i programi na računaru mogu biti na engleskom, bosanskom, srpskom ili hrvatskom jeziku, u zavisnosti od mogućnosti i potreba korisnika.
- (6) Svaka radna stanica u pravilu ima sljedeće funkcije: rad u uredskom paketu (programi za obradu teksta, tabela i prezentacije), PDF pregled, PDF štampač, rad sa arhivama, pregled slika, pregled videa, pretraživanje Interneta, komunikacija putem e-pošte, zaštita od virusa. Rukovodilac organa može u cilju sigurnosti onemogućiti pristup Internetu.
- (7) Svaka radna stanica mora imati i potrebne pomoćne programe.
- (8) Radna stanica može imati i posebno nabavljene programe, o čemu odluku donosi rukovodilac organa.
- (9) Na radnim stanicama koje koriste napredni korisnici mogu se postaviti i drugi programi, o čemu odluku donosi rukovodilac organa u pojedinačnim slučajevima.
- (10) Operativni sistem i programi postavljeni na računaru, na kojem je to moguće, se automatski ili ručno ažuriraju u cilju zaštite od propusta i popravka funkcionalnosti.

Član 5.

(Isključenje primjene Odluke)

Ova Odluka se ne primjenjuje na Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona.

Član 6.

(Provođenje Odluke)

Za provođenje ove odluke zadužuje se Odjeljenje.

Član 7.

(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

143.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10) i člana 22. stav 1. Zakona o budžetima u Federaciji BiH („Službene novine FBiH“, broj: 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10, 36/10, 45/10 i 25/12), na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na nastavku 107. sjednice, održanom 18.04.2013. godine, d o n o s i

O D L U K U

o obustavljanju izvršavanja pojedinih rashoda i izdataka u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu

Član 1.

(Privremeno zaustavljanje preuzimanja obaveza)

- (1) Privremeno se u trajanju od 45 dana od dana donošenja ove odluke zaustavlja preuzimanje obaveza na teret Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 19/12), na pozicijama:
- a) 614100 – Tekući transferi drugim nivoma vlasti,
 - b) 614200 – Tekući transferi pojedincima,
 - c) 614300 – Tekući transferi neprofitnim organizacijama,
 - d) 614400 – Subvencije javnim preduzećima,
 - e) 614500 – Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima,
 - f) 615100 – Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti,
 - g) 821000 – Izdaci za nabavku stalnih sredstava, i
 - h) 613900 – Ugovorene i druge posebne usluge (osim naknada po osnovu ugovora u ustanovama obrazovanja po osnovu izvođenja nastave, faktura za prevoz đaka i naknada za angažovanje spoljnih saradnika u Službi za zajedničke poslove Zeničko-dobojskog kantona).
- (2) Preuzimanje obaveza na pozicijama:
- a) 613100 – Putni troškovi,
 - b) 613400 – Nabavka materijala, i
 - c) 613500 – Izdaci za usluge prevoza i goriva, može se vršiti samo u slučajevima hitnih potreba.

(3) Pod preuzimanjem obaveza iz stava (1) ovog člana podrazumjeva se: donošenje uredbi, odluka, zaključaka, rješenja, programa utroška i drugih akata od strane Vlade Zeničko-dobojskog kantona kojima se stvaraju finansijske obaveze prema Budžetu Zeničko-dobojskog kantona, donošenje podzakonskih, općih i pojedinačnih akata od strane ministarstava i drugih kantonalnih organa uprave i upravnih organizacija, kao i davanje saglasnosti i zaključivanje ugovora, sporazuma i protokola, kojima se preuzimaju finansijske obaveze prema Budžetu Zeničko-dobojskog kantona, te predlaganje Skupštini Kantona donošenja novih Zakona i drugih propisa koji iziskuju dodatna sredstva iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona.

(4) U navedenom periodu zaustavit će se i svaka preraspodjela budžetskih sredstava, potrebna radi preuzimanja obaveza na teret pozicija iz stava 1. ovog člana.

Član 2.

(Produženje ugovorenih rokova plaćanja)

Obavezuju se svi budžetski korisnici da po osnovu već zaključenih ugovora o obavljanju poslova javnih nabavki, a u skladu sa zakonskim propisima pokušaju ugovoriti produženje ugovorenih rokova plaćanja, koji bi bili što povoljniji po Budžet Zeničko-dobojskog kantona.

Član 3.

(Realizacija)

(1) U posebnim slučajevima, Vlada Zeničko-dobojskog kantona svojim aktom može napraviti izuzetak u primjeni ove odluke.

(2) Za realizaciju ove odluke zadužuju se rukovodioci svih budžetskih korisnika Zeničko-dobojskog kantona.

(3) Zadužuje se Stručna služba Vlade da obavijesti Skupštinu Kantona o donošenju ove Odluke.

Član 4.

(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

MINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE I UPRAVU

144.

UPIS PROMJENA U REGISTAR UDRUŽENJA

RJEŠENJE

Upisuje se u Registar udruženja kod Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, sa danom 04.03.2013. godine promjena upisa za Udruženje Odbojkaški klub „Breza 1934“, sa sjedištem u Brezi, ulica Titova broj 2, upisano u Registar udruženja kod ovog Ministarstva, pod registarskim brojem 9, Knjiga I Registra, dana 16.10.1996. godine i to:

1. Prestaje mandat članovima upravnog odbora udruženja: Čosović Feridu, Čosić Edinu, Zaimović Munibu, Smailbegović erminu, Ganić Jakubu, Frljak DFUadu, Abdukić Nerminu, Janković jasni, Lovrić Zlatanu, Jusić Hajrudinu, Puljić Slavku, Kovačević Senadu, Frljak Mehi i Avdukić Rami.
2. Novoizabrani članovi upravnog odbora udruženja su: Čosić Suad, Zaimović Munib, Turbić Mario, Čosić Edin, Čosić Vernes, DžambićMirza i Softić Faruk.
3. Novoizabrani članovi nadzornog odbora udruženja su: Gabeljić Ferid, Zaimović Safeta i Salkić Aiša.
4. Prestaje ovlaštenje za zastupanje i predstavljanje udruženja za: Čosović Ferida, predsjednika upravnog odbora udruženja.
5. Osoba ovlaštena za zastupanje i predstavljanje udruženja je Čosić Suad, predsjednik upravnog odbora udruženja, Breza.
6. Promjena naziva udruženja na način da se upisuje novi naziv udruženja Udruženje građana Odbojkaški klub „BREZA 1934“ iz Breze, skraćeni naziv „OK BREZA 1934.
7. Promjena adrese-sjedišta na način da se upisuje nova adresa udruženja Breza, ulica Titova broj 2.
8. Promjena Statuta – prečišćen tekst usvojen na skupštini dana 06.07.2012. godine.

Ostali upisi u Registar izvršeni po Rješenju broj: 06-05-22/96 od 19.10.2005.godine, ostaju nepromijenjeni.

RJEŠENJE

Upisuje se u Registar udruženja kod Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, sa danom 19.03.2013. godine promjena upisa za Udruženje Jedinstvena organizacija boraca „Unija veterana“ Općinska organizacija Kakanj, sa sjedištem u Kaknju,

Broj: 02-14-9484/13.

PREMIJER

Datum, 18.04.2013. godine

Zenica

mr.sci.Fikret Plevljak dipl.ing., s.r.

.....

ulica Alije Izetbegovića S-1, upisano u Registar udruženja kod ovog Ministarstva, pod registarskim brojem 40, Knjiga I Registra, dana 15.01.1997. godine i to:

1. Prestaje mandat članovima upravnog odbora udruženja: Turudić Teufiku, Delibašić Elvisu, Tulić Sabriji, Velispahić Kemalu, Rahman Enveru, Čabaravdić Mirsadu i Kadić Ilhanu.
2. Novoizabrani članovi upravnog odbora udruženja su: Mešić Irfan, Kadić Irfan, Merdić Fehim, Čehajić Senad, Čobo Sakib, Čeliković Ahmed, kao i dosadašnji članovi: Karzić Vernes, Ljubović Salko, Sikira Ibro i Šahinović Sabahudin.
3. Prestaje ovlaštenje za zastupanje i predstavljanje udruženja za Karzić Vernesa, predsjednika upravnog odbora udruženja.
4. Osoba ovlaštena za zastupanje i predstavljanje udruženja je Ljubović Salko, predsjednik upravnog odbora udruženja, Kakanj.
5. Promjena Statuta – odluka usvojena na skupštini dana 29.01.2013. godine.

RJEŠENJE

Upisuje se u Registar udruženja kod Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, sa danom 25.03.2013. godine promjena upisa za Udruženje **Savez za sport i rekreaciju invalida općine Visoko**, sa sjedištem u Visokom, Stadion Luke bb, upisano u Registar udruženja kod ovog Ministarstva, pod registarskim brojem 133, Knjiga I Registra, dana 16.09.1997. godine i to:

1. Prestaje ovlaštenje za zastupanje i predstavljanje udruženja za: Novokmet Esada, predsjednika udruženja.
2. Osoba ovlaštena za zastupanje i predstavljanje udruženja je Višća Avdija, predsjednik upravnog odbora udruženja, Visoko.
3. Prestaje mandat članovima izvršnog odbora udruženja: Trgo Avdi, Džafić Dževadu, Višća Avdiji, Marinčić Tomislavu, Smajlović Taibu i Čorovoć Kenanu.
4. Novoizabrani članovi izvršnog odbora udruženja su: Višća Avdija, Goralija Senad, novokmet Esad, Sejdić Sead i Kardaš Kemal.
5. Promjena Statuta – odluka usvojena na skupštini dana 02.03.2013. godine.

RJEŠENJE

Upisuje se u Registar udruženja kod Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, sa danom 25.03.2013. godine promjena upisa za Udruženje **Sportski**

savez općine Visoko, sa sjedištem u Visokom, ulica Alije Izetbegovića broj 12, upisano u Registar udruženja kod ovog Ministarstva, pod registarskim brojem 210, Knjiga I Registra, dana 20.02.1998. godine i to:

1. Prestaje mandat članovima upravnog odbora udruženja: Vranac Mugdimu, Smajlović Taibu, Šahinović Nijazu, Efendira sabitu, Avdagić Ragibu, Šaminović Hasanu, Konjičanim Esadu, Kitić Srećku i Ahić Midhatu.
2. Novoizabrani članovi upravnog odbora udruženja su: Građan Redžep, Koso Gordan, Pekić Dario, Limo Akif, Lukhodžić Salko. Ismić Osman, Višća Avdija, Čabaravdić Malik i Ferhatović Jasmin.
3. Prestaje ovlaštenje za zastupanje i predstavljanje udruženja za: Vranac Mugdima, predsjednika skupštine udruženja, Avdagić Ragiba, predsjednika izvršnog odbora udruženja i Vasiljević Slobodana. Sekretara udruženja.
4. Osobe ovlaštene za zastupanje i predstavljanje udruženja su: Građan Redžep, predsjednik upravnog odbora udruženja, Visoko, Koso Gordan, potpredsjednik upravnog odbora udruženja, Visoko i Baraković Fehim, predsjednik skupštine udruženja.
5. Promjena adrese-sjedišta na način da se upisuje nova adresa udruženja Visoko, ulica Alije Izetbegovića broj 12 A.
6. Promjena Statuta – odluka usvojena na skupštini dana 16.03.2013. godine.

Ostali upisi u Registar izvršeni po Rješenju broj: 06-05-32/98 od 25.10.2010.godine, ostaju nepromijenjeni.

RJEŠENJE

Upisuje se u Registar udruženja kod Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, sa danom 22.03.2013. godine promjena upisa za Udruženje **Sportski savez općine Breza**, sa sjedištem u Brezi, ulica 6. April broj 2, upisano u Registar udruženja kod ovog Ministarstva, pod registarskim brojem 245, Knjiga I Registra, dana 20.05.1998. godine i to:

1. Prestaje mandat članovima upravnog odbora udruženja: Herco Adnanau, Kamenarević Harisu, Hodžić Fahrudinu, Vrljićak Miri, Mahmutović Zikretu i Smailbegović Erminu.
2. Novoizabrani članovi upravnog odbora udruženja su: Salihagić Zlatan i Hodžić Almir, kao i dosadašnji članovi: Sirotanović Arif, Mamela Amir, Suljagić Mirzet, Alibašić Jasmin, Silajdžija Sabir, Bajrić Belmin i Spaho Samir.

3. Prestaje ovlaštenje za zastupanje i predstavljanje udruženja za: Herco Adnana, predsjednika upravnog odbora udruženja i Suljagić Mirzeta, potpredsjednika upravnog odbora udruženja.
4. Osobe ovlaštene za zastupanje i predstavljanje udruženja su: Sirotanović Arif, predsjednik upravnog odbora udruženja, Breza i Mamela Amir, dopredsjednik upravnog odbora udruženja, Breza.
5. Novoizabrani članovi nadzornog odbora udruženja su: Sirotanović Elvedin, Alić Adis i Alibašić Jasmin.
6. Novoizabrani predsjednik skupštine usdruženja je: Suljkagić Mirzet, a zamjenik predsjednika skupštine je Salihagić Zlatan.

Ostali upisi u Registar izvršeni po Rješenju broj: 06-05-72-1/98 od 07.07.2006.godine, ostaju nepromijenjeni.

RJEŠENJE

Upisuje se u Registar udruženja kod Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, sa danom 25.03.2013. godine promjena upisa za Udruženje građana Žene Muslimanke „**SUMEJJA**“, sa sjedištem u Visokom, Musala bb, upisano u Registar udruženja kod ovog Ministarstva, pod registarskim brojem 265, Knjiga I Registra, dana 24.06.1998. godine i to:

1. Novoizabrani članovi upravnog odbora udruženja su: Čabaravdić Lejla, Alešević Amna, Sirčo Vasva, Hasečić Sadžida, Huseinbašić Emina, Šahinović Mirsada, Alešević Sabaheta, Koro Samka i Bukva Lejla.
2. Novoizabrani članovi nadzornog odbora udruženja su: Patak Amira, Trako Memnuna i Hakirević Hafa.
3. Novoizabrani članovi suda časti su: Bećar Sabina, Obradović Azra, Sirčo Amina, Hasanbegović Ašida i Kerkez Amila.
4. Osoba ovlaštena za zastupanje i predstavljanje udruženja je Čabaravdić Lejla, predsjednik udruženja, Visoko.
5. Promjena Statuta – odluka usvojena na skupštini dana 04.03.2013. godine.

RJEŠENJE

Upisuje se u Registar udruženja kod Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, sa danom 22.03.2013. godine promjena upisa za Udruženje Sportsko ribolovno društvo „**Jelah-Tešanj**“, sa sjedištem u Tešnju, ulica Titoba bb, upisano u Registar udruženja kod ovog

Ministarstva, pod registarskim brojem 267, Knjiga I Registra, dana 24.06.1998. godine i to:

1. Prestaje mandat članovima izvršnog odbora udruženja: Pezer Šemsi, Mešić Muhamedu, Hujdur Samiru, Širbegović Hilmiji i Ahmetović Emiru.
2. Novoizabrani članovi upravnog odbora udruženja su: Festa Vahid, Ogrić Kemal, Alić Bajro, memić Džemal i Hasanbegović suad, kao i dosadašnji članovi: Piknjić Nermin, Mustajbašić Adnan, Karahodžić Sejad i Pilav Ragib.
3. Prestaje ovlaštenje za zastupanje i predstavljanje udruženja za Ahmetović Emira, zamjenika predsjednika upravnog odbora udruženja.
4. Osobe ovlaštene za zastupanje i predstavljanje udruženja su: Piknjač Nermin, predsjednik upravnog odbora udruženja, Tešanj i Festa Vahid, zamjenik predsjednika upravnog odbora udruženja, Tešanj.
5. Novoizabrani članovi nadzornog odbora udruženja su: Širbegović Kenan, marelja Pero i Gopo Husein.
6. Novoizabrani predsjednik skupštine udruženja je Subašić Salko, a zamjenik predsjednik askupštine je Hasaničević Esad.

Ostali upisi u Registar izvršeni po Rješenju broj: 06-05-94-1/98 od 26.02.2010.godine, ostaju nepromijenjeni.

RJEŠENJE

Upisuje se u Registar udruženja kod Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, sa danom 26.03.2013. godine promjena upisa za **Slovensko udruženja građana općine Kakanj**, sa sjedištem u Kaknju, ulica Rudi Čajavec Lamela A, upisano u Registar udruženja kod ovog Ministarstva, pod registarskim brojem 320, Knjiga II Registra, dana 11.11.1998. godine i to:

1. Prestaje mandat članovima upravnog odbora udruženja: Špringer Jožefu, Špec Josipu, Ivić Stjepanu, Šavija Jozefini, Kmetec Francu, Zakušek Petru, Šarac Aleksandru, Čorić Bojani i Zakušek Marinu.
2. Novoizabrani članovi upravnog odbora udruženja su: Špringer Jpžef, Špec Josip, Zakušek Petar, Kmetec Franc, Ivić Stjepan, Čorić Bojana, Zuder Drago, Šavija Jozefina i Drijenčić Davorka.
3. Prestaje ovlaštenje za zastupanje i predstavljanje udruženja za: Čorić Olgu, zamjenika predsjednika udruženja.
4. Osobe ovlaštene za zastupanje i predstavljanje udruženja su: Špringer Jožef, predsjednik udruženja, Kakanj, Špec Josip, zamjenik predsjednika udruženja, Kakanj i Zakušek Petar, član upravnog odbora udruženja.

5. Promjena adrese-sjedišta na način da se upisuje nova adresa udruženja Kakanj, ulica Rudi Čajavec Lamela A.
6. Promjena Statuta udruženja-odluka usvojena na skupštini dana 13.03.2013. godine.

RJEŠENJE

Upisuje se u Registar udruženja kod Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, sa danom 04.03.2013. godine promjena upisa za Udruženje MC „TICA“, sa sjedištem u Zenici, ulica Mejdandžik broj 6, upisano u Registar udruženja kod ovog Ministarstva, pod registarskim brojem 390, Knjiga II Registra, dana 10.06.1999. godine i to:

1. Prestaje mandat članovima predsjedništva udruženja: Babić Amiru, Babić Šefkiji, Mujaković Safetu, Pehadžić Mirsadu i Kišić Josipu.
2. Novoizabrani članovi predsjedništva udruženja su: Alić Edib, Hot Hajrudin, Islamović edin, Alagić Mahir i Smailbegović Samir.
3. Prestaje ovlaštenje za zastupanje i predstavljanje udruženja za: Vreto Envera, predsjednika udruženja i Tica Alena, sekretara udruženja.
4. Osobe ovlaštene za zastupanje i predstavljanje udruženja su: Tica Alen, predsjednik udruženja, Zenica, Korajlić Elvir, potpredsjednik udruženja, Zenica i Islamović Edin, sekretar udruženja, Zenica.
5. Promjena naziva udruženja na način da se upisuje novi naziv udruženja: Udruženje MC „TICA“ iz Zenice, skraćeni naziv: MC TICA.
6. Promjena Statuta udruženja-odluka usvojena na skupštini dana 02.11.2012. godine.

Ostali upisi u Registar izvršeni po Rješenju broj: 06-05-90/99 od 10.06.1999.godine, ostaju nepromijenjeni.

RJEŠENJE

Upisuje se u Registar udruženja kod Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, sa danom 13.03.2013. godine promjena upisa za Udruženje Nogometni klub „Vareš“, sa sjedištem u Varešu, ulica Planinarska bb, upisano u Registar udruženja kod ovog Ministarstva, pod registarskim brojem 414, Knjiga II Registra, dana 20.09.1999. godine i to:

1. Prestaje mandat članovima predsjedništva udruženja: Begić kemalu, Musa samiru, Kovačević Avdiji, Likić Ševki, Kasapović Ljubi, Operta Fikretu, Mulamić Aliji, Hasangić Džaferu, Šišić Hami, Čeranić Miralemu i Salketić Jasminu.

2. Novoizabrani članovi upravnog odbora udruženja su: Parić Muris, Šišić Ilhan, Marošević Milomir, Šimić Nikola, Ajanović Amir, Memić Čamil i muftić Nusret.
3. Prestaje ovlaštenje za zastupanje i predstavljanje udruženja za: Čeranić Miralema, predsjednika udruženja i Salketić Jasmina, sekretara udruženja.
4. Osobe ovlaštene za zastupanje i predstavljanje udruženja su: Parić Muris, predsjednik upravnog odbora udruženja, Vareš i Šišić Ilhan, dopredsjednik upravnog odbora udruženja, Vareš.
5. Promjena adrese-sjedišta na način da se upisuje nova adresa udruženja Vareš, ulica Planinarska bb.
6. Promjena Statuta udruženja-odluka usvojena na skupštini dana 14.01.2013. godine.

RJEŠENJE

Upisuje se u Registar udruženja kod Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, sa danom 20.03.2013. godine promjena upisa za Udruženje sportskih ribolovaca „BISTRO“, sa sjedištem u Zenici, Bulevar Kulina bana 32, upisano u Registar udruženja kod ovog Ministarstva, pod registarskim brojem 571, Knjiga IV Registra, dana 27.09.2001. godine i to:

1. Prestaje mandat članu upravnog odbora udruženja Kalem Ahmedu.
2. Novoizabrani član upravnog odbora udruženja je Pavlić Berko, kao i dosadašnji članovi: Kolić Suvad, Sinanović Tijad, Porča Fikret, Bašić Mustafa, Poljak Josip, Delić Sejad, Barešić Ivan, Begagić Mirnes, Ivanković Vladimir i Alihodžić Enis.
3. Osoba ovlaštena za zastupanje i predstavljanje udruženja je Ivanković Vladimir, predsjednik upravnog odbora udruženja, Zenica.

Ostali upisi u Registar izvršeni po Rješenju broj: 06-05-15698-2/01 od 15.02.2012.godine, ostaju nepromijenjeni.

RJEŠENJE

Upisuje se u Registar udruženja kod Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, sa danom 13.03.2013. godine promjena upisa za Udruženje Kulturno umjetničko društvo „ZELJEZARA“, sa sjedištem u Zenici, ulica Bulevar Kralja Tvrtka I broj 17, upisano u Registar udruženja kod ovog Ministarstva, pod registarskim brojem 649, Knjiga III Registra, dana 06.11.2003. godine i to:

1. Osobe ovlaštene za zastupanje i predstavljanje udruženja su: Panjević Pašo, predsjednik upravnog odbora udruženja, Zenica i Tuće Mirsa, predsjednica skupštine udruženja, Zenica.
2. Prestaje mandat članovima upravnog odbora udruženja: Bilić Zdravku, Gazija Hajriji, Šurlan Biljani, Kisić Miroslavu, Vukanović Slavku i Makić Senadu.
3. Novoizabrani članovi upravnog odbora udruženja su: Tuće Mirsa, Čajdrić Salih, Kadrić Arin, Bijedić Azur, Kačar Nail i Bajramović Arnes, kao i dosadašnji član Panjević Pašo.
4. Prestaje mandat članovima nadzornog odbora udruženja: Haračić Zijadu i Smajlović Jasminu.
5. Novoizabrani članovi nadzornog odbora udruženja su: Jajčević Josip i Centelege Alojz, kao i dosadašnji član Ekinović Sabira.

Ostali upisi u Registar izvršeni po Rješenju broj: 06-05-27503/02 od 06.01.2003.godine, ostaju nepromijenjeni.

RJEŠENJE

Upisuje se u Registar udruženja kod Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, sa danom 31.01.2013. godine promjena upisa za Udruženje **UDRUGA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA TESLIĆ-KOMUŠINA**, sa sjedištem u Žepču, ulica Željeznička bb, upisano u Registar udruženja kod ovog Ministarstva, pod registarskim brojem 662, Knjiga III Registra, dana 03.03.2003. godine i to:

1. Prestaje mandat članovima predsjedništva udruženja: Kajinić Juri, Balukčić Goranu, Čosić Luki, Čančar Ivi, Tadić Josipu, Čosić Ivi i Babić Miroslavu.
2. Novoizabrani članovi predsjedništva udruženja su: Balukčić Goran, Čančar Josip, Babić Miroslav, Tadić Josip i Čosić Josip.
3. Prestaje mandat članovima nadzornog odbora udruženja: Čančar Ivici, Pranjić Josipu i Balukčić Štefi.
4. Novoizabrani članovi nadzornog odbora udruženja su: Čosić Ivo, Čančar Ivo i Babić Pero.
5. Prestaje ovlaštenje za zastupanje i predstavljanje udruženja za: Balukčić Gorana, predsjednika udruge i Čančar Josipa, dopredsjednika udruge.
6. Osobe ovlaštene za zastupanje i predstavljanje udruženja su: Balukčić Goran, predsjednik udruge, Žepče i Čančar Josip, dopredsjednik udruge, Žepče.

Ostali upisi u Registar izvršeni po Rješenju broj: 06-05-3434-1/03 od 07.11.2008.godine, ostaju nepromijenjeni.

RJEŠENJE

Upisuje se u Registar udruženja kod Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, sa danom 13.03.2013. godine promjena upisa za Udruženje „**Crveni križ općine Maglaj**“, sa sjedištem u Maglaju, Ilijasa Smajlagića broj 18, upisano u Registar udruženja kod ovog Ministarstva, pod registarskim brojem 666, Knjiga III Registra, dana 03.03.2003. godine i to:

1. Promjena adrese-sjedišta na način da se upisuje nova adresa udruženja Maglaj, ulica Ilijasa Smajlagića broj 18.
2. Promjena Statuta udruženja-odluka usvojena na skupštini dana 27.03.2010. godine.
3. Prestaje mandat članu predsjedništva udruženja Pavlović Milivoju.
4. Novoizabrani član predsjedništva udruženja je Hadžić Zerina, kao i dosadašnji članovi: Mehinović Suljo, Bilić Rasim, Čorić Hazim, Hasanić Jasmina, Bajraktarević tatjana, Pračić Remza, Skejić Munib i Saić Petar.

Ostali upisi u Registar izvršeni po Rješenju broj: 06-05-4004-1/03 od 25.05.2010.godine, ostaju nepromijenjeni.

RJEŠENJE

Upisuje se u Registar udruženja kod Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, sa danom 07.02.2013. godine promjena upisa za Udruženje pčelara poljoprivrednika „**Matica-ANA ARI**“ Željezno Polje, sa sjedištem u Žepču, Željezni Polje-Ravne, upisano u Registar udruženja kod ovog Ministarstva, pod registarskim brojem 697, Knjiga IV Registra, dana 06.05.2003. godine i to:

1. Prestaje mandat članu upravnog odbora udruženja: Ibrić Ramizu.
2. Novoizabrani članovi upravnog odbora udruženja su: Hibović Arif, Hibović Rasim i Hadžić Suvad, kao i dosadašnji članovi: Aganović Mujo, Šišić Mujo, Tutnjić Fikret, Tutnjić Fuad, Okanović Senad i Mehičević Zajko.
3. Prestaje ovlaštenje za zastupanje i predstavljanje udruženja za; Šišić Muju, predsjednika upravnog odbora udruženja i Tutnjić Fuada, zamjenika predsjednika upravnog odbora udruženja.

4. Osobe ovlaštene za zastupanje i predstavljanje udruženja su: Aganović Mujo, predsjednik upravnog odbora udruženja, Zenica i Šišić Mujo, zamjenik predsjednika upravnog odbora udruženja, Žepče.
5. Promjena naziva udruženja na način da se upisuje novi naziv Udruženje pčelara i poljoprivrednika „Matica-ANA ARI“ Željezno Polje-Žepče, skraćeni naziv: U.P.P. „Matica-ANA ARI“
6. Prestaje mandat predsjedniku skupštine udruženja Derlić Ibrahimu i zamjeniku predsjednika skupštine udruženja Derlić Hasanu.
7. Novoizabrani predsjednik skupštine udruženja je Šečić Vedad, a zamjenik predsjednika skupštine udruženja je Tutnjić Ibrahim
8. Promjena Statuta –Prečišćen tekst usvojen na Skupštini dana 05.01.2013. godine.

Ostali upisi u Registar izvršeni po Rješenju broj: 06-05-8114-2/03 od 20.01.2011.godine, ostaju nepromijenjeni.

RJEŠENJE

Upisuje se u Registar udruženja kod Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, sa danom 26.02.2013. godine promjena upisa za Udruženje „**Društvo Josip Broz Tito**“, sa sjedištem u Zenici, ulica Maršala Tita broj 20, upisano u Registar udruženja kod ovog Ministarstva, pod registarskim brojem 726, Knjiga IV Registra, dana 05.08.2003. godine i to:

1. Prestaje mandat članovima predsjedništva udruženja: Sadagić Mirzi, Vidović Dušanu, Porča Hazimu i Popov Miloradu.
2. Novoizabrani članovi predsjedništva udruženja su: Kovačević Mile, Blondi, Fahra, Brljevac Sead, Berberović Mustafa, Bučak Ramadan, Galijašević Hamdo, Jonjić Stipo, Paspanj Vasiljka, Nikić Boško, Kukić Ferida, Kavaz Adela, Kurtić Sabiha i Begovac Hamid, kao i dosadašnji članovi: Šehović Nihad, Vukelić Miroslav, Sarajlić Zijad i Mujkanović Marina.
3. Novoizabrani članovi nadzornog odbora udruženja: Porča Hazim, Kratina Zora i Vuković Nina.
4. Osobe ovlaštene za zastupanje i predstavljanje udruženja su: Šehović Nihad, predsjednik udruženja, Zenica i Sarajlić Zijad, sekretar udruženja, Zenica.
5. Promjena adrese-sjedišta na način da se upisuje nova adresa udruženja Zenica, ulica Maršala Tita broj 20.
6. Promjena Statuta udruženja-odluka usvojena na skupštini dana 12.01.2013. godine.

Ostali upisi u Registar izvršeni po Rješenju broj: 06-05-16105/03 od 05.08.2003.godine, ostaju nepromijenjeni.

RJEŠENJE

Upisuje se u Registar udruženja kod Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, sa danom 20.03.2013. godine promjena upisa za Udruženje građana za poticanje održivog razvoja i kvaliteta života „**EKO KAKANJ**“, sa sjedištem u Kaknju, ulica Alije Izetbegovića bb-lamela A, upisano u Registar udruženja kod ovog Ministarstva, pod registarskim brojem 728, Knjiga IV Registra, dana 14.08.2003. godine i to:

1. Prestaje mandat članovima upravnog odbora udruženja: Halilović Velidu, Čišija Adilu, Skopljaković Bajazidu, Bajramović Emiru, Karahodžić Sedinu, Selimović Senadu i Đino Adisu.
2. Novoizabrani članovi upravnog odbora udruženja su: Karahodžić Sedin, Krivokapa Adnan, Alajbegović Enijad, Karahodžić Lejla, Bečirhodžić Nerma, Alajbegović Alma i Kokić Mirza.
3. Prestaje ovlaštenje za zastupanje i predstavljanje udruženja za: Alajbegović Enijada, izvršnog direktora udruženja i Hrsto Izudina, predsjednika upravnog odbora udruženja.
4. Osobe ovlaštene za zastupanje i predstavljanje udruženja su: Karahodžić Sedin, izvršni direktor udruženja, Kakanj i Krivokapa Adnan, predsjednik upravnog odbora udruženja, Kakanj.

Ostali upisi u Registar izvršeni po Rješenju broj: 06-05-16472-1/03 od 07.06.2012.godine, ostaju nepromijenjeni.

RJEŠENJE

Upisuje se u Registar udruženja kod Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, sa danom 06.02.2013. godine promjena upisa za Udruženje Nogometni klub „**USORA**“ Žabljak, sa sjedištem u Usori, Žabljak, upisano u Registar udruženja kod ovog Ministarstva, pod registarskim brojem 740, Knjiga IV Registra, dana 24.10.2003. godine i to:

1. Prestaje mandat članovima upravnog odbora udruženja: Joskić Ivici, Matić Aniti i Čosić Mati.
2. Novoizabrani članovi izvršnog odbora udruženja su: Joskić Ivica, Čosić Mijo, Ivić Goran, Lujčić Karlo, Jurišić Zvornimir, Glamatović Franjo, Matošević Ilija, Rajković Abnto i Komuškić Zvonko.

3. Prestaje mandat predsjedniku skupštine udruženja Dominović Bori, a novoizabrani predsjednik skupštine udruženja je Jelić Darko.
4. Prestaje ovlaštenje za zastupanje i predstavljanje udruženja za: Joskić Ivicu, predsjednika udruženja, Matić Antu, dopredsjednika udruženja i Čosić Matu, dopredsjednika udruženja.
5. Osoba ovlaštena za zastupanje i predstavljanje udruženja je Jurišić Zvonimir, predsjednik udruženja, Usora.
6. Promjena Statuta –Prečišćen tekst usvojen na Skupštini dana 13.01.2013. godine.

Ostali upisi u Registar izvršeni po Rješenju broj: 06-05-21915/03 od 24.10.2013.godine, ostaju nepromijenjeni.

RJEŠENJE

Upisuje se u Registar udruženja kod Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, sa danom 11.03.2013. godine promjena upisa za Udruženje Nogometni klub „BOSNA“, sa sjedištem u Visokom, Stadion Luke bb, upisano u Registar udruženja kod ovog Ministarstva, pod registarskim brojem 750, Knjiga IV Registra, dana 18.11.2003. godine i to:

1. Prestaje mandat članovima upravnog odbora udruženja: Softić Fuadu, Čehajić Nasiru, Habeš Neziru, Jusko Ismiru, Memić Fehimu, Mušibegović Sejadu, Suša Edinu, Zukić Halimu, Hodžić Elvisu, Kovo Zekerijahu, Dizdar Emiru, Imamović Murisu, Kalota Rašidu, Husić Mirsadu, Softić Amaru, Skopljak Osmanu, Breščić Zijadu i Ugarak Džemilu.
2. Novoizabrani članovi upravnog odbora udruženja su: Kurspahić Ahmet, Pekić Dario, Semić Mahir, Hindija Mirzet, Muzafrija Edin, Hajlovac Adis, Sarać Hašim i Pekić Ivan, kao i dosadašnji članovi: Hodžić Asmir, Hadžijakupović Ferid i Ihtijarević Mustafa.
3. Prestaje ovlaštenje za zastupanje i predstavljanje udruženja za Softić Fuada, predsjednika upravnog odbora udruženja.
4. Osoba ovlaštena za zastupanje i predstavljanje udruženja je Hodžić Asmir, predsjednik upravnog odbora udruženja, Visoko.
5. Promjena Statuta udruženja-odluka usvojena na skupštini dana 18.01.2013. godine.

Ostali upisi u Registar izvršeni po Rješenju broj: 06-05-24459-1/03 od 12.11.2008.godine, ostaju nepromijenjeni.

RJEŠENJE

Upisuje se u Registar udruženja kod Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, sa danom 11.03.2013. godine promjena upisa za Udruženje građana Taekwondo klub „SNAGA“, sa sjedištem u Zenici, ulica Krivače broj 2, upisano u Registar udruženja kod ovog Ministarstva, pod registarskim brojem 806, Knjiga IV Registra, dana 25.05.2004. godine i to:

1. Prestaje ovlaštenje za zastupanje i predstavljanje udruženja za Bajramović Jasminku, člana upravnog odbora udruženja.
2. Osobe ovlaštene za zastupanje i predstavljanje udruženja su: Porča Haris, predsjednik udruženja, Zenica, Jupić Muamer, član upravnog odbora udruženja, Zenica i Spahić Kasim, član upravnog odbora udruženja, Zenica.
3. Prestaje mandat članu upravnog odbora udruženja Bajramović Jasminki.
4. Novoizabrani član upravnog odbora udruženja je Spahić Kasim, kao i dosadašnji članovi: Porča Haris i Jupić Muamer.
5. Promjena adrese-sjedišta na način da se upisuje nova adresa udruženja Zenica, ulica Krivače 2.
6. Promjena Statuta udruženja-odluka usvojena na skupštini dana 03.01.2013. godine.

Ostali upisi u Registar izvršeni po Rješenju broj: 06-05-8696/04 od 25.05.2004.godine, ostaju nepromijenjeni.

RJEŠENJE

Upisuje se u Registar udruženja kod Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, sa danom 06.03.2013. godine promjena upisa za Udruženje građana Sportsko ribolovno društvo „VISOKO“, sa sjedištem u Visokom, ulica Podvisoki bb, upisano u Registar udruženja kod ovog Ministarstva, pod registarskim brojem 867, Knjiga IV Registra, dana 10.01.2005. godine i to:

1. Prestaje mandat članovima upravnog odbora udruženja: Ganić Halimu, Karamehić Fuadu, Čehajić Midhatu, Dedić Ismetu, Čulov Salki, Dedić Mustafa, Gazibara Emsadu, Koljenović Aliji, Aliomerović Hasanu i Hodžić Kenanu.
2. Novoizabrani članovi upravnog odbora udruženja su: Hodžić Kenan, Čelebić Nijaz, Smajić Rušid, Burko Amir, Omanović Vejsil, Bukurević Ermina, Dreca Hasan, Šahinović Nijaz, Limo Kenan, Vražalić Adnan i Koljenović Adnan.
3. Prestaje ovlaštenje za zastupanje i predstavljanje udruženja za: Šahinović Nijaza, predsjednika skupštine udruženja i Ganić Halima, predsjednika izvršnog odbora udruženja.

- Osobe ovlaštene za zastupanje i predstavljanje udruženja su: Dedić Mustafa, predsjednik skupštine udruženja, Visoko i Hodžić Kenan, predsjednik upravnog odbora udruženja, Visoko.
- Novoizabrani predsjednik skupštine udruženja je Dedić Mustafa, a zamjenik predsjednika skupštine udruženja je Čehajić Midhat.
- Novoizabrani članovi nadzornog odbora udruženja su: Koljenović Alija, Sokić Esad i Gadžun Zijad.
- Promjena Statuta udruženja-odluka usvojena na skupštini dana 03.02.2013. godine.

Ostali upisi u Registar izvršeni po Rješenju broj: 06-05-25019/04 od 10.01.2005.godine, ostaju nepromijenjeni.

RJEŠENJE

Upisuje se u Registar udruženja kod Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, sa danom 19.02.2013. godine promjena upisa za Udruženje boraca „PATRIOTSKA LIGA“, sa sjedištem u Zenici, ulica Fra Ivana Jukića broj 1, upisano u Registar udruženja kod ovog Ministarstva, pod registarskim brojem 919, Knjiga V Registra, dana 04.02.2004. godine i to:

- Prestaje mandat članovima upravnog odbora udruženja: Purić Enveru i Đozo Ismetu.
- Novoizabrani članovi upravnog odbora udruženja su: Sofić Jasmin, Garanović Hašim, Čatić Nihad i Kahriman Ekrem, kao i dosadašnji članovi: Hrustić Zahid, Alić Kasim i Beganović Omer.
- Prestaje ovlaštenje za zastupanje i predstavljanje udruženja za Purić Envera, predsjednika upravnog odbora udruženja.
- Osoba ovlaštena za zastupanje i predstavljanje udruženja je Hrustić Zahid, predsjednik upravnog odbora udruženja, Zenica.
- Promjena adrese-sjedišta na način da se upisuje nova adresa udruženja Zenica, ulica Fra Ivana Jukića broj 1.
- Promjena Statuta udruženja-odluka usvojena na skupštini dana 15.12.2012. godine.

Ostali upisi u Registar izvršeni po Rješenju broj: 06-05-12879/05 od 15.07.2005.godine, ostaju nepromijenjeni.

RJEŠENJE

Upisuje se u Registar udruženja kod Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, sa danom 19.02.2013. godine promjena upisa za Udruženje Karate klub „INTERNACIONAL“, sa sjedištem u Zenici, ulica Crkvice 1, upisano u Registar udruženja kod ovog

Ministarstva, pod registarskim brojem 926, Knjiga V Registra, dana 19.02.2013. godine i to:

- Prestaje ovlaštenje za zastupanje i predstavljanje udruženja za Zadić Berinu, sekretara udruženja.
- Osobe ovlaštene za zastupanje i predstavljanje udruženja su: Kalušić Arnel, predsjednik predsjedništva udruženja, Zenica i Suljević Emir, sekretar udruženja, Zenica.

Ostali upisi u Registar izvršeni po Rješenju broj: 06-05-22978/05 od 18.08.2005.godine, ostaju nepromijenjeni.

RJEŠENJE

Upisuje se u Registar udruženja kod Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, sa danom 17.02.2013. godine promjena upisa za Udruženje „SVJETLOST“, sa sjedištem u Maglaju, Liješnica bb, upisano u Registar udruženja kod ovog Ministarstva, pod registarskim brojem 934, Knjiga V Registra, dana 20.09.2005. godine i to:

- Prestaje mandat članovima upravnog odbora udruženja: Hadžić Semiru, Huseinbašić Edinu, Hadžić Izetu, Osmanović Nedžad, Hasanić Fahrudin i Džafić Senadu.
- Novoizabrani članovi upravnog odbora udruženja su: Bradarić Elvin, Osmanović Nedžad i Spahić Nermin.
- Prestaje ovlaštenje za zastupanje i predstavljanje udruženja za: Hadžić Semira, predsjednika udruženja, Huseinbašić Edina, predsjednika upravnog odbora udruženja i Hadžić Izeta, sekretara udruženja.
- Osoba ovlaštena za zastupanje i predstavljanje udruženja su: Spahić Nermin, predsjednik udruženja, Maglaj, Bradarić Elvin, predsjednik upravnog odbora udruženja, Maglaj i Osmanović Nedžad, sekretar udruženja, Maglaj.
- Promjena Statuta udruženja-odluka usvojena na skupštini dana 23.11.2012. godine.

Ostali upisi u Registar izvršeni po Rješenju broj: 06-05-25054/05 od 20.09.2005.godine, ostaju nepromijenjeni.

RJEŠENJE

Upisuje se u Registar udruženja kod Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, sa danom 08.03.2013. godine promjena upisa za Udruženje za zaštitu rijeka, riječnih slivova i ekstremnih sportove „EKO

VIKING“, sa sjedištem u Visokom, Alije Izetbegovića broj 2, upisano u Registar udruženja kod ovog Ministarstva, pod registarskim brojem 946, Knjiga V Registra, dana 21.10.2005. godine i to:

1. Prestaje mandat članu upravnog odbora udruženja Harbaš Tariku.
2. Novoizabrani član upravnog odbora udruženja je Prelić Mehmed, kao i dosadašnji članovi: Oruč Nedžad, Ferhatović Jasmin i Lečić Zeno.
3. Osoba ovlaštena za zastupanje i predstavljanje udruženja su: Ferhatović jasmin, predsjednik udruženja, Visoko i Oruč Nedžad, predsjednik upravnog odbora udruženja, Visoko.

Ostali upisi u Registar izvršeni po Rješenju broj: 06-05-29200/05 od 21.10.2005.godine, ostaju nepromijenjeni.

RJEŠENJE

Upisuje se u Registar udruženja kod Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, sa danom 17.01.2013. godine promjena upisa za **Udruženje boraca odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995.-Organizacija demobilisanih boraca općine Žepče**, sa sjedištem u Žepču, ulica Zagrebačka bb, upisano u Registar udruženja kod ovog Ministarstva, pod registarskim brojem 1003, Knjiga V Registra, dana 15.05.2006. godine i to:

1. Prestaje mandat članovima upravnog odbora udruženja: Jusufović Mirsadi, Karahodžić Edinu, Avdić Ismetu, Čolić Muhamedu i Badnjar Ibrahimu.
2. Novoizabrani članovi upravnog odbora udruženja su: Hodžić Mustafa, Mašić Emir, Aličković Zuhdija, Ahmić Asim, Pašalić Ćamil i Halilović Rifet, kao i dosadašnji član Kamerić Enes.
3. Prestaje mandat predsjedniku skupštine udruženja Jusufović Mirsadu, a novoizabrani predsjednik skupštine udruženja je Huseinagić Nihad.
4. Prestaje ovlaštenje za zastupanje i predstavljanje udruženja za Jusufović Mirsada, predsjednika skupštine udruženja.
5. Osobe ovlaštene za zastupanje i predstavljanje udruženja su: Kamerić Enes, predsjednik udruženja, Žepče i Hodžić Mustafa, zamjenik predsjednika udruženja, Žepče.
6. Promjena Statuta udruženja-odluka usvojena na skupštini dana 05.05.2012. godine.

Ostali upisi u Registar izvršeni po Rješenju broj: 06-05-10190/06 od 15.05.2006.godine, ostaju nepromijenjeni.

RJEŠENJE

Upisuje se u Registar udruženja kod Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, sa danom 27.02.2013. godine promjena upisa za Udruženje Kulturno umjetničko društvo „**VISOKO**“, sa sjedištem u Visokom, ulica Hazima Dedića broj 33, upisano u Registar udruženja kod ovog Ministarstva, pod registarskim brojem 1010, Knjiga V Registra, dana 05.06.2006. godine i to:

1. Prestaje mandat članovima upravnog odbora udruženja: Šahinović Mersedu, Mušibegović Seadu, Jurišić Karlu, Halilbegović Emini, Hadžimehanović Senadi, Zečević Adnanu, Duraković Seadu, Imamović Emiru, Ščepanović Dejanu i Dedić Mustafi.
2. Novoizabrani članovi upravnog odbora udruženja su: Sudžuka Emir, Zukan Senad, Duraković Mirha, Hasečić Edina, Kadić Sadeta, Bukurević Emir, Smajlović Izet, Lemeš Salih, Islamović Sedin i Zahirović Almir, kao i dosadašnji član Mević Adnan.
3. Prestaje ovlaštenje za zastupanje i predstavljanje udruženja za: Šahinović Mersedu, predsjednika udruženja i Halilbegović Eminu, zamjenika predsjednika udruženja.
4. Osobe ovlaštene za zastupanje i predstavljanje udruženja su: Sudžuka Emir, predsjednik udruženja, Visoko i Zukan Senad, zamjenik predsjednika udruženja, Visoko.

Ostali upisi u Registar izvršeni po Rješenju broj: 06-05-11876-1/06 od 21.07.2010.godine, ostaju nepromijenjeni.

RJEŠENJE

Upisuje se u Registar udruženja kod Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, sa danom 15.02.2013. godine promjena upisa za Udruženje „**OŽIVJETI PRIRODU-ART ANIMO**“, sa sjedištem u Varešu, ulica Zvijezda broj K-4, upisano u Registar udruženja kod ovog Ministarstva, pod registarskim brojem 1037, Knjiga V Registra, dana 14.09.2006. godine i to:

1. Osoba ovlaštena za zastupanje i predstavljanje udruženja je Beba Rusmir, predsjednik udruženja, Vareš.
2. Članovi upravnog odbora su: Barkić Zdravko, Ivanković Željko i Dugonjić-Mijatović Hilda.
3. Promjena adrese-sjedišta na način da se upisuje nova adresa udruženja Vareš, ulica Zvijezda K-4.
4. Promjena Statuta udruženja-odluka usvojena na skupštini dana 29.06.2012. godine.

Ostali upisi u Registar izvršeni po Rješenju broj: 06-0519328/06 od 14.09.2006.godine, ostaju nepromijenjeni.

RJEŠENJE

Upisuje se u Registar udruženja kod Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, sa danom 15.02.2013. godine promjena upisa za Udruženje građana „**Društvo za promociju poslovnog okruženja Biznis-monitor**“, sa sjedištem u Zenici, ulica Sarajevska broj 330, upisano u Registar udruženja kod ovog Ministarstva, pod registarskim brojem 1042, Knjiga V Registra, dana 13.10.2006. godine i to:

1. Prestaje mandat članu upravnog odbora udruženja: Džonlić Adnanu.
2. Novoizabrani član upravnog odbora udruženja je Mecavica Adem, kao i dosadašnji članovi: Mecavica Lejla i Dajić Mirza.
3. Osoba ovlaštena za zastupanje i predstavljanje udruženja je Mecavica Adem, predsjednik udruženja, Zenica.

Ostali upisi u Registar izvršeni po Rješenju broj: 06-05-21317/06 od 13.10.2006.godine, ostaju nepromijenjeni.

RJEŠENJE

Upisuje se u Registar udruženja kod Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, sa danom 18.02.2013. godine promjena upisa za Udruženje poljoprivrednih proizvođača „**ORANICA**“, sa sjedištem u Kaknju, Slijevnice broj 43, upisano u Registar udruženja kod ovog Ministarstva, pod registarskim brojem 1125, Knjiga VI Registra, dana 04.09.2007. godine i to:

1. Prestaje mandat članovima upravnog odbora udruženja: Bjelopoljak Salki, Aličković Enveru, Kulović Edinu, Alajbegović Nihadu i Pipo Rešadu.
2. Novoizabrani članovi upravnog odbora udruženja su: Topalović Nihad, Kićo Arnel, Pipo Elvedin i Marušić Dalila, kao i dosadašnji članovi: Marušić Nermin i Hasagić Enijad.
3. Novoizabrani članovi nadzornog odbora udruženja su: Talović Jusuf, Šahman Safet i Ramić Safet.
4. Osobe ovlaštene za zastupanje i predstavljanje udruženja su: Marušić Nermin, predsjednik udruženja, Kakanj i Hasagić Enijad, predsjednika upravnog odbora udruženja, Kakanj.
5. Promjena Statuta udruženja-odluka usvojena na skupštini dana 12.01.2013. godine.

Ostali upisi u Registar izvršeni po Rješenju broj: 06-05-20060/07 od 04.09.2007.godine, ostaju nepromijenjeni.

RJEŠENJE

Upisuje se u Registar udruženja kod Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, sa danom 31.10.2012. godine promjena upisa za **Udruženje licenciranih saobraćajnih inženjera i instruktora vožnje**, sa sjedištem u Maglaju, ulica Aleja Ljiljana broj 26, upisano u Registar udruženja kod ovog Ministarstva, pod registarskim brojem 1202, Knjiga VII Registra, dana 19.05.2008. godine i to:

1. Promjena naziva udruženja na način da se upisuje novi naziv Udruženje licenciranih saobraćajnih inženjera i instruktora vožnje iz Maglaja, skraćeni naziv: ULSIIV.
2. Promjena Statuta –Prečišćen tekst usvojen na Skupštini dana 11.10.2012. godine.

Ostali upisi u Registar izvršeni po Rješenju broj: 06-05-16766/08 od 19.05.2008.godine, ostaju nepromijenjeni.

RJEŠENJE

Upisuje se u Registar udruženja kod Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, sa danom 27.02.2013. godine promjena upisa za Udruženje uzgajivača golubova pismoša „**ZLATNI GOLUB-GOLDEN PIGEON**“, sa sjedištem u Visokom, ulica Muhašinovići broj 54, upisano u Registar udruženja kod ovog Ministarstva, pod registarskim brojem 1254, Knjiga VII Registra, dana 20.11.2008. godine i to:

1. Prestaje ovlaštenje za zastupanje i predstavljanje udruženja za: Handžić Enesa, predsjednika udruženja i Karamović Mirzu, potpredsjednika udruženja.
2. Osobe ovlaštene za zastupanje i predstavljanje udruženja su: Karamović Mirza, predsjednik udruženja, Visoko i Frljak Edin, potpredsjednika udruženja, Visoko.

Ostali upisi u Registar izvršeni po Rješenju broj: 06-05-34586/08 od 20.11.2008.godine, ostaju nepromijenjeni.

RJEŠENJE

Upisuje se u Registar udruženja kod Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, sa danom 29.01.2013. godine promjena upisa za Udruženje Kinološki klub „**TORNJAK**“, sa sjedištem u Žepču, ulica Hrvatskih branitelja bb, upisano u Registar udruženja kod ovog Ministarstva, pod registarskim brojem 1260, Knjiga VII Registra, dana 22.12.2008. godine i to:

1. Prestaje ovlaštenje za zastupanje i predstavljanje udruženja za Jukić-Ezgeta Ružicu, predsjednicu udruženja.
2. Osobe ovlaštene za zastupanje i predstavljanje udruženja su: Jukić Berislav, predsjednik udruženja, Žepče i Lukić Perica, sopredsjednika udruženja, Žepče.

Ostali upisi u Registar izvršeni po Rješenju broj: 06-05-32388/08 od 22.12.2008.godine, ostaju nepromijenjeni.

RJEŠENJE

Upisuje se u Registar udruženja kod Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, sa danom 08.03.2013. godine promjena upisa za Udruženje „**INFOTEKA**“ Ženski informacioni dokumentacioni centar, sa sjedištem u Zenici, ulica Mejdandžik broj 4, upisano u Registar udruženja kod ovog Ministarstva, pod registarskim brojem 1297, Knjiga VIII Registra, dana 17.03.2009. godine i to:

1. Prestaje mandat Andrić-Ružičić Duški, predsjednici skupštine udruženja i Hadžihalilović Selmi, zamjenici predsjednice skupštine udruženja.
2. Novoizabrana predsjednica skupštine udruženja je Čatović Arijana, a zamjenica predsjednice skupštine udruženja je Zahirović Leila.
3. Novoizabrani članovi upravnog odbora udruženja su: Hadžihalilović Selma, Agić Zina i Sokolović Hana.
4. Prestaje ovlaštenje za zastupanje i predstavljanje udruženja za: andrić-Ružičić Dušku, predsjednicu skupštine udruženja i Hadžihalilović Selmu, zamjenicu predsjednice udruženja.
5. Osoba ovlaštena za zastupanje i predstavljanje udruženja je Andrić Ružičić Duška, izvršna direktorica udruženja, Zenica.
6. Promjena Statuta udruženja-odluka usvojena na skupštini dana 28.12.2012. godine.

Ostali upisi u Registar izvršeni po Rješenju broj: 06-05-7020/09 od 17.03.2009.godine, ostaju nepromijenjeni.

RJEŠENJE

Upisuje se u Registar udruženja kod Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, sa danom 18.02.2013. godine promjena upisa za Udruženje ljubitelja i autora pisane riječi „**DUGA**“, sa sjedištem u Zavidovićima, Radnička bb, upisano u Registar udruženja kod ovog Ministarstva, pod registarskim brojem 1340, Knjiga VIII Registra, dana 05.08.2009. godine i to:

1. Prestaje mandat članovima upravnog odbora udruženja: Marušić Azemini, Jusupović Alenu, Čatić Aldinu, Subašić Jakubu i Marušić Mirsadu.
2. Novoizabrani članovi upravnog odbora udruženja su: Buljubašić Alen, Kurtalić Selvedina, Buljubašić Amina, Gradinović Šemso i Didović Elmira, kao i dosadašnji članovi: Fojnica Nezir i Dželo Safet.
3. Osoba ovlaštena za zastupanje i predstavljanje udruženja je Fojnica Nezir, predsjednik udruženja, Zavidovići.

Ostali upisi u Registar izvršeni po Rješenju broj: 06-05-19794/09 od 05.08.2009.godine, ostaju nepromijenjeni.

RJEŠENJE

Upisuje se u Registar udruženja kod Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, sa danom 21.03.2013. godine promjena upisa za Udruženje „**SEHARA TEŠANJ**“, sa sjedištem u Tešnju, ulica Titova bb, upisano u Registar udruženja kod ovog Ministarstva, pod registarskim brojem 1316, Knjiga VIII Registra, dana 29.04.2009. godine i to:

1. Promjena Statuta udruženja-odluka usvojena na skupštini dana 28.01.2013. godine.

Ostali upisi u Registar izvršeni po Rješenju broj: 06-05-11229/09 od 29.04.2009.godine, ostaju nepromijenjeni.

RJEŠENJE

Upisuje se u Registar udruženja kod Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, sa danom 30.01.2013. godine promjena upisa za Udruženje Kulturno umjetničko društvo „**ĐULISTAN**“, sa sjedištem u Zenici, Nemila, Patriotske lige bb, upisano u Registar udruženja kod ovog Ministarstva, pod registarskim brojem 1364, Knjiga VIII Registra, dana 30.09.2009. godine i to:

1. Novoizabrani članovi upravnog odbora udruženja su: Čolaković Aida, Vejzović Aida, Imamović Amira, Redžić Miralem, Suljić Zijad, Tomašević Danijela i Husejnović Ahmedin.

2. Prestaje ovlaštenje za zastupanje i predstavljanje udruženja za: Vejzović Aidu, predsjednicu udruženja i Čolaković Aidu, zamjenicu predsjednice udruženja.
3. Osobe ovlaštene za zastupanje i predstavljanje udruženja su: Čolaković Aida, predsjednica udruženja, Zenica i Vejzović Aida, zamjenica predsjednice udruženja, Zenica.
4. Prestaje mandat predsjedniku skupštine udruženja Vejzović Aidi, a novoizabrani predsjednik skupštine udruženja je Čolaković Aida.

Ostali upisi u Registar izvršeni po Rješenju broj: 06-05-24038/09 od 30.03.2009.godine, ostaju nepromijenjeni.

RJEŠENJE

Upisuje se u Registar udruženja kod Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, sa danom 14.02.2013. godine promjena upisa za Udruženje sevdalija „BISERI SEVDAHA“, sa sjedištem u Zenici, Donji Čajdraš broj 23, upisano u Registar udruženja kod ovog Ministarstva, pod registarskim brojem 1373, Knjiga VIII Registra, dana 16.11.2009. godine i to:

1. Prestaje ovlaštenje za zastupanje i predstavljanje udruženja za: Ismić Zehdinu, predsjednicu udruženja i Pelto Aidu, sekretara udruženja.
2. Osobe ovlaštene za zastupanje i predstavljanje udruženja su: Ismić Admir, predsjednik udruženja, Zenica i Ismić Amra, sekretar udruženja, Zenica.
3. Novoizabrani predsjednik skupštine udruženja je Fegeš Lidija.

Ostali upisi u Registar izvršeni po Rješenju broj: 06-05-22467/09 od 16.11.2009.godine, ostaju nepromijenjeni.

RJEŠENJE

Upisuje se u Registar udruženja kod Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, sa danom 11.03.2013. godine promjena upisa za Udruženje „DAMAR OMLADINE“, sa sjedištem u Visokom, ulica Džananovića broj 20, upisano u Registar udruženja kod ovog Ministarstva, pod registarskim brojem 1443, Knjiga VIII Registra, dana 13.05.2010. godine i to:

1. Prestaje mandat članovima upravnog odbora udruženja: Vranac Amili i Čakalović Nedžmi.
2. Novoizabrani članovi upravnog odbora udruženja su: Džafić Emir i Greda Nedžla, kao i dosadašnji članovi: Mević Adnan, Čakalović Amina, Islamović Edin, Knezović Emil, Zubić Jasmin,

Karalija Lamija, Bešlagić Muhamed, Tatar Nejra i Alibegović Senad.

3. Prestaje ovlaštenje za zastupanje i predstavljanje udruženja za Tatar Nejru, predsjednicu udruženja i Islamović Edina, dopredsjednika udruženja.
4. Osobe ovlaštene za zastupanje i predstavljanje udruženja su: Islamović Edin, predsjednik udruženja, Visoko i Karalija Lamija, dopredsjednika udruženja, Visoko.
5. Promjena Statuta udruženja-odluka usvojena na skupštini dana 18.12.2012. godine.

RJEŠENJE

Upisuje se u Registar udruženja kod Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, sa danom 13.03.2013. godine promjena upisa za Udruženje Kulturno umjetničko društvo „GRADINA-GRADIŠĆE“ Gradišće, sa sjedištem u Zenica, ulica S. Skomorca broj 23, upisano u Registar udruženja kod ovog Ministarstva, pod registarskim brojem 1500, Knjiga VIII Registra, dana 30.08.2010. godine i to:

1. Prestaje ovlaštenje za zastupanje i predstavljanje udruženja za: Talić Enveru, predsjednika udruženja, Talić Sifeta, potpredsjednika udruženja i Skomorac Emira, potpredsjednika udruženja,
2. Osobe ovlaštene za zastupanje i predstavljanje udruženja su: Bujak Edin, predsjednik udruženja, Zenica, Udovčić Mario, potpredsjednika udruženja, Zenica i Ismić Smajo, potpredsjednik udruženja, Zenica.
3. Prestaje mandat članovima upravnog odbora udruženja: Talić Sifetu, Skomorac Ramili, Talić Adisi, Skomorac Sifeti, Dilaver Ibrahimu, Talić Selmi, Kulačić Behisi i Šišić Adnanu.
4. Novoizabrani članovi upravnog odbora udruženja su: Bujak Edin, Udovčić Mario, Hinović Husein, Zlotrg Fahrudin, Doglod Ifeta, Doglod Sabahudin, Skomorac Fatima i Talić Hajra, kao i dosadašnji članovi: Ismić Smajo, Talić Envera, Skomorac Emir, Bujak Adnan, Kovač Salih i Hinović Mahir.

Ostali upisi u Registar izvršeni po Rješenju broj: 06-05-25958/10 od 30.09.2010.godine, ostaju nepromijenjeni.

RJEŠENJE

Upisuje se u Registar udruženja kod Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, sa danom 22.02.2013. godine promjena upisa za Udruženje dijabetičara općine Vareš, sa sjedištem u Varešu, ulica Put mira bb, upisano u Registar udruženja kod ovog

Ministarstva, pod registarskim brojem 1589, Knjiga IX Registra, dana 25.05.2011. godine i to:

1. Prestaje mandat članovima predsjedništva udruženja: Lučić Ivanu i Radević Vladimiru.
2. Novoizabrani članovi predsjedništva udruženja su: Jelić Anto i Grabovac Nikola, kao i dosadašnji članovi: Prkić Zlatko, Kamenjaš Refik i Savičić Sanja.
3. Prestaje ovlaštenje za zastupanje i predstavljanje udruženja za Lučić Ivana, predsjednika udruženja.
4. Osoba ovlaštena za zastupanje i predstavljanje udruženja je Prkić Zlatko, predsjednik udruženja, Vareš.

Ostali upisi u Registar izvršeni po Rješenju broj: 06-05-1589/11 od 25.05.2011.godine, ostaju nepromijenjeni

.....

MINISTARSTVO FINANSIJA

145.

Na osnovu člana 66. stav 3. i člana 67. stav 3. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 35/05) i člana 14. stav 1. Zakona o izvršavanju budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 19/12), na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, ministar Ministarstva finansija Zeničko-dobojskog kantona, d o n o s i:

ODLUKU

o prestrukturiranju rashoda u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu

Član 1. (Predmet)

Odobrava se prestrukturiranje rashoda planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu za Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – OŠ „Gostović“ Zavidovići

Član 2. (Način prestrukturiranja)

Prestrukturiranje rashoda vršit će se na sljedeći način:

- na razdjelu 22, budžetska organizacija 02, potrošačka jedinica 0039 – OŠ „Gostović“

Zavidovići, rashodi planirani na poziciji 611100-Bruto plaće i naknde umanjuju se za 993,00 KM.

- na razdjelu 22, budžetska organizacija 02, potrošačka jedinica 0039 – OŠ „Gostović“ Zavidovići, uvećavaju se rashodi planirani na poziciji 613900 MBC902 – Ostale ugovorene usluge za 993,00 KM

Član 3. (Realizacija Odluke)

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport poslove i Ministarstvo finansija-Odsjek za planiranje i izvršenje budžeta, svako u okviru svoje nadležnosti

Član 4. (Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona"

Broj:07/03-02-14-13643-7-2/13 **MINISTAR**
Datum, 09.04.2013. godine
Zenica **mr. sci. Mirsad Isaković, s.r.**

.....

146.

Na osnovu člana 66. stav 3. i člana 67. stav 3. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 35/05) i člana 14. stav 1. Zakona o izvršavanju budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 19/12), na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, ministar Ministarstva finansija Zeničko-dobojskog kantona, d o n o s i:

ODLUKU

o prestrukturiranju rashoda u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu

Član 1. (Predmet)

Odobrava se prestrukturiranje rashoda planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu za Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Srednja tehnička škola „Kemal Kapetanović“ Kakanj

Član 2.
(Način prestrukturiranja)

Prestrukturiranje rashoda vršit će se na sljedeći način:

- na razdjelu 22, budžetska organizacija 03, potrošačka jedinica 0005 – Srednja tehnička škola „Kemal Kapetanović“ Kakanj, rashodi iz vlastitih prihoda planirani na poziciji 613900 MCC902-Ostale ugovorene usluge umanjuju se za 2.800,00 KM.
- na razdjelu 22, budžetska organizacija 03, potrošačka jedinica 0005 – Srednja tehnička škola „Kemal Kapetanović“ Kakanj, uvećavaju se rashodi iz vlastitih prihoda planirani na poziciji 613700 – Izdaci za tekuće održavanje za 2.800,00 KM

Član 3.
(Realizacija Odluke)

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport poslove i Ministarstvo finansija-Odsjek za planiranje i izvršenje budžeta, svako u okviru svoje nadležnosti

Član 4.
(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona"

Broj:07/03-02-14-13643-7-1/13 **MINISTAR**
Datum, 09.04.2013. godine
Zenica **mr. sci. Mirsad Isaković, s.r.**

**MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE,
NAUKU, KULTURU I SPORT**

147.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, u skladu sa članom 14. stav 1. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave – Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 13/08, 03/10 i 06/12), a na osnovu člana 177. stav (7) Zakona o osnovama

sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj: 06/06, 75/06, 44/07, 84/09 i 48/10) i člana 2. Pravilnika o radu Komisije za kontrolu osposobljavanja za vozača motornih vozila („Službene novine Zeničko – dobojskog kantona“, broj: 13/12 i 03/13), donosi:

R J E Š E N J E
o dopuni Rješenja o imenovanju komisije za kontrolu osposobljavanja za vozača motornih vozila

Član 1.

U članu 1. Rješenja o imenovanju komisije za kontrolu osposobljavanja za vozača motornih vozila broj: 10-27-202-20/13 od 31.01.2013. godine, iza tačke 3. dodaje se tačka 4. koja glasi:

4. Palavra Irena - član

Član 2.

U preostalom dijelu Rješenje o imenovanju komisije za kontrolu osposobljavanja za vozača motornih vozila broj: 10-27-202-20/13 od 31.01.2013. godine, ostaje na snazi.

Član 3.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Zeničko–dobojskog kantona“.

Broj: 10-27-202-20-1/13 **MINISTAR**
Datum; 01.04.2013. godine
Zenica **Mirko Trifunović, s.r.**

148.

U skladu sa članom 14. stav 1. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave – Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 13/08, 03/10 i 06/12), a na osnovu člana 7. Pravilnika o postupku utvrđivanja uvjeta za rad autoškola, sadržaju i načinu vođenja registra autoškola („Službene novine Zeničko – dobojskog kantona“, broj: 11/08 i 1/13), Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona objavljuje:

S P I S A K
autoškola Zeničko – dobojskog kantona

Općina Zenica:

- „BAJTARA“ doo Zenica upisana u Registar autoškola Zeničko-dobojskog kantona pod rednim brojem 1. na strani 1. i 2.
- „AMS“ doo Zenica upisana u Registar autoškola Zeničko-dobojskog kantona pod rednim brojem 2. na strani 3. i 4.
- Srednja mješovita škola „MLADOST“ Zenica upisana u Registar autoškola Zeničko-dobojskog kantona pod rednim brojem 3. na strani 5. i 6.
- „ČELIK 05“ doo Zenica upisana u Registar autoškola Zeničko-dobojskog kantona pod rednim brojem 7. na strani 13. i 14.
- „AGENCIJA TRAFFIC“ doo Zenica upisana u Registar autoškola Zeničko-dobojskog kantona pod rednim brojem 8. na strani 15. i 16.
- „ZE – START“ doo Zenica upisana u Registar autoškola Zeničko-dobojskog kantona pod rednim brojem 10. na strani 19. i 20.
- „AUTO-TERC“ doo Zenica upisana u Registar autoškola Zeničko-dobojskog kantona pod rednim brojem 11. na strani 21. i 22.
- „BEETLE“ doo Zenica upisana u Registar autoškola Zeničko-dobojskog kantona pod rednim brojem 12. na strani 23. i 24.
- „IZO-PROMET“ doo Zenica upisana u Registar autoškola Zeničko-dobojskog kantona pod rednim brojem 13. na strani 25. i 26.
- „MUSLIĆ“ doo Zenica upisana u Registar autoškola Zeničko-dobojskog kantona pod rednim brojem 14. na strani 27. i 28.
- „RAI UNO“ doo Zenica upisana u Registar autoškola Zeničko-dobojskog kantona pod rednim brojem 57. na strani 113. i 114.
- „Z - 55“ doo Zenica upisana u Registar autoškola Zeničko-dobojskog kantona pod rednim brojem 58. na strani 115. i 116.
- „TRAFFIC 2“ doo Zenica upisana u Registar autoškola Zeničko-dobojskog kantona pod rednim brojem 60. na strani 119. i 120.

- „FAR“ doo Zenica upisana u Registar autoškola Zeničko-dobojskog kantona pod rednim brojem 61. na strani 121. i 122.
- „HEMA - L“ Zenica upisana u Registar autoškola Zeničko-dobojskog kantona pod rednim brojem 66. na strani 131. i 132.
- „KA - TEORETSKA NASTAVA“ Zenica upisana u Registar autoškola Zeničko-dobojskog kantona pod rednim brojem 67. na strani 133. i 134.
- „EUROTEAM 04“ doo Zenica upisana u Registar autoškola Zeničko-dobojskog kantona pod rednim brojem 68. na strani 135. i 136.

Općina Tešanj:

- „UNO“ doo Tešanj upisana u Registar autoškola Zeničko-dobojskog kantona pod rednim brojem 15. na strani 29. i 30.
- „EMKO – Autoškola Zeleni signal“ doo Tešanj upisana u Registar autoškola Zeničko-dobojskog kantona pod rednim brojem 16. na strani 31. i 32.
- SP „AUTOMERC“ doo Dobojski Jug - Podružnica autoškola „HERZ“ Tešanj upisana u Registar autoškola Zeničko-dobojskog kantona pod rednim brojem 17. na strani 33. i 34.
- „DIESEL“ doo Tešanj upisana u Registar autoškola Zeničko-dobojskog kantona pod rednim brojem 19. na strani 37. i 38.
- „AUTO-ŠKOLA BOSNA“ doo Jelah-Tešanj upisana u Registar autoškola Zeničko-dobojskog kantona pod rednim brojem 20. na strani 39. i 40.

Općina Usora:

- „SEMAFOR PLUS“ doo Usora upisana u Registar autoškola Zeničko-dobojskog kantona pod rednim brojem 21. na strani 41. i 42.

Općina Maglaj:

- Autoškola „AS“ Maglaj upisana u Registar autoškola Zeničko-dobojskog kantona pod rednim brojem 23. na strani 45. i 46.
- „BOSNA SAM“ doo Maglaj upisana u Registar autoškola Zeničko-dobojskog kantona pod rednim brojem 69. na strani 137. i 138.
- „BIHMAX DDMM“ doo Maglaj upisana u Registar autoškola Zeničko-dobojskog kantona pod rednim brojem 70. na strani 139. i 140.

Općina Zavidovići:

- „PRELA – Zeleni signal“ doo Zavidovići upisana u Registar autoškola Zeničko-dobojskog kantona pod rednim brojem 27. na strani 53. i 54.
- „AUTO-ŠKOLA ZELENi VAL“ doo Zavidovići upisana u Registar autoškola Zeničko-dobojskog kantona pod rednim brojem 28. na strani 55. i 56.
- „GARE“ doo Zavidovići upisana u Registar autoškola Zeničko-dobojskog kantona pod rednim brojem 29. na strani 57. i 58.
- „JOKER – M“ doo Zavidovići upisana u Registar autoškola Zeničko-dobojskog kantona pod rednim brojem 30. na strani 59. i 60.
- „ŠEKA-ALARM“ doo Zavidovići upisana u Registar autoškola Zeničko-dobojskog kantona pod rednim brojem 31. na strani 61. i 62.
- „AUTO-VOLAN ŠELE“ doo Zavidovići upisana u Registar autoškola Zeničko-dobojskog kantona pod rednim brojem 32. na strani 63. i 64.

Općina Žepče:

- Srednja Mješovita škola „Žepče“ Žepče upisana u Registar autoškola Zeničko-dobojskog kantona pod rednim brojem 33. na strani 65. i 66.
- „AŠ-AMNA“ doo Žepče sa podružnicom „EUROPA“ u Zenici upisana u Registar autoškola Zeničko-dobojskog kantona pod rednim brojem 34. na strani 67. i 68.
- „AUTOŠKOLA SEMAFOR“ doo Žepče upisana u Registar autoškola Zeničko-dobojskog kantona pod rednim brojem 35. na strani 69. i 70.
- „Auto-škola 2M“ doo Žepče upisana u Registar autoškola Zeničko-dobojskog kantona pod rednim brojem 36. na strani 71. i 72.
- „3D“ doo Žepče upisana u Registar autoškola Zeničko-dobojskog kantona pod rednim brojem 37. na strani 73. i 74.
- „ALFA & JASTREB“ doo Žepče upisana u Registar autoškola Zeničko-dobojskog kantona pod rednim brojem 38. na strani 75. i 76.
- „ML“ doo Žepče upisana u Registar autoškola Zeničko-dobojskog kantona pod rednim brojem 40. na strani 79. i 80.
- Autoškola „EMIKO“ Žepče upisana u Registar autoškola Zeničko-dobojskog kantona pod rednim brojem 64. na strani 127. i 128.

- Autoškola „ZOF“ Žepče upisana u Registar autoškola Zeničko-dobojskog kantona pod rednim brojem 71. na strani 141. i 142.

Općina Kakanj:

- DPPU „EUROSAN“ doo Kakanj - autoškola „RAPID“ Kakanj upisana u Registar autoškola Zeničko-dobojskog kantona pod rednim brojem 42. na strani 83. i 84.
- „TAHO-KOMERC“ doo Kakanj upisana u Registar autoškola Zeničko-dobojskog kantona pod rednim brojem 43. na strani 85. i 86.
- „EURO-TREND“ doo Kakanj - autoškola „TREND“ upisana u Registar autoškola Zeničko-dobojskog kantona pod rednim brojem 44. na strani 87. i 88.
- „AŠ-MM“ doo Kakanj upisana u Registar autoškola Zeničko-dobojskog kantona pod rednim brojem 46. na strani 91. i 92.
- Autoškola „START“ Kakanj upisana u Registar autoškola Zeničko-dobojskog kantona pod rednim brojem 47. na strani 93. i 94.
- „GLS-GOLF“ doo Kakanj upisana u Registar autoškola Zeničko-dobojskog kantona pod rednim brojem 48. na strani 95. i 96.
- „MERAJICA“ doo Kakanj upisana u Registar autoškola Zeničko-dobojskog kantona pod rednim brojem 62. na strani 123. i 124.
- „HA-BE“ doo Kakanj upisana u Registar autoškola Zeničko-dobojskog kantona pod rednim brojem 63. na strani 125. i 126.

Općina Visoko:

- „AUTOŠKOLA UNA“ doo Visoko upisana u Registar autoškola Zeničko-dobojskog kantona pod rednim brojem 49. na strani 97. i 98.
- "AUTOŠKOLA KARAVDIĆ" doo Visoko upisana u Registar autoškola Zeničko-dobojskog kantona pod rednim brojem 50. na strani 99. i 100.
- "AUTOŠKOLA SEMMICA" doo Visoko upisana u Registar autoškola Zeničko-dobojskog kantona pod rednim brojem 51. na strani 101. i 102.
- Autoškola „ENISA“ vl. Šehić Avdija - izdvojeni dio Visoko upisana u Registar autoškola Zeničko-dobojskog kantona pod rednim brojem 59. na strani 117. i 118.

- Autoškola „EMINA“ Visoko upisana u Registar autoškola Zeničko-dobojskog kantona pod rednim brojem 65. na strani 129. i 130.

Općina Breza:

- AMD „ZEBRA“ Breza upisana u Registar autoškola Zeničko-dobojskog kantona pod rednim brojem 52. na strani 103. i 104.
- „RUDAR KOMPANY“ doo Breza sa poslovnim jedinicom „AS“ u Visokom upisana u Registar autoškola Zeničko-dobojskog kantona pod rednim brojem 53. na strani 105. i 106.

Općina Vareš:

- Mješovita srednja škola „NORDBAT – 2“ Vareš upisana u Registar autoškola Zeničko-dobojskog kantona pod rednim brojem 54. na strani 107. i 108.
- „PEZO“ doo Vareš upisana u Registar autoškola Zeničko-dobojskog kantona pod rednim brojem 55. na strani 109. i 110.

Općina Olovo:

- „SDŽS“ doo Olovo upisana u Registar autoškola Zeničko-dobojskog kantona pod rednim brojem 56. na strani 111. i 112.

Broj: 10-27-201-15/13

MINISTAR

Datum; 10.04.2013. godine

Zenica

Mirko Trifunović, s.r.

OBRTNIČKA KOMORA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

149.

Na osnovu člana 89. Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima ("Službene novine F BiH" broj: 35/09), suglasnost Vlade Zeničko-dobojskog kantona član 87. Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima Skupština Obrtničke komore Zeničko-dobojskog kantona d o n o s i

S T A T U T OBRTNIČKE KOMORE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

I Osnovne odredbe

Član 1. (Osnovne odredbe)

(1) Ovim Statutom se utvrđuje:

- pravni status;
- područje djelovanja;
- naziv i sjedište;
- pečat Komore;
- broj članova i broj predstavnika;
- raspored broja članova i predstavnika po djelatnostima;
- izbor organa Obrtničke komore;
- sazivanje Skupštine;
- forme rješenja i dokumentovanje odluka;
- izrada srednjoročnog finansijskog plana i njegova prezentacija
- predlaganje i odobravanje budžeta;
- izrada, kontrola i prihvatanje godišnjeg završnog računa;
- način i procedure izmjene Statuta;
- financiranje;
- javnost rada;
- službeni glasnik u kojem će se objavljivati Statut i ostali akti.

II Pravni status, područje djelovanja, svojstvo i odgovornost

Član 2. (Pravni status)

Obrtnička komora Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu Obrtnička komora Kantona) je samostalna, nevladina, nestranačka, stručno poslovna organizacija obrtnika i lica koja obavljaju srodne djelatnosti i drugih lica koja se učlane u Obrtničku komoru Kantona u skladu s članom 84. stav 4. Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima ("Službene novine F BiH" broj: 35/09), a obavljaju

djelatnost na području Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu Kantona).

Član 3.
(Područje djelovanja)

Obrtnička komora Kantona djeluje na području općina: Breza, Doboj Jug, Kakanj, Maglaj, Olovo, Tešanj, Usora, Vareš, Visoko, Zavidovići, Zenica i Žepče.

Član 4.
(Svojstvo i odgovornosti)

Obrtnička komora Kantona ima svojstvo pravnog lica. Obrtnička komora Kantona odgovara za svoje obveze cjelokupnom imovinom.

III Naziv, pečat i znak

Član 5.
(Naziv, skraćeni naziv i sjedište)

Naziv je: Obrtnička komora Zeničko-dobojskog kantona.

Skraćeni naziv je: OK ZDK.

Sjedište Obrtničke komore Kantona je u Zenici.

Član 6.
(Pečat komore)

Obrtnička komora Kantona ima svoj pečat i štambilj koji obavezno sadrže: naziv i sjedište Obrtničke komore ispisane latinicom.

Broj i vrsta pečata i štambilja, njihov oblik, veličinu i sadržaj, kao i način uporabe, utvrđuje Predsjednik Komore, posebnom Odlukom.

Član 7.
(Znak i amblem)

Komora u svom poslovanju može koristiti amblemom i drugim grafičkim standardima, koje utvrđuje Upravni odbor.

IV Uloga i ciljevi Komore

Član 8.
(Uloga Komore)

Uloga Komore sastoji se u zastupanju interesa članova Komore pred organima izvršne i zakonodavne vlasti te drugim partnerima.

Član 9.
(Ciljevi Obrtničke komore Kantona)

Ciljevi Obrtničke komore Kantona su :

- unapređuje obrt i srodne djelatnosti
- informiranje javnosti o obrtu i obrtništvu;
- podupire interese članova Obrtničke komore Kantona i brine se o pravednom izjednačavanju njihovih interesa i interesa njihovih udruženja;
- poticaj i organiziranje nastupa svojih članova na sajmovima u zemlji i inostranstvu;
- surađivanje s organima izvršne i zakonodavne vlasti;
- zastupanje interese svojih članova pred tijelima kantonalne i državne uprave prilikom
- donošenja propisa od interesa za svoje članove;
- davanje primjedbi i prijedloga organima izvršne i zakonodavne vlasti kod donošenja propisa od interesa za obrtništvo, a naročito:
 - sudjelovanje u radu radnih tijela kod izrade zakonodavnih prijedloga,
 - davanje mišljenja, primjedbi te prijedloga zakona i podzakonskih akata,
 - upućivanje inicijative za izmjenu postojećih zakona i podzakonskih akata;
- obavljanje poslova iz oblasti obrazovanja:
 - osnivanje Komisije za potrebe obrazovanja i osposobljavanja,
 - praćenje ispita iz nadležnosti Komore,
 - izdavanje Uvjerenja o završenom stručnom ispitu,
 - donošenje Pravilnika za polaganje ispita za stručno osposobljavanje uz suglasnost Ministarstva za privredu Kantona;
- osnivanje Suda časti;
- osnivanje Arbitražnog vijeća;
- osnivanje fonda uzajavne pomoći;
- izdaje odgovarajuća uvjerenja, potvrde i mišljenja;
- vođenje evidenciju o obrtu i srodnim djelatnostima na svom području;
- podsticanje i razvijanje dobrih poslovnih običaja te poslovnog morala;
- pružanje pomoći svojim članovima prilikom osnivanja i u tijeku obavljanja djelatnosti;

- iniciranje i osnivanje tehnoloških parkova, inkubatora i zanatskih centara;
- pružanje savjete za pravna, knjigovodstvena i druga pitanja članovima Obrtničke komore Kantona;
- predstavlja članove Obrtničke komore Kantona na sajmovima u zemlji i inostranstvu;
- organiziranje seminara i stručnih predavanja;
- obavlja i druge poslove vezane za provođenje odredbi Statuta.

V Članstvo, mandati i broj predstavnika

Član 10. (Članstvo)

Članovi Obrtničke komore Kantona postaju obrtnici i lica koja obavljaju srodne djelatnosti sa područja Kantona danom upisa u Obrtni registar. Članovi Obrtničke komore Kantona mogu postati trgovačka i privredna društva i druga pravna lica, osnovana po drugim zakonima. Pravna i druga lica iz stava 2. ovog člana potpisivanjem pristupnice postaju članovi Obrtničke komore Kantona.

Član 11. (Prava i obaveze članova)

Članovi Obrtničke komore Kantona imaju pravo:

- birati i biti birani u organe i tijela Obrtničke komore Kantona;
- biti redovito izvještavani o radu Obrtničke komore Kantona;
- upravljati Obrtničkom komorom Kantona putem izabranih predstavnika;
- davati, tražiti i primati Izvještaje i potrebne podatke vezane za svoju privrednu aktivnost;
- pred Sudom časti iznositi slučajeve povrede dobrih poslovnih običaja i morala;

Članovi Obrtničke komore Kantona imaju obaveze:

- učestvovati u radu organa i tijela Obrtničke komore u koje su izabrani;
- poštivati Statut i druga akta Obrtničke komore Kantona;
- redovno plaćatu članski doprinos propisan Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima;
- obavljati druge poslove i zadatke u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Član 12. (Broj članova)

Obrtnička komora Kantona ima varijabilan broj članova zavisno od broja registriranih obrtnika i lica koja obavljaju srodne djelatnosti i drugih lica koja se učlane u Obrtničku komoru Kantona prema članu 84. stav 4. Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima, a obavljaju djelatnost na području Kantona.

Član 13. (Broj predstavnika)

U Skupštinu Obrtničke komore Kantona bira se 31 predstavnik (delegat) i 31 zamjenik predstavnika (delegata).

Član 14. (Raspodjela mandata)

Broj predstavnika koji se bira u Skupštinu utvrđuje se po osnovu broja registrovanih obrtnika i lica koja obavljaju srodnu djelatnost na području Obrtničke komore Kantona vodeći računa o sljedećem:

- teritorijalna zastupljenost

Sa područja svake općine mora biti najmanje 1 predstavnik obrtnika ili lica koja obavljaju srodno zanimanje i isto toliki broj zamjenika u Skupštini Obrtničke komore Kantona. Prema podacima iz registra Obrtničke komore Kantona teritorijalno općinama pripada broj delegata i to kako slijedi:

1. Izborna jedinica Breza	2 člana + 2 zamjenika
2. Izborna jedinica Doboj Jug	1 član + 1 zamjenik
3. Izborna jedinica Kakanj	4 člana + 4 zamjenika
4. Izborna jedinica Maglaj	2 člana + 2 zamjenika
5. Izborna jedinica Olovo	1 član + 1 zamjenik
6. Izborna jedinica Tešanj	4 člana + 4 zamjenika
7. Izborna jedinica Usora	1 član + 1 zamjenik
8. Izborna jedinica Vareš	1 član + 1 zamjenik
9. Izborna jedinica Visoko	5 članova + 5 zamjenika
10. Izborna jedinica Zavidovići	2 člana + 2 zamjenika
11. Izborna jedinica Zenica	6 članova + 6 zamjenika
12. Izborna jedinica Žepče	2 člana + 2 zamjenika

- zastupljenost prema djelatnostima i ravnopravnosti spolova

Zastupljenost prema djelatnostima se utvrđuje na osnovu broja registriranih obrtnika i lica koja obavljaju srodnu djelatnost na području Obrtničke komore Kantona. Pri raspodjeli se mora voditi računa o privrednim speci-

fičnostima i privrednom značaju pojedinih djelatnosti. Prilikom formiranja Skupštine Obrtničke komore Kantona, Upravnog i Nadzornog odbora i drugih organa i tijela odlučivanja, članstvo odražavati će ravnopravnu zastupljenost po nacionalnoj strukturi Kantona te spolova u najmanjem omjeru 30% žena.

VI Upravna tijela, izbori i ovlaštenja

Član 15. (Upravna tijela)

Upravna tijela Obrtničke komore kantona su:

Skupština,
Upravni odbor,
Nadzorni odbor,
Predsjednik.

Član 16. (Izbor upravnih tijela)

Upravna tijela Obrtničke komore Kantona, tajnim glasovanjem bira Skupština Obrtničke komore Kantona putem glasačkih listića na period od četiri (4) godine, odnosno na mandat trajanja mandata Skupštine. Izbor aklamacijom se može vršiti ako niko nije uložio prigovor na takav način izbora. Rezultati izbora za upravna tijela Obrtničke komore Kantona moraju se objaviti u toku trajanja sjednice Skupštine. Skupština Obrtničke komore Kantona imenovanje upravnih tijela svakog trenutka može opozvati. Opoziv je dopušten samo u slučajevima grube povrede preuzetih obaveza i nesposobnost.

Član 17. (Ovlaštenja upravnih tijela)

Upravni odbor

- provodi odluke i zaključke Skupštine;
- utvrđuje prijedlog Statuta i drugih akata koje donosi Skupština;
- predlaže odluke i stavove, te daje mišljenje o pitanjima o kojima raspravlja Skupština;
- donosi odluke o osnivanju Stručne službe;
- donosi odluke o osnivanju tehnoloških parkova, inkubatora i zanatskih centara;
- odlučuje o prigovorima na pojedinačne akte donesene u obavljanju javnih ovlasti;

- daje suglasnost na Statut udruženja obrtnika koja se osnivaju na području djelovanja Obrtničke komore Kantona

Nadzorni odbor

- nadzire provođenje Statuta i drugih općih akata Obrtničke komore Kantona te ostvarivanje prava i izvršavanje obaveza članova Komore;
- nadzire materijalno-financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima Komore;
- obavlja i druge poslove predviđene Statutom i Zakonom.

Član 18. (Izborni postupak u Skupštinu Obrtničke komore kantona)

Članovi Skupštine i njihovi zamjenici biraju se tajnim glasovanjem, putem glasačkih listića, na zajedničkim, neposrednim i istim izborima.

Pravo izbora za člana Skupštine imaju fizička lica koja su upisana u Obrtni registar.

Pravna lica imaju pravo na samo jedan glas.

Pravo glasa u Skupštini Obrtničke komore Kantona imaju članovi Obrtničke komore Kantona u smislu člana 10. stav (1) Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima.

Pravnom licu može biti dati samo jedan glas i kada je prisutno više njegovih ovlaštenih predstavnika.

Član Obrtničke komore Kantona nema pravo glasa, ako je prije donošenja odluka pokrenut ili se vodi pravni spor između njega i Obrtničke komore Kantona.

Izborni postupak provodi se prema Pravilniku o izbornoj proceduri u Obrtničkim komorama Kantona i Obrtničkoj komori Federacije BiH.

Član 19. (Izborni postupak za predsjednika i potpredsjednike Skupštine)

Skupština ima predsjednika i dva potpredsjednika. Skupština iz reda svojih članova bira predsjednika i potpredsjednike Skupštine tajnim glasovanjem na prijedlog Komisije za izbor i imenovanje, koju bira Skupština na mandat dok traje sjednica Skupštine.

Nakon zbrajanja rezultata glasanja kandidat koji dobije najveći broj glasova je izabran za predsjednika, a sljedeća dva kandidata po broju glasova za potpredsjednike Skupštine.

Uslučaju da dva kandidata dobiju isti broj glasova, održava se drugi krug glasanja za ta dva kandidata i kandidat koji dobije veći broj glasova je izabran za predsjednika, a kandidat sa manjim brojem glasova je potpredsjednik.

Predsjednik i potpredsjednici Skupštine u pravilu trebaju biti iz reda tri konstitutivna naroda ili ostalih, te funkciju mogu obavljati najviše dva mandata.

Predsjednik i potpredsjednici Skupštine svoju funkciju vrše u međusobnoj koordinaciji.

Član 20.

(Izborni postupak za predsjednika i potpredsjednike Obrtničke komore Kantona)

Obrtnička komora Kantona ima predsjednika i dva potpredsjednika.

Skupština iz reda svojih članova bira predsjednika i potpredsjednike Obrtničke komore Kantona tajnim glasovanjem na prijedlog Komisije za izbor i imenovanje.

Mandat predsjednika i potpredsjednika traje 4 godine.

Nakon zbrajanja rezultata glasanja kandidat koji dobije najveći broj glasova je izabran za predsjednika, a ostala dva kandidata za potpredsjednike Obrtničke komore Kantona.

U slučaju da dva kandidata dobiju isti broj glasova, održava se drugi krug glasanja za ta dva kandidata i kandidat koji dobije veći broj glasova je izabran za predsjednika, a kandidat sa manjim brojem glasova je potpredsjednik.

Predsjednik i potpredsjednici Obrtničke komore Kantona u pravilu moraju biti iz reda tri konstitutivna naroda ili ostalih, te funkciju mogu obavljati u najviše dva mandata.

Predsjednik i potpredsjednici Obrtničke komore Kantona svoju funkciju vrše u međusobnoj koordinaciji.

Predsjednik obrtničke komore Kantona je po pravilu volonter.

Izuzetno za vrijeme trajanje svog mandata predsjednik Obrtničke komore Kantona može biti primljen na profesionalni rad u Obrtničku komoru Kantona, na njegov zahtjev, a po odluci Skupštine.

Član 21.

(Izborni postupak za sekretara Obrtničke komore Kantona)

Obrtnička komora Kantona ima sekretara.

Za sekretara Komore može biti imenovana osoba koja ima visoku stručnu spremu i najmanje 5 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i radnim zadacima, te koja posjeduje organizatorske i stručne sposobnosti za uspješno obavljanje poslova sekretara Komore.

Sekretar zasniva radni odnos u Komori po osnovu Konkursa.

Konkurs raspisuje i provodi Komisija koju imenuje Upravni odbor.

Odluku o izboru donosi Upravni odbor.

Član 22.

(Sazivanje sjednica Skupštine Obrtničke komore Kantona)

Skupština obrtničke komore Kantona zakazuje se po potrebi, a najmanje jednom godišnje.

Skupštinu saziva predsjednik Skupštine Obrtničke komore Kantona i njome presjedava.

Na prijedlog Upravnog odbora, Nadzornog odbora, Predsjednika Obrtničke komore Kantona ili jedne trećine članova Skupštine, predsjednik Skupštine dužan je sazvati Skupštinu.

Član 23.

(Rad Skupštine i odlučivanje)

Skupština može raditi i punovažno odlučivati ako sjednici prisustvuje natpolovična većina njenih članova.

Za odlučivanje o Statutu, njegovim izmjenama i dopunama, potrebno je da glasa najmanje 2/3 od ukupnog broja prisutnih članova u Skupštini.

Ostale odluke Skupština donosi većinom glasova prisutnih članova Skupštine. Članovi Skupštine nemaju pravo prilikom zasjedanja i donošenja Odluka uzeti učešća ako je ta odluka vezana za njihove lične interese.

Pravo glasa u Skupštini Obrtničke komore Kantona imaju izabrani predstavnici.

Sjednice Skupštine su javne, ali predsjednik Skupštine može odlučiti da sjednice mogu biti zatvorene za javnost i nakon održane sjednice izdati saopćenje za javnost.

Član 24.

(Zadaci Skupštine)

Skupština je najviši organ Obrtničke komore Kantona i zadržava pravo da:

- donosi Statut;
- donosi Poslovnik;
- bira upravna tijela i komisije;
- utvrđuje budžet, plan raspodjele, odobrava izdatke koji nisu predviđeni budžetom, daje ovlaštenja za podizanje kredita i stvarnim opterećenjima nepokretne imovine;
- predlaže izmjene i dopune Odluke o visini članarine i raspodjelu iste, a koju usvaja Obrtnička komora F BiH;
- donosi akta vezana za finansijsko poslovanje;
- kontrolira i prihvata završni godišnji račun;
- donosi Odluku o sticanju i prodaji nepokretne imovine;
- donosi propise o stručnom obrazovanju, stručnom usavršavanju u obrazovanju i prekvalifikaciji u skladu sa Zakonom;

- donosi godišnji program rada i finansijski plan;
- usvaja izvještaje o radu svih organa i tijela Obrtničke komore Kantona;
- usvaja srednjoročni i dugoročni finansijski plan;
- bira i razrješava ostale organe Obrtničke komore Kantona u skladu sa Statutom i Zakonom;
- imenuje Komisiju za izbor i imenovanje;
- bira predstavnike u Skupštinu Obrtničke komore FBiH;
- imenuje i razrješava članove Upravnog i Nadzornog odbora;
- imenuje i razrješava Predsjednika Obrtničke komore Kantona;
- donosi druge odluke, pravilnike, zaključke i preporuke utvrđene Statutom i Zakonom.

Član 25.

(Biranje Upravnog odbora Obrtničke komore Kantona)

Upravni odbor Obrtničke komore Kantona bira Skupština na svom zasjedanju i to iz reda svojih članova.

Upravni odbor ima 7 članova.

Mandat Upravnog odbora traje koliko i mandat Skupštine Obrtničke komore Kantona.

Upravni odbor obavlja svoju funkciju i po isteku mandata Skupštine koja ga je izabrala, sve dok novoizabrana Skupština ne izabere novi Upravni odbor.

Član 26.

(Održavanje sjednica Upravnog odbora)

Upravni odbor radi u sjednicama koje se zakazuju po potrebi a najmanje jednom u 2 mjeseca.

Upravni odbor zakazuje i njime predsjedava predsjednik Upravnog odbora, a u njegovom odsustvu jedan od članova Upravnog odbora.

Upravni odbor se može zakazati na inicijativu 1/3 njegovih članova, predsjednika Skupštine, Predsjednika Obrtničke komore Kantona, predsjednika Nadzornog odbora i predsjednika Suda časti.

Članovi Upravnog odbora nemaju pravo učešća u odlučivanju ukoliko se donosi odluka vezana za njihove lične interese.

U slučaju hitnosti pismenim putem mogu se obavijestiti članovi Upravnog odbora o odluci koju treba donijeti i ukoliko se ista pismeno ne ospori smatra se usvojenom.

Na sjednici se vodi knjiga zapisnika, a po mogućnosti i tonski zapis.

Sjednicama upravnog odbora prisustvuju pored članova i Predsjednik Obrtničke komore Kantona i predsjednik Nadzornog odbora bez prava odlučivanja.

Za usvajanje donešenih akata iz nadležnosti Upravnog odbora potreba je natpolovična većina od ukupnog broja članova Upravnog odbora.

Akte koje donosi Upravni odbor potpisuje predsjednik Upravnog odbora.

Član 27.

(Zadaci Upravnog odbora)

Upravni odbor je organ Skupštine Obrtničke komore Kantona koji ima zadatke da:

- provodi odluke i zaključke Skupštine;
- daje suglasnost na Statut udruženja obrtnika;
- utvrđuje prijedlog Statuta i drugih akata koje donosi Skupština;
- predlaže odluke i stavove, te daje mišljenje o pitanjima o kojima raspravlja Skupština;
- odlučuje o prigovorima na pojedinačne akte donesene u obavljanju javnih ovlasti;
- priprema prijedloge svih odluka koje donosi Skupština Obrtničke komore Kantona;
- donosi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, Pravilnik o radnim odnosima i druge opće akte iz svoje nadležnosti;
- donosi odluke o osnivanju tehnoloških parkova, inkubatora i zanatskih centara;
- donosi sve odluke koje ne ulaze u opis zadataka Skupštine i ovlaštenja Stručne službe propisane sistematizacijom i organizacijom poslova;
- donosi odluku o naknadama članovima Upravnog odbora i drugim naknadama;
- bira i razrješava predsjednika i članove Suda časti te tužioca i zamjenika tužioca Suda časti;
- odlučuje o prijemu u dobrovoljno članstvo u Obrtničku komoru Kantona;
- donosi odluke iz nadležnosti Skupštine u slučaju nemogućnosti sazivanja Skupštine;
- odlučuju o drugostepenom postupku o žalbama na odluke Suda časti.

Član 28.

(Biranje Nadzornog odbora Obrtničke komore Kantona)

Nadzorni odbor Obrtničke komore Kantona ima predsjednika i 2 člana koje bira i razrješava Skupština obrtničke komore, na prijedlog Komisije za izbor i

imenovanje, u trajanju svog mandata, tajnim glasanjem. Predsjednika Nadzornog odbora bira Nadzorni odbor iz svojih redova.

Članovi Upravnog odbora ne mogu biti birani u Nadzorni odbor, s tim što je predsjednik

Nadzornog odbora dužan da prisustvuje sjednicama Upravnog odbora ili ovlasti jednog od članova Nadzornog odbora.

Član 29.

(Održavanje sjednica Nadzornog odbora)

Nadzorni odbor radi u sjednicama koje saziva predsjednik Nadzornog odbora po potrebi, a najmanje tri puta godišnje.

Sjednica Nadzornog odbora se može sazvati u slučajevima da se primijeti kršenje Statuta ili nekih drugih akata Obrtničke komore Kantona, odnosno po uočavanju nezakonitih radnji od strane pojedinaca, organa i tijela Komore.

Predsjednik Nadzornog odbora potpisuje akta koje donosi ovo tijelo.

Član 30.

(Zadaci Nadzornog odbora)

Nadzorni odbor je kontrolno tijelo imenovano od Skupštine obrtničke komore Kantona sa zadacima:

- sprovođenje odredbi Statuta i drugih akata Obrtničke komore Kantona;
- nadzor nad ostvarivanju prava članova Obrtničke komore Kantona;
- nadzor nad materijalno-financijskom poslovanju Obrtničke komore Kantona;
- nadzor nad zakonitosti rada svih organa, tijela i pojedinaca u Obrtničkoj komori Kantona.

Nadzorni odbor o svom radu podnosi Izvještaj Skupštini Obrtničke komore Kantona najmanje jednom godišnje.

Član 31.

(Zadaci predsjednika Skupštine)

Predsjednik Skupštine Obrtničke komore Kantona saziva sjednice Skupštine, predsjedava sjednicama Skupštine, potpisuje akta koja Skupština donese, koordinira rad sa potpredsjednicima Skupštine i odgovoran je za rad Skupštine.

Član 32.

(Zadaci predsjednika Obrtničke komore Kantona)

Predsjednik Obrtničke komore Kantona je birana osoba sa posebnim ovlaštenjima i ima sljedeće zadatke:

- zastupa i predstavlja Obrtničku komoru Kantona pred organima vlasti i svim drugim privrednim i neprivrednim subjektima neograničeno;
- organizuje poslovanje u Obrtničkoj komori Kantona;
- priprema prijedloge svih akata za Upravni odbor;
- izvršava odluke i zaključke Skupštine Upravnog i Nadzornog odbora te poduzima određene mjere za njihovu realizaciju;
- Upravnom odboru predlaže unutarnju organizaciju i sistematizaciju;
- odgovara za zakonitost rada Obrtničke komore Kantona, njenih organa i Stručne službe;
- raspoređuje sredstva unutar budžeta Komore i naredbodavac za njegovo izvršenje;
- potpisuje interna i eksterna akta za koje Statutom nije ovlašteno drugo lice;
- obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom i Zakonom.

Član 33.

(Zadaci sekretara Obrtničke komore Kantona)

Sekretar Obrtničke komore Kantona je imenovano lice sa statusom zaposlenog radnika Obrtničke komore Kantona.

Poslovi i radni zadaci sekretara obuhvataju:

- priprema sjednica Skupštine i sjednica organa i tijela Komore;
- koordinacija svih aktivnosti zaposlenika u Obrtničkoj komori;
- službene evidencije, evidencija prisustva radnika na poslu;
- nadziranje ažurnosti i zakonitosti rada organa i tijela kao i zaposlenih radnika;
- rukovodi radom Stručne službe Obrtničke komore Kantona.

Dio poslova i radnih zadataka sekretar može prenositi na druge zaposlenike u Obrtničkoj komori Kantona.

Sekretar je obavezan da prisustvuje sjednicama Skupštine, Upravnog odbora i Nadzornog odbora, te izvještava o radu Stručnih službi ove organe.

VII Komisije i radna tijela

Član 34. (Verifikaciona komisija)

Verifikaciona komisija je povremeno tijelo Skupštine koja se imenuje na mandat dok traje zasjedanje Skupštine.

Član 35. (Komisija za izbor i imenovanje)

Komisiju za izbor i imenovanje imenuje Skupština Obrtničke komore Kantona za vrijeme trajanja svog mandata, na prijedlog Upravnog odbora a sastoji se od predsjednika i dva člana.

Komisija za izbor i imenovanje predlaže Skupštini izbor organa Obrtničke komore Kantona i drugih organa i tijela predviđenim ovim Statutom.

Način rada Komisije za izbor i imenovanje bliže se uređuje Poslovníkom o radu.

Član 36. (Stručna služba Obrtničke komore Kantona)

Obrtnička komora Kantona ima Stručnu službu za obavljanje stručnih, administrativnih, pomoćnih i drugih poslova za rad Obrtničke komore Kantona i drugih oblika rada i djelovanja u Komori, u skladu sa funkcijama i zadacima Obrtničke komore i njenih organa.

Član 37. (Sud časti)

U okviru Obrtničke komore Kantona djeluje Sud časti.

Sud časti se stara o razvijanju i zaštiti dobrih poslovnih običaja od strane članova Obrtničke komore Kantona, vodi postupak i izriče mjere za povredu dobrih poslovnih običaja, ugovora, trgovačkih pravila i drugih propisa na domaćem tržištu.

Sud časti naročito razmatra i sankcioniše narušavanje konkurencije na tržištu putem monopolističkih djelovanja i nelojalne konkurencije, špekulacije i ograničavanje tržišta te povredu ugleda svojih članova.

Svako pravno i fizičko lice može pokrenuti spor kod Suda časti Obrtničke komore Kantona ukoliko je oštećen po bilo kom osnovu od strane člana Obrtničke komore Kantona. Član Obrtničke komore Kantona može tražiti arbitražu suda časti u slučajevima povrede njegovih prava od članova Obrtničke komore Kantona ili drugih lica. U slučaju neuspjeha Suda časti u rješavanju uloženog spora, postupak se nastavlja na redovnom nadležnom sudu.

Upravni odbor Obrtničke komore Kantona posebnim općim aktom utvrđuje organizaciju nadležnosti i sastav Suda časti, broj i način izbora sudija i tužilaca Suda časti,

mjere koje se mogu izreći, postupak i druga pitanja od značaja za rad Suda časti.

VIII Udruženja obrtnika

Član 38. (Status)

Udruženje obrtnika je pravno lice.

Član 39. (Statut Udruženja obrtnika)

Udruženje obrtnika ima Statut.

Statutom se uređuje posebno:

- ime i sjedište Udruženja obrtnika, te području koje obuhvata, kao i obrte za koje je udruženje osnovano;
- zadacima Udruženja obrtnika;
- prijemu, otpustu i isključivanju članova;
- pravima i obavezama članova;
- sazivanju Skupštine udruženja, pravu glasa i načinu odlučivanja;
- formiranju upravnih tijela;
- potvrđivanju rješenjem zaključaka Skupštine udruženja i upravnih tijela;
- donošenju plana budžeta, kao i izradi i podnošenju završnog godišnjeg računa;
- načinu izmjene Statuta i raspuštanja udruženja obrtnika, kao i načinu donošenja izmjena i ostalih akata;
- raspodjeli preostale imovine pri raspuštanju udruženja obrtnika;
- drugim odnosima i institutima neophodnim za rad udruženja.

Član 40. (Ciljevi udruženja)

Cilj udruženja obrtnika je da unapređuje, usklađuje i ostvaruje zajedničke stručne interese svojih članova. Posebno treba da:

- njeguje duh zajednice i poslovnu čast;
- uspostavi dobar odnos među majstorima i učenicima srednje stručne škole;

- podupire razvoj stručnih znanja majstora i za ovu svrhu može podržavati posebne stručne škole i održavati seminare;
- surađuje, sukladno sa federalnim i kantonalnim propisima, sa upravom srednje stručne škole;
- unapređuje udruživanje u obrtništvu;
- daje mišljenja i obavještenja o okolnostima koje vladaju u obrtima koje predstavljaju;
- podržava obrtničke organizacije i ustanove u ispunjavnju njihovih zadataka;
- provodi propise i upute u okviru ovlasti prenesenih od Obrtničke komore Kantona;

Udruženje obrtnika treba da:

- daje upute svojim članovima za poboljšavanje načina rada i vođenja obrtničke radnje u cilju povećavanja rentabilnosti i poboljšanja uslova rada u obrtničkoj radnji;
- podržava obrtničku štampu.

Udruženje obrtnika može:

- osnovati fond uzajamne pomoći za svoje članove i pripadnike njihovih porodica u slučajevima bolesti, smrti, nesposobnosti za rad ili drugih potreba,
- provoditi i druge mjere za unapređivanje zajedničkih interesa članova udruženja.

IX Opšti akti

Član 41.

(Akti Obrtničke komore Kantona)

U ostvarivanju ciljeva organi i tijela Obrtnička komora Kantona donosi: Statut, odluke, zaključke, preporuke, pravilnike i poslovnik.

Član 42.

(Forma nacрта statuta)

Nacrt i prijedlog Statuta utvrđuje Upravni odbor, a donosi ga Skupština Obrtničke komore Kantona. Statutom Obrtničke komore Kantona naročito se regulišu: ciljevi i zadaci Obrtničke komore, organi i tijela, prava i dužnosti članova, suradnja Obrtničke komore sa drugim organima i organizacijama, informiranje članova i javnost rada

Obrtničke komore Kantona, način finansiranja i druga pitanja od značaja za rad Obrtničke komore.

Član 43. (Odluke)

Odlukom se uređuju statutarna pitanja i druga pitanja u okviru prava i ovlaštenja Obrtničke komore Kantona, sukladno sa zakonom i ovim statutom, mijenja se i dopunjuje Statut, odlučuje o zaključivanju ugovora i sporazuma i predlaže osnovica i stopa članskog doprinosa po kojoj članovi plaćaju Obrtničkoj komori. Odluka organa Obrtničke komore Kantona ima obavezujuću snagu za članove, a članovi Obrtničke komore su međusobno odgovorni za sprovođenje odluka organa Obrtničke komore Kantona.

Član 44. (Zaključci)

Zaključkom se izražavaju stav, mišljenje i prijedlog organa Obrtničke komore Kantona i konstituisanje organa i tijela Obrtničke komore Kantona.

Član 45. (Stavovi)

Delegat u Skupštini, Skupština, svako tijelo i organ u Obrtničkoj komori Kantona ima pravo na svoj stav. Stavovi se u pisanom obliku razmatraju, te ako se prihvate od tijela na kojima se razmatraju po njima se postupa po proceduri propisanoj Poslovníkom o radu Skupštine Obrtničke komore Kantona.

Pojedinac ima pravo tražiti da se njegov stav izdvoji u zapisniku.

Član 46. (Preporuke)

Preporukom se smatra pisani akt kojim se preporučuje poduzimanje radnji za poboljšanje organizacionog i funkcionalnog ambijenta pojedinca, tijela i općeg ambijenta.

Član 47. (Poslovnik)

Skupština Obrtničke komore Kantona donosi Poslovnik o radu Skupštine.

Poslovníkom o radu pobjiže se propisuju radnje i aktivnosti propisane Statutom i Zakonom to:

- opće odredbe;
- prava i dužnosti članova u Skupštini Obrtničke komore;

- plan i program rada Skupštine;
- pripremanje sjednica;
- tok sjednica;
- održavanje reda na sjednicama;
- zapisnik sa sjednice;
- verifikacija mandata;
- izbor i imenovanja;
- završne odredbe.

X Financiranje i finansijsko poslovanje

Član 48. (Financiranje)

Sredstva za rad Obrtničke komore Kantona obezbjeđuju se iz članarine, kotizacija, prihoda iz imovine, naknade za usluge, poklonima i donacijama članova i drugih izvora u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim aktima Obrtničke komore Kantona.

Član 49. (Finansijski plan)

Na prijedlog Upravnog odbora Skupština Obrtničke komore Kantona donosi finansijski plan za svaku kalendarsku godinu prije početka te godine za koju se donosi.

Član 50. (Godišnji izvještaj i završni račun)

Godišnji izvještaj o ostvarenim prihodima i rashodima te završni račun usvaja Skupština Obrtničke komore Kantona na prijedlog Upravnog odbora, a u skladu sa Statutom i zakonskim propisima.

Ukoliko Skupština Obrtničke komore Kantona do kraja kalendarske godine ne donese finansijski plan za narednu godinu Upravni odbor donosi odluku o privremenom financiranju Obrtničke komore za period od tri mjeseca s tim da prihodi i rashodi ne mogu biti veći od zadnjeg tromjesečja predhodne godine.

Član 51. (Obeštećenje trećih lica)

Obrtnička komora Kantona je odgovorna, propisanim postupkom, obeštetiti treća lica, za štetu koju počine upravna tijela, članovi upravnih tijela ili neki drugi, u

skladu sa Statutom, imenovani zastupnici, u obavljanju povjerenih im funkcija.

XI Javnost rada, akti za objavu i službeni glasnik za objavu

Član 52. (Javnost rada)

Rad Obrtničke komore Kantona je javan i o radu organa i tijela obavještavaju se članovi i šira javnost putem vlastitog glasila, sredstava informisanja i na drugi uobičajeni način. Organi Obrtničke komore Kantona mogu odlučiti da određena pitanja, izuzetno razmatraju bez predstavnika sredstava informisanja. Podatke i informacije o radu Obrtničke komore Kantona mogu dati samo ovlaštena lica, Predsjednik i sekretar ili lice koje oni ovlaste. Obrtnička komora Kantona Odlukom Upravnog odbora osniva glasila u kojima se određuju osnovna načela, koncepcija i sadržaj glasila.

Član 53. (Akti koji se objavljuju u Službenom glasniku)

Pored akata navedenih u članu 89. Stav 2. Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima Obrtnička komora Kantona objavljuje Statut o broju članova i broju predstavnika u Komori, odluku o izboru upravnih tijela i njihovim ovlaštenjima i druga akata kada to odluče organi koji ih donose. Akti iz prethodnog stava objavljuju se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

XII Prelazne i završne odredbe

Član 54. (Stupanje na snagu)

Ovaj Statut stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Član 55. (Izmjene i dopune)

Izmjene i dopune ovog Statuta vrše se na način i po postupku za njegovo donošenje.

Član 56.
(Prestanak primjene)

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje primjena Statuta koji je objavljen u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“, Broj: 2 od 06.03.2006. godine.

Zenica 03.11. 2012. godine

Predsjednik Skupštine

Smajl Hasanić, s.r.

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona- Prečišćeni tekst (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 7/10), te člana 87. Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 35/09), a na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na nastavku 103. sjednice, održanom 20.03.2013. godine, d o n o s i

ZAKLJUČAK
o davanju saglasnosti na Statut Obrtničke komore
Zeničko-dobojskog kantona

I.

Daje se saglasnost na Statut Obrtničke komore Zeničko-dobojskog kantona.

II.

Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Obrtnička komora Zeničko-dobojskog kantona u okviru svoje nadležnosti.

III.

Zaključak stupa na snagu na snagu danom donošenja.

Broj: 02-01-6466/13. 13

PREMIJER

Datum; 10.04.2013. godine

Zenica

mr.sci.Fikret Plevljak dipl.ing., s.r.

.....

OGLASNI DIO

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINSKI SUD U ZENICI

Broj: 43 0 P 039465 10 P
Zenica, 27.12.2012. godine

OPĆINSKI SUD U ZENICI, sutkinja Nina Makivić, u pravnoj stvari tužioca Investiciono-Komercijalna Banka Dd Zenica, protiv tuženog Jasenko Papić i dr. radi isplata duga, vanraspravno, dana 27.12.2012.. godine, donio je sljedeće:

R J E Š E N J E

Tuženoj Vujica Nikolini iz Kiseljaka sa adresom Rauševac bb Brestovko Kiseljak u ovom postupku postavlja se privremeni zastupnik u ličnosti advokata Babić Nedžada iz Zenice.

Privremeni zastupnik u ovom postupku ima sva prava i dužnosti zakonskog zastupnika. Ta prava i dužnosti privremeni zastupnik vršit će sve dok se punomoćnik tuženog ne pojavi pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja.

O postavljanju privremenog zastupnika tuženom obavještava se organ starateljstva - dostavljanjem ovog rješenja.

Budući da je privremeni zastupnik postavljen tuženom iz razloga označenog u članu 296. Zakona o parničnom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06, u daljnjem tekstu: ZPP), Sud će izdati oglas koji će objaviti u „Sl. novinama FBiH“ , Sl. novinama Ze-do Kantona i na oglasnoj tabli Suda (član 298. ZPP-a).

O b r a z l o ž e n j e

Tužilac je podnio tužbu ovom sudu dana 29.07.2010. godine protiv tuženog Jasenko Papić i dr. radi isplate duga.

Tokom postupka utvrđeno je da tužena Vujica Nikolina odselila sa adrese iz tužbe koja je i prijavljena adresa tužene.

S obzirom da bi postupak postavljanja zakonskog zastupnika tuženom trajao dugo, zbog čega bi mogle nastupiti štetne posljedice. Sud je, na osnovu člana 296. ZPP-a, donio rješenje kao u izreci.

Sutkinja

Nina Makivić, s.r.

.....

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
Zeničko – Dobojski kanton
OPĆINSKI SUD U TEŠNJU
Zemljišnoknjižni ured

Broj: .039-0-Dn-13-000 161
Dana, 17.04.2013. godine.

Zemljišnoknjižni ured Općinskog suda u Tešnju, izdaje slijedeći:

**O G L A S
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA**

Zemljišnoknjižni ured Općinskog suda u Tešnju, referent zemljišnoknjižnog ureda Nedžad Ljevaković u postupku predlagača Buljubašić Samila sina Mustafe iz Kraševa, u toku je postupak uspostave zemljišnoknjižnog uloška.

Protivnicima predlagača Dubravac Sali, Ahmetlić Alemi, Krkalić Arifu, Dubravac Redži, Dubravac Muhamedu, Buljubašić Fatimi, Buljubašić Hasanu, Buljubašić Mustafi, Krkalić Suadu, Krkalić Esadu, Buljubašić Muharemu, Buljubašić Huseinu, Buljubašić Sali, Burejić Emi, Buljubašić Šahi, Buljubašić Asimu i Karabegović Razi a koji su upisani kao suvlasnici u zk.ul.broj 518,519 K.O.SP-KRAŠEVO, označenim kao k.č.broj k.č.broj 301/3 Brdo, kuća i zg.u pov.74 m2 i dvorište u pov.414 m2, k.č.broj 304/13 Brdo, voćnjak 2 kl.u pov.132 m2 i k.č.broj 304/14 Brdo, njiva 4 kl.u pov.720 m2 postavlja se privremeni zastupnik u osobi Mučarifović Arifu, advokatu iz Tešnja po prijedlogu predlagača, pošto su isti upisani kao suvlasnici i isti su umrli a nasljednici nepoznate adrese ili su nepoznate je adrese, te je u skladu sa odredbama Člana 296 stav 3 Zakona o parničnom postupku F BiH.

Privremeni zastupnik ima u ovom postupku sva prava i dužnosti zakonskog zastupnika i isti će izvršavati do okončanja postupka, sve dok se protivnik predlagača ili njegov pounomoćnik ne pojavi pred sudom ili dok im organ starateljstva ne postavi staratelja.

Zemljišnoknjižni referent

Nedžad Ljevaković, s.r.

.....
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON ZENICA
OPĆINSKI SUD U ZAVIDOVIĆIMA
ODJELJENJE U MAGLAJU

Broj: 42 1 Mal 000368 11 Mal
Maglaj, 03.04.2013. godine

Općinski sud u Zavidovićima, Odjeljenje u Maglaju, stručni saradnik Murtić Senad, u pravnoj stvari tužitelja RISTIĆ MILANA sin Andrije, iz Maglaja, Donji Ulišnjak, koga zastupa punomoćnik Enis Muhamedović advokat iz Maglaja, protiv tuženog KRŠIĆ PERE, sin Mare iz Maglaja, Donji Ulišnjak, Čojluk sada nepoznatog boravišta, radi naknade štete, vrijednost spora 3.000,00 KM, van ročišta, dana 03.04.2013. godine, donio je

O G L A S
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA

Rješenjem ovog suda broj 42 1 Mal 000368 11 Mal od 19.03.2013. godine, na osnovu člana 296. stav 1 i 2. tačka 4. Zakona o parničnom postupku FBiH („Sl. novine FBiH“ broj 53/03,73/05 i 19/06) u pravnoj stvari tužitelja RISTIĆ MILANA sin Andrije, iz Maglaja, Donji Ulišnjak, koga zastupa punomoćnik Enis Muhamedović advokat iz Maglaja, protiv tuženog KRŠIĆ PERE, sin Mare iz Maglaja, Donji Ulišnjak, Čojluk, sada nepoznatog boravišta, tuženom se postavlja privremeni zastupnik u osobi Fehim Alić advokat iz Maglaja.

Privremeni zastupnik ima u ovom postupku prava i dužnosti zakonskog zastupnika.

Prava i dužnosti privremeni zastupnik obavljat će sve dok se tuženi ili njegov punomoćnik ne pojavi pred sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti sud da je tuženom postavio staraoca.

Troškove postavljanja privremenog zastupnika snosi tužitelj.

Ovaj oglas će se objaviti u Službenim novinama FBiH, Službenim novinama ZE-DO kantona, te na oglasnoj ploči ovog suda.

Stručni saradnik

Murtić Senad, s.r.

SADRŽAJ

SKUPŠTINA

125.	Zakon o javno-privatnom partnerstvu	231
126.	Zakon o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica.....	240
127.	Odluka o davanju saglasnosti na Statut Univerzitetskog kliničkog centra Sarajevo	249

VLADA

128.	Uredba o izmjenama i dopunama uredbe o participaciji troškova sportskih manifestacija i invalidskog sporta branilaca i članova njihovih porodica	250
129.	Uredba o izmjenama i dopunama uredbe o stipendiranju branilaca i članova njihovih porodica	250
130.	Odluka o izmjeni i dopuni odluke o novčanoj naknadi dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja	251
131.	Odluka o odobravanju finansijskih sredstava agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona na ime pokrića viška rashoda nad prihodima za 2012.godinu	251
132.	Odluka o odobravanju novčanih sredstava udruženju „humanost-societas humanitatis“ za zajedničko finansiranje projekta “mobilna kućna njega i pomoć u kući za stara iznemogla lica smještena u objektima Radakovo i Crkvice, općina zenica“ u 2013. godini.....	252
133.	Odluka o odobravanju sredstava za finansiranje realizacije projekta „obnova stambenih objekata za povratnike na područje Zeničko-dobojskog kantona i raseljene osobe čije je prijeratno prebivalište bilo na području Zeničko–dobojskog kantona-2013“.....	253
134.	Odluka o odobravanju sredstava udruženju „humanost-societas humanitatis“ za finansiranje projekta “angažovanje socijalnog radnika za potrebe organizacije unutrašnjeg života u zgradama Crkvice i Radakovo“ u 2013. godini	254
135.	Odluka o utvrđivanju visine osnovice za obračun plaće zaposlenika u kantonalnim organima državne službe i drugim budžetskim korisnicima Zeničko-dobojskog kantonaza mjesec april 2013. godine.....	254
136.	Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka i klubova poslanika političkih stranaka zastupljenih u skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec mart 2013. godine.....	255
137.	Odluka o utvrđivanju domene i adresa elektronske pošte u Zeničko-dobojskom kantonu	256
138.	Odluka o softveru u Zeničko-dobojskom kantonu	257
139.	Odluka o internet portalu Zeničko-dobojskog kantona	261
140.	Odluka o korištenju elektronskih mreža u Zeničko-dobojskom kantonu	262
141.	Odluka o upotrebi informatičke opreme i zaštiti podataka u Zeničko-dobojskom kantonu	264
142.	Odluka o standardnoj radnoj stanici u Zeničko-dobojskom kantonu	267
143.	Odluka o obustavljanju izvršavanja pojedinih rashoda i izdataka u budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu.....	268

MINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE I UPRAVU

144. Upis promjena u registar udruženja.....269

MINISTARSTVO FINANSIJA

145. Odluka o prestrukturiranju rashoda u budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu281
146. Odluka o prestrukturiranju rashoda u budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu281

MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU, KULTURU I SPORT

147. Rješenje o dopuni rješenja o imenovanju komisije za kontrolu osposobljavanja za vozača motornih vozila282
148. Spisak Autoškola Zeničko – dobojskog kantona.....282

OBRJNIČKA KOMORA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

149. Statut Obrtničke komore Zeničko-dobojskog kantona
- Zaključak o davanju saglasnosti na Statut Obrtničke komore Zeničko-dobojskog kantona285

- OGLASNI DIO** 299